



Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina

**CANTON SARAJEVO**  
Government

Broj: 02-04-5140-6/24  
Sarajevo, 22.02.2024. godine

Na osnovu člana 26. i 28. stav (4) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/16 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) Vlada Kantona Sarajevo, na **13.** sjednici održanoj **22.02.2024.** godine, donijela je

## ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o usvajanju plana preseljenja radi realizacije projekta izgradnja Tramvajske pruge Ilidža-Hrasnica.
2. Prijedlog Odluke iz tačke 1. ovog zaključka dostavlja se Skupštini Kantona Sarajevo, na nadležno odlučivanje.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

**PO OVLAŠTENJU PREMIJERA**

**ministrica Softić Kadenić Darja**

Dostaviti:

1. Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo,
2. Skupština Kantona Sarajevo,
3. Zamjenici predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo (3x),
4. Premijer Kantona Sarajevo,
5. Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo,
6. Evidencija,
7. A r h i v a.



Na osnovu čl. 18. stav 1. tač. b) i m) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skupština Kantona Sarajevo, na \_\_\_\_\_ sjednici održanoj \_\_\_\_\_ 2024. godine, donijela je

**PRIJEDLOG**

**ODLUKU**  
**O USVAJANJU PLANA PRESELJENJA RADI REALIZACIJE PROJEKTA IZGRADNJA**  
**TRAMVAJSKE PRUGE ILIDŽA-HRASNICA**

**I OPĆE ODREDBE**

**Član 1.**

**(Usvajanje Plana preseljenja )**

- (1) Usvaja se Plan preseljenja radi realizacije Projekta „Izgradnja Tramvajske pruge Ilidža-Hrasnica“ (u daljem tekstu: Plan preseljenja) koji se finansira iz kreditnih sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj (u daljem tekstu EBRD).
- (2) Ova Odluka se donosi radi primjene principa i prava na naknadu koje su utvrđene Planom preseljenja iz stava (1) ovog člana odnosno radi ispunjenja obaveza iz međunarodnog i supsidijarnih ugovora zaključenih između Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Kantona Sarajevo i Ministarstva saobraćaja kao projektnog entiteta zaključenih sa EBRD-on kojim je preuzeta obaveza implementacija Okolišne i društvene politike EBRD-a iz 2019. godine.

**Član 2.**

**(Predmet Odluke)**

- (1) Ovom Odlukom propisuju se procedure, zaduženja i aktivnosti koje će provoditi Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo ( u daljem tekstu: Ministarstvo), Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo (u daljem tekstu : Zavod) i Općina Ilidža (u daljem tekstu: Općina) radi implementacije obaveza navedenih u Planu preseljenja.
- (2) U slučaju nepostizanja sporazuma sa vlasnicima i drugim osobama pogođenim projektom ili nejavljanja na javni oglas, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa nastavit će se u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07 i 36/10, 25/12 i 34/16), Zakonom o stvarnim pravima ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" br. 66/13 i 100/13), Zakonom o prostornom uređenju (Službene novine Kantona Sarajevo br . 24/17 i 1/18), Zakonom o stambenim odnosima ("Službeni list SRBiH" br. 14/84, 12/87 [član 6. stav 2. u tekstu koji je važio do 31. jula 1989. godine] i 36/89 i "Službene novine Federacije BiH" br. 11/98, 38/98, 12/99 i 19/99) i Odlukom o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera ("Službene novine Kantona Sarajevo" br.6/06, 18/07, 18/08, 35/12 i 51/15).

**Član 3.**  
**(Zaduženja i finansiranje)**

- (1) Ministarstvo kao implementator projekta koji je u ugovornom odnosu sa EBRD-om i Zavod se zadužuju za implementaciju prava iz Provedbenog zahtjeva 5 „Otkup zemljišta, ograničenje korištenja zemljišta i nedobrovoljno preseljenje“, Okolišne i društvene politike EBRD-a, koja nisu obuhvaćena važećim propisima.
- (2) Općina se zadužuje za pokretanje i vođenje postupka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i plaćanja naknada prema važećim propisima, za obezbijedenje zamjenskog poslovnog prostora i zemljišta radi izmještanja i nastavka djelatnosti privremenih objekata.
- (3) Finansiranje Plana preseljenja osigurat će Ministarstvo u budžetu Kantona Sarajevo za implementaciju prava iz Provedbenog zahtjeva 5. „Otkup zemljišta, ograničenje korištenja zemljišta i nedobrovoljno preseljenje“, Okolišne i društvene politike EBRD-a, koja nisu obuhvaćena važećim propisima.

**II RJEŠAVANJE IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSA**  
**(Sporazumna faza)**

**Član 4.**  
**(Rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za**  
**građevine izgrađene bez odobrenja za građenje)**

- (1) Graditelju bespravno izgrađenih građevina-stambenih i nestambenih objekata na vlastitom ili tuđem zemljištu, ponudit će se naknada u visini građevinske vrijednosti prema zatečenom stanju na krajnji datum kako je propisano ovom odlukom, a što obuhvata vrijednost materijala, troškove radne snage potrebne za izgradnju objekta, troškove transporta i troškove izrade tehničke dokumentacije.
- (2) Procjenu građevinske vrijednosti bespravno izgrađenih objekata i zemljišta u vlasništvu utvrđuju komisijски sudski vještaci građevinske, arhitektonske, mašinske struke i poljoprivredne struke.
- (3) Ponudu za zaključivanje ugovora o kupoprodaji, uz saglasnost Ministarstva, upućuje Zavod u skladu sa nalazom ovlaštenih vještaka, a u slučaju prihvatanja ponude i dobijanja pozitivnog mišljenja Pravobranilaštva Kantona Sarajevo ( u daljem tekstu:Pravobranilaštvo) i saglasnosti Skupštine Kantona Sarajevo ( u daljem testu.Skupština), zaključuje se ugovor o kupoprodaji objekta u formi notarski obrađene isprave.
- (4) U slučaju zaključenja ugovora o kupoprodaji, graditelju bespravnog stambenog ili nestambenog objekta pripadaju troškovi preseljenja koji će se odrediti u skladu sa nalazom vještaka odgovarajuće struke.
- (5) Bespravnom graditelju stambenog ili nestambenog objekta na vlastitom zemljištu pripada pravo na nadoknadu za plaćeni porez na promet nepokretnosti ukoliko je naknada isplaćena u novcu, a kupuje zamjensku nekretninu zbog preseljenja. Ministarstvo saobraćaja se obavezuje da vlasniku isplati razrezani porez na promet nepokretnosti na osnovu rješenja Poreske uprave i dokaza o izvršenoj uplati. Nadoknada za plaćeni porez na promet nepokretnosti ne može biti veća od 5 % od procijenjene vrijednosti nekretnine koja se oduzima radi rušenja.
- (6) Ukoliko graditelj bespravno izgrađene građevine odbije ponudu za zaključenje ugovora o kupoprodaji, postupak će se nastaviti u skladu sa članom 2. ove Odluke.

**Član 5.**  
**(Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za  
privremene poslovne objekte)**

- (1) Vlasniku privremenog poslovnog objekta kome je od strane općine izdata privremena urbanistička saglasnost ili odobrenje za građenje, kao i za privremene poslovne objekte sa kojima je naknadno izvršen pravni promet, ponudit će se naknada u visini građevinske vrijednosti, a što obuhvata vrijednost materijala, troškove radne snage potrebne za izgradnju objekta, troškove transporta i troškove izrade tehničke dokumentaciji, prema zatečenom stanju na krajnji datum kako je propisano ovom odlukom. Procjenu građevinske vrijednosti bespravno izgrađenih objekata utvrđuju komisijski sudski vještaci građevinske, arhitektonske i mašinske struke.
- (2) Općina se obavezuje da iz zaliha poslovnih prostora, putem agencija za nekretnine ili na drugi način, vlasniku privremenog objekta koji odluči da nastavi poslovnu djelatnost pokuša obezbijediti adekvatnu zamjensku lokaciju u zakup uz uslov da korisnik nema istu ili sličnu djelatnost na drugom mjestu.
- (3) Vlasniku privremenog poslovnog objekta, odnosno njegovom srodniku u pravoj liniji prvog stepena, kao i supružniku koji ličnim radom (obrt ili srodna djelatnost), odnosno kao osnivač ili suosnivač privrednog društva (d.o.o., d.d., d.n.o, k.d.) obavlja registrovanu poslovnu djelatnost, koju namjerava prekinuti ili nastaviti, ponudit će se naknada na ime izgubljene dobiti koju utvrđuje sudski vještak finansijske struke za vrijeme trajanja ometajućeg faktora na datu poslovnu djelatnost, ili za period do ponovnog uspostavljanja poslovne djelatnosti na drugoj lokaciji, a koji ne može biti duži od 12 mjeseci.
- (4) Izgubljena dobit iz stava (3) ovog člana obuhvata:
  - a) zakupninu koju je vlasnik ostvarivao kao zakupodavac objekta, za period trajanja ometajućeg faktora na datu poslovnu djelatnost, ili za period do ponovnog uspostavljanja poslovne djelatnosti, što će biti procijenjeno od strane vještaka, a koji period ne može biti duži od 12 mjeseci;
  - b) izgubljenu dobit obrta, srodne djelatnosti ili privrednog društva za period trajanja ometajućeg faktora na datu poslovnu djelatnost, ili za period do ponovnog uspostavljanja poslovne djelatnosti, što će biti procijenjeno od strane vještaka, a koji period ne može biti duži od 12 mjeseci. Izgubljena dobit se izračunava kao razlika prihoda i rashoda, na bazi prosječnih vrijednosti poslovanja u posljednje tri godine koje su evidentirane u nadležnoj poreskoj upravi, kao i troškove preseljenja;
  - c) plaće uposlenika koji su na referentni datum bili u radnom odnosu kod poslodavca iz stava (3) ovog člana ukoliko poslodavac nastavlja obavljanje poslovne djelatnosti na drugom mjestu i to plaće za period od 6 mjeseci u visini prosječne plaće radnika isplaćene u periodu posljednjih 6 mjeseci, koje se isplaćuju na račun društva;
  - d) otpremnine uposlenika koji su na referentni datum bili u radnom odnosu kod poslodavca u visini plaća za period ometajućeg faktora na datu poslovnu djelatnost, ili za period do ponovnog uspostavljanja poslovne djelatnosti, što će biti procijenjeno od strane vještaka, a koji period ne može biti duži od 12 mjeseci, u prosječne plaće radnika isplaćene u posljednjih 6 mjeseci u slučaju kada poslodavac prekida poslovnu djelatnost, koje se isplaćuju na račun uposlenika;
  - e) troškovi preregistracije firme ukoliko se uspostavlja poslovna djelatnost na drugom mjestu.
- (5) Izgubljena dobit iz stava (4) ovog člana također pripada vlasniku poslovnog objekta privremenog karaktera koji se ne uklanja, ali koji zbog izgradnje tramvajske pruge ne može obavljati registrovanu poslovnu djelatnost za vrijeme izvođenja radova (privremeni uticaj) i to za period trajanja ometajućeg faktora na datu poslovnu djelatnost, ili za period do ponovnog

uspostavljanja poslovne djelatnosti, što će biti procijenjeno od strane vještaka, a koji period ne može biti duži od 12 mjeseci;

- (6) U slučaju zaključenja ugovora o kupoprodaji, vlasniku pripadaju troškovi preseljenja u visini koje procjeni odgovarajući sudski vještak po KM/m<sup>3</sup> neto iskorištene zapremine objekta.
- (7) Ponudu za zaključenje ugovora o kupoprodaji i ugovora za izgubljenu dobit, uz saglasnost Ministarstva, upućuje Zavod u skladu sa nalazima ovlaštenih vještaka, a u slučaju prihvatanja ponude i dobijanja pozitivnog pravnog mišljenja Pravobranilaštva i saglasnosti Skupštine zaključuje se ugovor u formi notarski obrađene isprave.
- (8) Ukoliko vlasnik privremenog objekta odbije ponudu Zavoda za kupoprodaju privremenog poslovnog objekta, postupak uklanjanja privremenih građevina će se nastaviti u skladu sa članom 2. ove Odluke.

#### **Član 6.**

##### **(Bespravni korisnici građevinskog i poljoprivrednog zemljišta)**

- (1) Bespravnom korisniku građevinskog ili poljoprivrednog zemljišta ponudit će se naknada za plodove i sredstva uložena u to zemljište (usjevi, infrastruktura za navodnjavanje i druga unaprjeđenja na zemljištu) koja se utvrđuje od strane vještaka poljoprivredne i građevinske struke.
- (2) Ponudu za zaključenje ugovora o naknadi za plodove i uložena sredstva na zemljištu, uz saglasnost Ministarstva upućuje Zavod u skladu sa nalazima ovlaštenih vještaka, a u slučaju prihvatanja ponude i dobijanja pozitivnog pravnog mišljenja Pravobranilaštva i saglasnosti Skupštine zaključuje se ugovor u formi notarski obrađene isprave.

#### **Član 7.**

##### **(Krajnji datum)**

Ministarstvo se obavezuje da putem Zavoda objavi javni oglas kojim se pozivaju zainteresovana lica radi pokušaja sporazumnog rješavanja prava vlasništva i ostalih prava propisanih ovom odlukom, te se datum završetka ili isteka poziva za sporazumno sticanje prava vlasništva smatra krajnjim datumom za priznavanje prava na naknadu u smislu ove odluke.

#### **Član 8.**

##### **(Žalbeni postupak)**

- (1) Ministarstvo se obavezuje da u skladu sa Planom preseljenja uspostavi mehanizam za pritužbe osoba pogođenih projektom.
- (2) U slučaju da lica iz čl. 4., 5. i 6 ove odluke, nakon okončanja žalbenog postupka ne prihvate ponudu Zavoda, Ministarstvo se obavezuje ponudeni iznos naknade deponovati na namjenskom računu Vlade Kantona Sarajevo – izdvojena sredstva za posebne namjene u svrhu eksproprijacije.
- (3) Ukoliko lica iz prethodnog stava u roku do 5 godina od odbijanja ponude naknadno prihvate ponudu Zavoda postupak će se okončati zaključenjem ugovora nakon dobijanja pozitivnog pravnog mišljenja Pravobranilaštva i saglasnosti Skupštine.

### III ZAVRŠNE ODREDBE

#### Član 9.

Za ostale slučajeve i situacije koji nisu regulisane ovom Odlukom, primjenjivat će se Plan preseljenja koji je odobren od EBRD-a.

#### Član 10.

(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

**PREDSJEDAVAJUĆI  
SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO**

**Elvedin Okerić**



## OBRAZLOŽENJE

### I – PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove odluke je sadržan u članu 18. stav (1) tač. b) i m) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), kojim je propisano da Skupština Kantona donosi zakone i druge propise u okviru izvršavanja nadležnosti Kantona, kao i da vrši druge poslove utvrđene federalnim propisima, Ustavom Kantona Sarajevo i kantonalnim propisima.

### II – RAZLOZI ZA DONOŠENJE

"Izgradnja tramvajske pruge Ilidža - Hrasnica" jedan je od kapitalnih projekata Kantona Sarajevo i Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, a finansiranje istog je osigurano kreditom Evropske banke za obnovu i razvoj – EBRD.

U cilju realizacije Projekta zaključeni su sljedeći ugovori:

- Ugovor o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj,
- Supsidijarni Ugovor između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine i
- Podugovor između Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo.

Obaveze Kantona Sarajevo i Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo kao projektnog entiteta su navedene u Ugovoru o zajmu, (koji je zaključen između Bosne i Hercegovine i EBRD-a), gdje su tačno definisani uslovi koji moraju biti ispunjeni. Stoga, donošenje Odluke o usvajanju Planu preseljenja radi realizacije Projekta "Izgradnja tramvajske pruge Ilidža – Hrasnica" je dio socijalnih pitanja koja se moraju ispuniti.

Također, Odluka o usvajanju Plana preseljenja se donosi radi primjene principa i prava na naknadu koje su utvrđene Planom preseljenja, odnosno radi ispunjenja obaveza iz međunarodnog i supsidijarnih ugovora zaključenih između Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Kantona Sarajevo i Ministarstva saobraćaja kao projektnog entiteta zaključenih sa EBRD-on kojim je preuzeta obaveza implementacija Okolišne i društvene politike EBRD-a iz 2019. godine.

Ovom Odlukom propisuju se i procedure, zaduženja i aktivnosti koje će provoditi Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo, Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo i Općina Ilidža radi implementacije obaveza navedenih u Planu preseljenja.

U slučaju nepostizanja sporazuma sa vlasnicima i drugim osobama pogodnim projektom ili nejavljanja na javni oglas, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa nastavit će se u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07 i 36/10, 25/12 i 34/16), Zakonom o stvarnim pravima ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" br. 66/13 i 100/13), Zakonom o prostornom uređenju (Službene novine Kantona Sarajevo br. 24/17 i 1/18), Zakonom o stambenim odnosima ("Službeni list SRBiH" br. 14/84, 12/87 [član 6. stav 2. u tekstu koji je važio do 31. jula 1989. godine] i 36/89 i "Službene novine Federacije BiH" br. 11/98, 38/98, 12/99 i 19/99) i Odlukom o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera ("Službene novine Kantona Sarajevo" br.6/06, 18/07, 18/08, 35/12 i 51/15).

Uzimajući u obzir navedeno, a u cilju ispunjenja obaveza iz međunarodnog ugovora o zajmu, neophodno je da Skupština Kantona Sarajevo usvoji Odluku o usvajanju plana preseljenja

radi realizacije projekta tramvajske pruge Ilidža- Hrasnica, koja je pripremljena od strane konsultanta firme „Deloitte“ d.o.o Sarajevo i odobrena od EBRD-a u svim dijelovima i detaljima.

Okvir o preseljenju i naknadama koji je predmet usvajanja ove odluke čini integralni dokument sačinjen od strane konsultantske firme kojim se projekat izgradnja tramvajske pruge, koji je predmet ugovora o zajmu obrađuje sa tehničkog, pravnog i svakog drugog aspekta politike EBRD-a i provedbenih zahtjeva koji su njen sastavni dio.

### **III – FINANSIJSKA SREDSTVA**

Finansiranje Plana preseljenja osigurat će Ministarstvo saobraćaja u Budžetu Kantona Sarajevo za implementaciju prava iz Provedbenog zahtjeva 5. „Otkup zemljišta, ograničenje korištenja zemljišta i nedobrovoljno preseljenje“, Okolišne i društvene politike EBRD-a, koja nisu obuhvaćena važećim propisima.

Općina Ilidža se zadužuje za pokretanje i vođenje postupka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i plaćanja naknada prema važećim propisima, za obezbijeđenje zamjenskog poslovnog prostora i zemljišta radi izmještanja i nastavka djelatnosti privremenih objekata.

### **IV – PRAVNA MIŠLJENJA**

Na Prijedlog Odluke o usvajanju Plana preseljenja pribavljena su sljedeća mišljenja:

- Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo,
- Ureda za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo,
- Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo i
- Ministarstva finansija Kantona Sarajevo.

Obzirom na navedeno, neophodno je da Skupština Kantona Sarajevo donese Odluku o usvajanju Plana preseljenja radi realizacije projekta tramvajske pruge Ilidža- Hrasnica, a sve u cilju implementacije ugovora o zajmu i ispunjavanju međunarodne obveze Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo.

1893  
1786

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
**KANTON SARAJEVO**  
Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo



Босна и Херцеговина  
Федерација Босне и Херцеговине  
**КАНТОН САРАЈЕВО**  
Правобранилаштво Кантона Сарајево

Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina

**CANTON SARAJEVO**  
Public Defender's Office of Sarajevo Canton

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
**KANTON SARAJEVO**

Broj: M-11/24  
Sarajevo, 06.02.2024.godine

PRIMLJENO: 06-02-2024			
Organizaciona jedinica	Klasifikaciona oznaka	Redni broj	Broj priloga
04	11	4802	-12

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
**KANTON SARAJEVO**  
Ministarstvo saobraćaja

**Veza: Vaš akt broj: 04-11-4802-1/23 od 19.01.2024. godine**

Aktom broj i datum veze koji je zaprimljen u Pravobranilaštvu Kantona Sarajevo dana 23.01.2024.godine, obratili ste se sa zahtjevom kojim tražite mišljenje na Prijedlog Odluke o usvajanju plana preseljenja radi realizacije projekta izgradnje "Tramvajske pruge Ilidža-Hrasnica".

Uz popratni akt dostavljena je sljedeća dokumentacija :

- Ugovor o zajmu koji je zaključen između Bosne i Hercegovine i Evropske Banke za obnovu i razvoj, na koji tekst su oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dala saglasnost za ratifikaciju;
- Ugovor o podršci zajma između Kantona Sarajevo i Evropske banke za obnovu i razvoj,
- Projektni ugovor između Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo i Evropske banke za obnovu i razvoj.
- Odluka Skupštine Kantona Sarajevo o prihvatanju zaduženja po ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za projekat "Tramvajska pruga Ilidža-Hrasnica" (Službene novine Kantona Sarajevo br. 19/23);

Na osnovu uvida u dokumentaciju koju ste nam dostavili uz akt naprijed naveden broj, te nakon proučavanja važećih zakonskih propisa koji regulišu predmet Vašeg zahtjeva, Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo na osnovu člana 14. Zakona o pravobranilaštvu izjašnjava se i daje sljedeće:

### M I Š L J E N J E

Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za projekat izgradnje "Tramvajske pruge Ilidža-Hrasnica" (Službene novine Kantona Sarajevo br.19/23) prihvaćeno je zaduženje Kantona Sarajevo u iznosu do 25.000.000,00 EUR radi realizacije projekta "Tramvajska pruga Ilidža-Hrasnica." Implementator Projekta je Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo. Odlukom je potvrđeno da je za Kanton Sarajevo prihvatljiva dokumentacija i to: potpisan Zapisnik sa pregovora između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj od 01.08.2022. godine, nacrt Ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, nacrt Ugovora o podršci zajma između Kantona Sarajevo i Evropske banke za obnovu i razvoj.



<http://pb.ks.gov.ba>, e-mail: [pb@pb.ks.gov.ba](mailto:pb@pb.ks.gov.ba)  
Tel/fax: +387(0)33 214-033, +387(0)33 666-614 +387(0)33 226-024  
Sarajevo, Branilaca Sarajeva 21

razvoj, nacrt Projektnog ugovora između Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo i Evropske banke za obnovu i razvoj.

Ugovorom o zajmu koji je zaključen između Bosne i Hercegovine i Evropske Banke za obnovu i razvoj, na koji su oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dala saglasnost za ratifikaciju, tačno su definisani uvjeti koji moraju biti ispunjeni prije povlačenja kredita Evropske banke za obnovu i razvoj.

Jedan od uslova Kantona Sarajevo i Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo za povlačenje kreditnih sredstava jeste obaveza Skupštine Kantona Sarajevo da usvoji Odluku o preseljenju i naknadama odobrenu od strane Evropske Banke za obnovu i razvoj. Predmetna obaveza je definisana članom V, odlomak 5.01. tačka (c) Ugovora o zajmu.

Prijedlogom Odluke kojom se usvaja Plan preseljenja propisuju se procedure, zaduženja i aktivnosti koje će provoditi nadležni organi u sporazumnoj fazi rješavanja imovinsko pravnih odnosa radi implementacije obaveza navedenih u Planu preseljenja.

Kako se Odlukom razrađuju ključni principi i pravo na naknadu utvrđeni Planom preseljenja odobrenog od strane Evropske banke za obnovu i razvoj, na koji su primjenjeni provedbeni zahtjevi i principi EBRD-a, te imajući u vidu preuzetu obavezu iz međunarodnog ugovora i supsidijarnih ugovora Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Kantona Sarajevo te ovo Pravobranilaštvo u tom smislu nema primjedbi na prijedlog dostavljene Odluke.

Za sve dodatne informacije ili konsultacije stojimo Vam na raspolaganju.

[REDACTED]  
v.d. PRAVOBRANILAC KANTONA SARAJEVO



<http://pb.ks.gov.ba>, e-mail: [pb@pb.ks.gov.ba](mailto:pb@pb.ks.gov.ba)

Tel/fax: +387(0)33 214-033, +387(0)33 666-614 +387(0)33 226-024

Sarajevo, Branilaca Sarajeva 21



04  
1600  
FB. 1  
1489

Broj: 09-02-1976/24  
Sarajevo, 31.01.2024. godine

KANTON SARAJEVO  
MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA

**PREDMET: Izjašnjenje Ureda za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo na prijedlog Odluke o usvajanju Plana preseljenja radi realizacije Projekta Izgradnja Tramvajske pruge Ilidža-Hrasnica.-**

Prijedlog Odluke o usvajanju Plana preseljenja radi realizacije Projekta Izgradnja Tramvajske pruge Ilidža-Hrasnica nije propis na koji Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo daje mišljenje shodno odredbama Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 50/17-Drugi novi prečišćeni tekst, 2/18-Ispravka i 32/22), kao i odredbama Uredbe o osnivanju Ureda za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 20/23), jer se radi o pojedinačnom aktu koji sadrži pitanja imovinsko-pravnog karaktera, te je u tom smislu potrebno da nosilac pripreme predmetnog materijala pribavi mišljenje Pravobranilaštva Kantona Sarajevo.

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Evidencija
3. Arhiva



**PO. OVLAŠTENJU VLADE KANTONA SARAJEVO**

Adis Bisić, dipl. pravnik







04  
1466  
PB. 1  
1389

Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina  
CANTON SARAJEVO  
Ministry of Justice and Administration

Broj: 03-04-02-1999/24  
Sarajevo, 25.01.2024. godine

**MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA  
KANTONA SARAJEVO  
Gosp. Adnan Šteta, ministar**

**PREDMET: Prijedlog Odluke o usvajanju Plana preseljenja radi realizacije projekta izgradnja tramvajske pruge Ilidža - Hrasnica, mišljenje –**

**VEZA: Vaš akt, broj: 04-11-4802-1/23 od 19.01.2024. godine**

Postupajući po Vašem aktu, broj i datum gornji, na osnovu odredbi člana 7. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 40/22) i člana 4. stav 6. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 50/17 - Drugi novi prečišćeni tekst, 2/18 - Ispravka i 32/22), Ministarstvo pravde i uprave razmotrilo je prijedlog ove odluke i daje sljedeće

**MIŠLJENJE**

Prijedlog Odluke o usvajanju Plana preseljenja radi realizacije projekta izgradnja tramvajske pruge Ilidža – Hrasnica je pojedinačni akt Skupštine Kantona Sarajevo radi čega se ne cijeni njegova usklađenost sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda kao i drugih pravnih akata kojima je utvrđena zaštita ljudskih prava i sloboda.

S poštovanjem,

Dostaviti:  
1. Naslovu;  
2. a/a.







Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina  
CANTON SARAJEVO  
Ministry of Finance

Broj: 08/03-02-1975/24 NB  
Sarajevo, 24.01.2024. godine

## KANTON SARAJEVO MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA

**Predmet:** Mišljenje na Prijedlog odluke o usvajanju plana preseljenja radi realizacije projekta izgradnja tramvajske pruge Ilidža-Hrasnica.

**Veza:** Vaš dopis br.: 04-11-4802-1/23 od 19.01.2024. godine.

Vežano za Vaš zahtjev za mišljenje na Prijedlog odluke o usvajanju plana preseljenja radi realizacije projekta izgradnja tramvajske pruge Ilidža-Hrasnica, u skladu sa članom 8. Pravilnika o proceduri za izradu izjave o fiskalnoj procjeni zakona, drugih propisa i akata planiranja na budžet („Službene novine Federacije BiH“, br. 34/16 i 15/18), dajemo sljedeće mišljenje:

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo je postupilo u skladu sa navedenim Pravilnikom i Ministarstvu finansija uz Prijedlog odluke dostavilo na mišljenje popunjen i potpisan obrazac IFP-NE u kojem je data sljedeća izjava: „Prihvatanje, odnosno provođenje prijedloga propisa/akta planiranja nema i neće rezultirati fiskalnim učinkom na Budžet Kantona Sarajevo. U skladu sa Budžetom Kantona Sarajevo za 2024. godinu, na razdjelu Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo su planirana sredstva za ove namjene“.

Obzirom da za provođenje Prijedloga odluke nisu potrebna dodatna sredstva iz Budžeta Kantona Sarajevo, na navedeni Prijedlog odluke o usvajanju plana preseljenja radi realizacije projekta izgradnja tramvajske pruge Ilidža-Hrasnica, Ministarstvo finansija, sa aspekta fiskalnog učinka na Budžet, **nema primjedbi**.

Ovo mišljenje je dato u skladu sa odredbama Prijedloga odluke koja se obrađuje i podataka navedenih u Obrascu IFP-NE Izjave o fiskalnoj procjeni, čija tačnost je u isključivoj odgovornosti Predlagača, te ukoliko se naknadno utvrdi da navedene odredbe i podaci odstupaju od stvarno činjeničnog stanja, ovo mišljenje će se staviti van snage.

Dostaviti:

1. Naslovu
2. MF-Sektor za budžet i fiskalni sistem
3. a/a

Pripremio: Nedžad Bašić, dipl.ecc.  
Kontrolisala: Amina Močević, mr.





**UGOVOR O ZAJMU**  
**(GrCF2 W2 E2 – Tramvajska pruga Ilidža – Hrasnica)**

između

**BOSNE I HERCEGOVINE**

i

**EVROPSKE BANKE**  
**ZA OBNOVU I RAZVOJ**

Datum: 01. februara 2023. godine

## SADRŽAJ

ČLAN I – STANDARDNI USLOVI, DEFINICIJE .....	1
Odlomak 1.01. Uključivanje standardnih odredbi i uslova .....	1
Odlomak 1.02. Definicije .....	2
Odlomak 1.03. Tumačenje .....	4
ČLAN II – OSNOVNI USLOVI ZAJMA.....	4
Odlomak 2.01. Iznos i valuta.....	4
Odlomak 2.02. Ostali finansijski uslovi Zajma .....	4
Odlomak 2.03. Povlačenja sredstava .....	5
Odlomak 2.04. Ovlašteni predstavnik za povlačenje sredstava .....	6
ČLAN III – IZVOĐENJE PROJEKTA.....	6
Odlomak 3.01. Ostale pozitivne projektne obaveze .....	6
Odlomak 3.02. Porezi .....	7
ČLAN IV – SUSPENZIJA, UBRZANJE DOSPIJEĆA, OTKAZIVANJE .....	7
Odlomak 4.01. Suspenzija .....	7
Odlomak 4.02. Ubrzanje dospeljeća .....	7
Odlomak 4.03. Otkazivanje .....	8
ČLAN V – PRAVOSNAŽNOST .....	8
Odlomak 5.01. Uslovi koji prethode pravosnažnosti .....	8
Odlomak 5.02. Uslovi koji prethode prvoj isplati sredstava .....	8
Odlomak 5.03. Pravna mišljenja .....	9
Odlomak 5.04. Raskid ugovora zbog neostvarivanja pravosnažnosti .....	10
ČLAN VI – RAZNO .....	10
Odlomak 6.01. Obavještenja .....	10

## UGOVOR O ZAJMU

**UGOVOR** zaključen 01. februara 2023. godine između **BOSNE I HERCEGOVINE** („Zajmoprimac“) i **EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ** („Banka“).

### PREAMBULA

**BUDUĆI DA** je Banka ustanovljena zbog finansiranja posebnih projekata čiji je cilj podsticanje prelaska na otvorenu, tržišno orijentiranu ekonomiju i promoviranje privatne i poduzetničke inicijative u određenim zemljama, koje poštuju i primjenjuju načela višestranačke demokratije, pluralizma i tržišne ekonomije;

**BUDUĆI DA** Zajmoprimac, uz pomoć i podršku Federacije Bosne i Hercegovine („Federacija“), Kantona Sarajevo („Kanton“) i Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo („Projektni entitet“), namjerava implementirati Projekat kako je opisan u Prilogu 1 ovog ugovora, koji je koncipiran da pomogne Projektom entitetu u: (i) proširenju dvosmjerne tramvajske pruge od Ilidže do Hrasnice, (ii) izgradnji novog tramvajskog kružnog toka na Ilidži, gdje će se izvršiti priključak na postojeće tramvajske pruge i polukružnog skretanja u Hrasnici (ukupne dužine od oko 12,96 km), i (iii) izgradnji približno dvadeset novih tramvajskih stanica („Projekat“);

**BUDUĆI DA** će Projekat biti izveden od strane Projektnog entiteta uz dodatnu finansijsku podršku Kantona;

**BUDUĆI DA** je Zajmoprimac, na inicijativu Federacije i Kantona, od Banke zatražio pomoć za finansiranje dijela Projekta;

**BUDUĆI DA** se Banka složila da na osnovu, *inter alia*, gore navedenog odobri zajam Zajmoprimcu u iznosu ne većem od 25.000.000 eura („Zajam“), pod uslovima određenim ili navedenim u ovom ugovoru, Ugovoru o podršci Zajma, Projektom ugovorima i Supsidijarnim ugovorima.

**STOGA** strane dogovaraju sljedeće:

### ČLAN I – STANDARDNI USLOVI, DEFINICIJE

#### Odlomak 1.01. Uključivanje standardnih odredbi i uslova

Sve odredbe Standardnih uslova Banke od 05. novembra 2021. godine ovim se uključuju i primjenjuju na ovaj ugovor s istom snagom i djelovanjem kao da su u cijelosti ovdje navedeni.

## Odlomak 1.02. Definicije

Gdje god su korišteni u ovom ugovoru (uključujući preambulu i priloge), osim ako je drukčije navedeno ili kontekst drukčije nalaže, izrazi definirani u preambuli imaju značenje kakvo im je tamo pripisano, izrazi definirani u Standardnim uslovima imaju značenja koja su im tamo pripisana, a sljedeći izrazi imaju sljedeća značenja:

- „Ovlašteni predstavnik Zajmoprimca“ označava Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine, kako je navedeno u odlomku 2.04 ovog ugovora.
- „Kanton“ označava Kanton Sarajevo.
- „Supsidijarni ugovor Kantona“ označava ugovor koji će biti zaključen između Federacije i Kantona u skladu s odlomkom 3.01(b), po obliku i sadržaju koji odgovara Banci, a koji se može mijenjati s vremena na vrijeme.
- „Provedbeni zahtjev“ označava Provedbene zahtjeve 1 do 8 i 10 (ili, kako kontekst može zahtijevati, bilo koji od Provedbenih zahtjeva) Provedbenih zahtjeva iz aprila 2019. godine, a koji se odnose na EBRD-ovu politiku zaštite okoliša i socijalnih pitanja iz aprila 2019. godine.
- „Pravila nabavke EBRD-a“ imaju značenje navedeno u Standardnim uslovima.
- „Datum pravosnažnosti“ označava datum kada Ugovor o zajmu postaje pravosnažan u skladu s odlomkom 9.01 Standardnih uslova.
- „Okolišna dozvola“ označava primjenjivi lokalni pravni akt koji će izdati Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša Federacije Bosne i Hercegovine u obliku odluke ili mišljenja da li će se Procjena uticaja na okoliš smatrati obaveznom ili ne.
- „Euro“, „EUR“ ili „€“ označava zakonitu valutu država članica Evropske unije koje su prihvatile jedinstvenu valutu u skladu sa zakonskim propisima Evropske unije koji se odnose na ekonomsku i monetarnu uniju.

„Federacija“	označava Federaciju Bosne i Hercegovine.
„Supsidijarni ugovor Federacije“	označava supsidijarni ugovor koji će biti zaključen između Zajmoprimca i Federacije u skladu s odlomkom 3.01(a), po obliku i sadržaju prihvatljivom Banci, a koji se može mijenjati s vremena na vrijeme.
„Finansijski ugovor“	označava, u obliku i sadržaju prihvatljivom za Banku, pojedinačno: (i) ovaj ugovor o zajmu, (ii) Ugovor o podršci Zajma, (iii) Projektni ugovor, (iv) Supsidijarne ugovore.
„Fiskalna godina“	označava fiskalnu godinu Zajmoprimca koja počinje 01. januara svake godine.
„Jednokratna provizija“	označava jednokratnu proviziju prema definiciji u odlomku 3.05(b) Standardnih uslova.
„Valuta Zajma“	označava euro.
„Ugovor o podršci Zajma“	označava ugovor o podršci zajma, koji će biti zaključen između Kantona i Banke, a koji se može mijenjati s vremena na vrijeme.
„Novo poduzeće za usluge javnog prijevoza“	označava novo poduzeće za usluge javnog prijevoza koje će osnovati Kanton, a koje će biti zaduženo za upravljanje i održavanje ekološki prihvatljivih sredstava javnog prijevoza i prateće infrastrukture u Kantonu, počevši od tramvaja i trolejbusa.
„Prethodna vodna saglasnost“	označava primjenjivi lokalni pravni akt koji će izdati nadležno tijelo u skladu sa Zakonom o vodama Federacije Bosne i Hercegovine.
„Projekat“	označava projekat opisan u preambuli i u Prilogu 1 ovog ugovora.
„Projektni ugovor“	označava projektni ugovor koji će biti zaključen između Projektnog entiteta i Banke, prema definiciji u Standardnim uslovima.
„Projektni entitet“	označava, za svrhu Standardnih uslova, Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo.

„Jedinica za implementaciju projekta“	označava jedinicu za implementaciju projekta navedenu u odlomku 2.03 Projektnog ugovora.
„Plan preseljenja“	označava Plan realizacije otkupa zemljišta, ekonomskog raseljavanja i obnove sredstava za život, pripremljen u skladu s Provedbenim zahtjevom Banke br. 5: Otkup zemljišta, ograničenja u korištenju zemljišta i nedobrovoljno preseljavanje, u okviru Okolišne i socijalne politike Banke iz 2019. godine, po obliku i sadržaju prihvatljivom za Banku.
„Standardni uslovi“	označavaju Standardne uslove Banke od 05. novembra 2021. godine.
„Supsidijarni ugovori“	označavaju zajedno Supsidijarni ugovor Federacije i Supsidijarni ugovor Kantona.
„Porezi“	imaju značenje navedeno u Standardnim uslovima.

### **Odlomak 1.03. Tumačenje**

U ovom ugovoru, svako pozivanje na određeni član, odlomak ili Prilog, osim ako je u ovom ugovoru drukčije navedeno, će se smatrati pozivanjem na taj određeni član, odlomak ili Prilog ovog ugovora.

## **ČLAN II – OSNOVNI USLOVI ZAJMA**

### **Odlomak 2.01. Iznos i valuta**

Banka se slaže pozajmiti Zajmoprimcu, pod uslovima određenim ili navedenim u ovom ugovoru, iznos do dvadeset i pet miliona eura (25.000.000 eura).

### **Odlomak 2.02. Ostali finansijski uslovi Zajma**

- (a) Minimalni iznos povlačenja sredstava će biti 500.000 eura.
- (b) Minimalni iznos prijevremenog otplaćivanja će biti 2.000.000 eura.
- (c) Minimalni iznos otkazivanja će biti 2.000.000 eura.

- (d) Datumi plaćanja kamate će biti 20. januar i 20. juli svake godine.
- (e) (1) Zajmoprimac će otplatiti Zajam u 24 jednake (ili onoliko jednakih koliko je moguće) polugodišnjih rata na dan 20. januar i 20. juli svake godine, s tim da je prvi Datum otplate zajma koji je na prvi Datum plaćanja kamate koji pada neposredno nakon treće godišnjice datuma ovog ugovora, a posljednji Datum otplate zajma je dvadeset četvrti datum plaćanja kamate nakon gore navedenog prvog Datuma otplate zajma.
- (2) Bez obzira na gore navedeno, u slučaju da: (i) Zajmoprimac ne povuče ukupan iznos Zajma prije prvog Datuma otplate zajma određenog u odlomku 2.02(e), i (ii) Banka produži posljednji Datum raspolaganja sredstvima određen u odlomku 2.02(f) niže u tekstu do datuma koji pada nakon takvog prvog Datuma otplate zajma, tada će se iznos svakog povlačenja sredstava koje se izvrši na dan ili nakon prvog Datuma otplate zajma raspodijeliti na jednake iznose za otplatu na nekoliko Datuma otplate zajma koji dolaze nakon datuma tog povlačenja sredstava (Banka će po potrebi prilagođavati tako raspodijeljene iznose kako bi u svakom pojedinačnom slučaju postigla cijele brojeve). Banka će, s vremena na vrijeme, obavještavati Zajmoprimca o tako raspodijeljenim sredstvima.
- (f) (1) Posljednji datum raspolaganja sredstvima će biti 31. decembar 2025. godine, ili neki drugi kasniji datum koji Banka može odrediti po svom nahođenju i o tome obavijestiti Zajmoprimca. Ukoliko je Raspoloživi iznos, ili neki njegov dio, podložen Fiksnoj kamatnoj stopi, i Banka produži posljednji datum raspolaganja sredstvima, Zajmoprimac će odmah platiti Banci takav iznos Nepredviđenih troškova o kojima će Banka, s vremena na vrijeme, obavijestiti Zajmoprimca u pisanom obliku.
- (g) Visina provizije na neiskorištena sredstva će biti 0,5% godišnje. Provizija na neiskorištena sredstva će se obračunavati od datuma šezdeset (60) dana nakon datuma ovog ugovora.
- (h) Stopa Jednokratne provizije će biti jednaka 1% od iznosa glavnice Zajma.
- (i) Zajam je podložen Promjenljivoj kamatnoj stopi. Bez obzira na gore navedeno Zajmoprimac može, kao alternativu plaćanju kamate po Promjenljivoj kamatnoj stopi na cijeli Zajam ili bilo koji preostali dio Zajma, odabrati da plati kamatu po Fiksnoj kamatnoj stopi na taj dio Zajma u skladu s odlomkom 3.04(c) Standardnih uslova.

### **Odlomak 2.03. Povlačenja sredstava**

- (a) Raspoloživi iznos može se povlačiti s vremena na vrijeme u skladu s odredbama Priloga 2 za finansiranje: (1) izdataka napravljenih (ili, ako se Banka složi s tim, koji će se napraviti) u vezi s razumnim troškovima za robe, radove i usluge potrebnih za Projekat i (2) Jednokratne provizije.
- (b) Zajmoprimac ovim daje ovlaštenje Banci da povuče od Raspoloživog iznosa iznos koji je jednak Jednokratnoj proviziji i da sebi isplati Jednokratnu proviziju u ime Zajmoprimca.

#### **Odlomak 2.04. Ovlašteni predstavnik za povlačenje sredstava**

Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine je određeno kao Ovlašteni predstavnik Zajmoprimca za svrhu poduzimanja svih radnji potrebnih ili dozvoljenih u skladu s odredbama odlomka 2.03(a) i u skladu s odredbama odlomaka 3.01 i 3.02 Standardnih uslova.

### **ČLAN III – IZVOĐENJE PROJEKTA**

#### **Odlomak 3.01. Ostale pozitivne projektne obaveze**

Kao dodatak općim obavezama navedenim u članovima IV i V Standardnih uslova, Zajmoprimac će, ukoliko se Banka ne složi drugačije:

- (a) za svrhu Projekta, sredstva Zajma staviti na raspolaganje Federaciji, prema Supsidijarnom ugovoru Federacije pod uslovima prihvatljivim za Banku, radi pozajmljivanja Kantonu;
- (b) za svrhu Projekta, potaknuti Federaciju da stavi na raspolaganje Kantonu sredstva Zajma, prema Supsidijarnom ugovoru Kantona, pod uslovima prihvatljivim za Banku;
- (c) koristiti svoja prava po Supsidijarnom ugovoru Federacije na takav način da zaštititi interese Zajmoprimca i Banke, da postupa prema odredbama ovog ugovora i da ispuni svrhu Zajma;
- (d) potaknuti Federaciju da koristi svoja prava po Supsidijarnom ugovoru Kantona na takav način da zaštititi interese Zajmoprimca i Banke, da postupa prema odredbama ovog ugovora i da ispuni svrhu Zajma;
- (e) potaknuti Federaciju, Kanton i Projektni entitet da ispunjavaju sve svoje obaveze po Finansijskim ugovorima u kojima su ugovorna strana;
- (f) neće, osim ako se Banka ne složi drugačije, prenijeti, promijeniti, opozvati ili se odreći bilo koje odredbe Supsidijarnog ugovora Federacije i osigurati će da ugovorne strane u Supsidijarnom ugovoru Kantona neće prenijeti, promijeniti, opozvati ili se odreći bilo koje odredbe tog ugovora;
- (g) potaknuti Projektni entitet i Kanton da ispune sve svoje obaveze po Projektnom ugovoru, uključujući bez ograničenja obaveze koje se odnose na:
  - (1) uspostavljanje i rad Jedinice za implementaciju projekta kako je predviđeno u odlomku 2.03 Projektnog ugovora,
  - (2) nabavku robe, radova i usluga za Projekat kako je predviđeno u odlomku 2.04 Projektnog ugovora,

- (3) okolišna i socijalna pitanja kako je predviđeno u odlomku 2.05 Projektnog ugovora,
- (4) angažiranje i korištenje savjetnika za pomoć u provođenju Projekta kako je predviđeno u odlomku 2.06 Projektnog ugovora,
- 5) pripremu i dostavljanje izvještaja o pitanjima koja se odnose na Projekat i rad Projektnog entiteta kako je predviđeno u odlomku 2.07 Projektnog ugovora,
- (6) održavanje procedura, evidencija i računa, pripremu, reviziju finansijskih izvještaja i dostavljanje tih izvještaja Banci, te dostavljanje Banci svih drugih relevantnih informacija koje se odnose na Projekat ili rad Projektnog entiteta kako je predviđeno u odlomku 3.01 Projektnog ugovora, i
- (7) poštivanje svih odredbi koje se odnose na finansijske i operative aspekte Projekta i Projektnog entiteta kako je predviđeno u odlomcima 3.01, 3.02 i 3.03 Projektnog ugovora; i
- (h) poduzeti, ili potaknuti da budu poduzete, sve dodatne aktivnosti potrebne da se osiguraju adekvatna sredstva za završetak Projekta.

#### **Odlomak 3.02. Porezi**

U skladu s odlomkom 6.01(a)(ii) Standardnih uslova, Zajmoprimac izjavljuje da će ovaj ugovor i svi povezani dokumenti na koje se primjenjuju Standardni uslovi biti oslobođeni poreza nametnutih od strane ili na teritoriji Zajmoprimca, na ili u vezi s izvršenjem, isporukom ili registracijom tih dokumenata.

### **ČLAN IV – SUSPENZIJA, UBRZANJE DOSPIJEĆA, OTKAZIVANJE**

#### **Odlomak 4.01. Suspenzija**

Sljedeće je utvrđeno za potrebe odlomka 7.01(a)(xvii) Standardnih uslova:

- (a) Došlo je do izmjene, suspenzije, ukidanja, opoziva ili napuštanja zakonskog i regulatornog okvira koji se primjenjuje na sektor infrastrukture na teritoriji Zajmoprimca na bilo koji drugi način osim onog koji je Banka u pisanom obliku odobrila;
- (b) Zajmoprimac, Federacija, Kanton ili Projektni entitet nisu ispunili bilo koju od obaveza po Finansijskim ugovorima u kojima su ugovorna strana.

#### **Odlomak 4.02. Ubrzanje dospijeća**

Sljedeće je utvrđeno za potrebe odlomka 7.06(f) Standardnih uslova:

(a) Bilo koji od događaja naveden u odlomku 4.01 se dogodio i nastavio trajati tokom trideset (30) dana nakon što je Banka dostavila Zajmoprimcu obavještenje o tome.

#### **Odlomak 4.03. Otkazivanje**

Ako u bilo kojem trenutku Banka utvrdi da je plaćanje iz, ili korištenje, sredstava Zajma bilo napravljeno na način koji nije usklađen sa zahtjevima ovog ugovora i ustanovi iznos Zajma na koji se primjenjuje takva pogrešna upotreba, Banka može, uz obavještenje Zajmoprimcu, otkazati pravo Zajmoprimcu da vrši povlačenje sredstava za taj iznos. Nakon davanja takvog obavještenja, taj iznos Zajma će biti otkazan.

### **ČLAN V – PRAVOSNAŽNOST**

#### **Odlomak 5.01. Uslovi koji prethode pravosnažnosti**

Sljedeće je utvrđeno za svrhu odlomka 9.02.(c) Standardnih uslova kao dodatni uslovi za pravosnažnost ovog ugovora i svih drugih Finansijskih ugovora:

(a) svaki pojedinačni Finansijski ugovor, po obliku i sadržaju prihvatljiv za Banku, je propisno izvršen i potpisan i svi uslovi koji prethode njihovoj pravosnažnosti ili pravu svake pojedinačne ugovorne strane svakog od Finansijskih ugovora da vrše povlačenja sredstava po tim ugovorima, osim jedino pravosnažnosti ovog ugovora, su ispunjeni;

(b) svaki pojedinačni Finansijski ugovor, svaki po obliku i sadržaju prihvatljiv za Banku, je propisno odobren kroz sve potrebne vladine i sve druge postupke, i sva druga potrebna odobrenja su dobijena od strane Zajmoprimca, Federacije, Kantona i Projektnog entiteta u vezi s izvršenjem Finansijskih ugovora u kojima su ugovorna strana; i

(c) Banka je dobila dokaz od Kantona da je Vlada Kantona usvojila Plan preseljenja koji su pripremili savjetnici, a Banka odobrila.

#### **Odlomak 5.02. Uslovi koji prethode prvoj isplati sredstava**

Sljedeće je utvrđeno kao dodatni uslovi za prvu isplatu sredstava po ovom ugovoru i svim drugim Finansijskim ugovorima:

(a) Projektni entitet, će, osim ako je drugačije dogovoreno s Bankom, uspostaviti i sve vrijeme tokom izvođenja Projekta imati operativnu Jedinicu za implementaciju projekta s odgovarajućim resursima i kvalificiranim osobljem, prema projektnom zadatku prihvatljivom za Banku, da koordinira, upravlja, prati i procjenjuje sve aspekte implementacije Projekta, uključujući nabavku robe, radova i usluga za Projekat;

- (b) Banka će od Kantona dobiti dokaz da su imenovani odgovarajući kvalificirani savjetnici ili savjetnik koji posjeduje relevantno znanje u skladu s projektnim zadatkom prihvatljivim za Banku, koji će za Projekat vršiti nabavku, nadzor i podršku u provođenju;
- (c) Banka je od Kantona dobila dokaz da su svi tenderi za ovaj Projekat provedeni i da su dobavljači odabrani u skladu s Pravilima nabavke EBRD-a;
- (d) Banka je od Kantona dobila dokaz da je novo poduzeće za usluge javnog prijevoza osnovano u skladu s važećim zakonima Bosne i Hercegovine i da je zakonski ovlašteno za upravljanje i održavanje tramvaja, trolejbusa i prateće infrastrukture, na način prihvatljiv za Banku;
- (e) Banka je od Kantona dobila dokaz da je upravljanje novim poduzećem za usluge javnog prijevoza, koje će osnovati Kanton, zadovoljavajuće za Banku (posebno u pogledu kriterija integriteta Banke);
- (f) Banka je od Kantona dobila dokaz da je Kanton pribavio od Federalnog ministarstva okoliša i turizma okolišnu dozvolu ili izuzeće od okolišne dozvole za ovaj projekat;
- (g) Banka je od Kantona dobila dokaz da je Kanton dobio prethodnu vodnu saglasnost za Projekat;
- (i) Banka je od Projektnog entiteta dobila izvještaj o implementaciji Plana preseljenja, koji je zadovoljavajući za Banku, uključujući dokaze da je isplaćena kompenzacija osobama pogođenim Projektom u skladu s Provedbenim zahtjevom br. 5: Otkup zemljišta, ograničenja korištenja zemljišta i nedobrovoljno preseljenje; i
- (j) U slučaju da Kanton zatraži da mu se nadoknade izvršena plaćanja prije stupanja na snagu Zajma, Banka mora dobiti dokaz da je Kanton ili planirao svoj doprinos za manjak u budžetu ili je mobilizirao sredstva iz nekih drugih izvora.

### **Odlomak 5.03. Pravna mišljenja**

- (a) U svrhu odlomka 9.03(a) Standardnih uslova, ministar pravde Bosne i Hercegovine će u ime Zajmoprimca dati pravno mišljenje ili mišljenja, a sljedeće je utvrđeno kao dodatna pitanja koja će biti uključena u mišljenje ili mišljenja koja će biti dostavljena Banci:
  - (1) da je ovaj ugovor, i svi drugi finansijski ugovori čiji je Zajmoprimac potpisnik, propisno odobren ili ratificiran i sklopljen u ime Zajmoprimca i da predstavlja valjanu i zakonsku obavezu Zajmoprimca, provedivu u skladu s njegovim uslovima i da predstavlja međunarodnu obavezu Zajmoprimca i da je odobren u skladu s odredbama Ustava Zajmoprimca koje se odnose na međunarodne ugovore; i

- (2) dug predstavljen Zajmom je prijavljen relevantnim međunarodnim finansijskim institucijama i uključen je u budžet Zajmoprimca; i
  - (3) da je Supsidijarni ugovor Federacije propisno odobren, i sklopljen u ime Zajmoprimca, te predstavlja važeću i zakonsku obavezu Zajmoprimca, provedivu u skladu sa svojim uslovima, a podložnu jedino pravosnažnosti ovoga ugovora.
- (b) U svrhu odlomka 9.03(a) Standardnih uslova, pravno mišljenje ili mišljenja će u ime Federacije dati ministar pravde Federacije Bosne i Hercegovine, ili neki drugi pravni savjetnik kojeg odobri Banka, a sljedeća pitanja su utvrđena kao dodatna pitanja koja trebaju biti uključena u mišljenje ili mišljenja, koja se dostavljaju Banci:
- (1) da su svi finansijski ugovori, čiji je potpisnik, propisno odobreni, i sklopljeni u ime Federacije i predstavljaju važeću i zakonsku obavezu Federacije, provedivu u skladu sa svojim uslovima i podložnu jedino pravosnažnosti ovoga ugovora.
- (c) U svrhu odlomka 9.03(c) Standardnih uslova, pravno mišljenje ili mišljenja će u ime Kantona dati ministar pravde i uprave ili Pravobranilac ili Vlada Kantona, ili neki drugi pravni savjetnik kojeg odobri Banka, a sljedeća pitanja su specificirana kao dodatna pitanja koja trebaju biti uključena u mišljenje, koje se dostavlja Banci:
- (1) da su svi Finansijski ugovori propisno odobreni, i sklopljeni u ime Kantona i predstavljaju važeću i zakonsku obavezu Kantona, provedivu u skladu sa svojim uslovima i podložnu jedino pravosnažnosti ovoga ugovora.

#### **Odlomak 5.04. Raskid ugovora zbog neostvarivanja pravosnažnosti**

Datum 150 dana nakon datuma ovog ugovora određen je za svrhu odlomka 9.04 Standardnih uslova.

### **ČLAN VI – RAZNO**

#### **Odlomak 6.01. Obavještenja**

Sljedeće adrese su navedene u svrhu odlomka 10.01 Standardnih uslova, a obavještenje će se smatrati dostavljenim ako je dostavljeno lično, poštom, ili u pdf ili sličnom formatu putem elektronske pošte:

Za Zajmoprimca:

Ministarstvo finansija i trezora  
Trg Bosne i Hercegovine 1  
Sarajevo 71000  
Bosna i Hercegovina

Na pažnju: Ministra finansija i trezora  
Telefon/faks: +387 33 202 930  
E-mail: [trezorbih@mft.gov.ba](mailto:trezorbih@mft.gov.ba)

Za EBRD:

European Bank for Reconstruction and Development  
One Exchange Square  
London E14 4BG  
United Kingdom

Attention: Operation Administration Department/ Operation no. 53118  
Telefon: +44-20-7338-6000  
E-mail: [oad@ebrd.com](mailto:oad@ebrd.com)

**U POTVRDU NAVEDENOG**, strane ovog ugovora su preko svojih propisno ovlaštenih predstavnika potpisale ovaj ugovor u šest primjeraka u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, na dan i godinu koji je prvi put ovdje naveden.

#### **BOSNA I HERCEGOVINA**

                        /svojeručni potpis/                          
Ime: Zoran Tegeltija  
Funkcija: Ministar finansija i trezora

#### **EVROPSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ**

                        /svojeručni potpis/                          
Ime: Odile Renaud-Basso  
Funkcija: Predsjednica

## PRILOG 1 – OPIS PROJEKTA

1. Svrha Projekta je rješavanje jednog od ključnih izazova u razvoju infrastrukture javnog prijevoza u Sarajevu, poboljšanjem pristupa čistom gradskom prijevozu, kao i poboljšanjem tačnosti, kapaciteta i efikasnosti usluga javnog prijevoza. Također se odnosi i na rješavanje prioriternih pitanja zaštite okoliša koja se odnose na kvalitet zraka kroz promociju upotrebe javnog prijevoza.

2. Projekat se sastoji od sljedećih dijelova, podložnih promjenama koje Banka i Zajmoprimac mogu dogovoriti s vremena na vrijeme:

Dio A: (i) proširenja dvosmjerne tramvajske pruge od Ilidže do Hrasnice, (ii) izgradnje novog tramvajskog kružnog toka na Ilidži gdje će se izvršiti priključak na postojeće tramvajske pruge i polukružnog skretanja u Hrasnici (ukupne dužine od oko 12,96 km), i (iii) izgradnja približno dvadeset novih tramvajskih stanica;

Dio B: Konsultantske usluge za nadzor radova.

3. Očekuje se da će Projekat biti završen do 31. decembra 2025. godine.

## PRILOG 2 – KATEGORIJE I POVLAČENJA SREDSTAVA

1. Ovdje priložena tabela navodi Kategorije, iznose Zajma za svaku Kategoriju, i postotak troškova koji će se financirati unutar svake Kategorije.
2. Bez obzira na odredbe paragrafa 1 gore u tekstu, neće biti povlačenja sredstava za troškove nastale prije Datuma Zajma, osim što se može izvršiti jedno ili nekoliko povlačenja sredstava u ukupnom iznosu koji nije veći od 20% ukupnog iznosa Zajma za Kategoriju 1 za troškove koji su napravljeni prije Datuma Zajma, ali nakon 12. jula 2022. godine.
3. Banka ima pravo povući sredstva u ime Zajmoprimca i sama sebi, po dospijeću, platiti Jednokratnu proviziju.

### Dodatak Prilogu 2

Kategorija	Alocirani iznos Zajma (u valuti Zajma)	Postotak troškova koji će se financirati
(1) Roba i radovi za Dio A	23.550.000	100% (isključujući sve poreze i takse)
(2) Usluge za Dio B	1.200.000	100% (isključujući sve poreze i takse)
(3) Jednokratna provizija	250.000	100%
<b>Ukupno</b>	<b>25.000.000</b>	

Potvrđujem da ovaj prijevod u potpunosti odgovara originalu, koji je sastavljen na engleskom jeziku.  
Datum: 13.02.2023.godine. Sarajevo, dnevnik br. I  
Stalni sudski tumač za engleski jezik – Amra Pušina  
[www.prevedi24.ba](http://www.prevedi24.ba) – [info@prevedi24.ba](mailto:info@prevedi24.ba) – Tel. 00387 62 905 444 – Fax. 00387 33 296 701





**UGOVOR O PODRŠCI ZAJMA**

**(GrCF2 W2 E2 – Tramvajska pruga Ilidža - Hrasnica**

između

**KANTONA SARAJEVO**

i

**EVROPSKE BANKE  
ZA OBNOVU I RAZVOJ**

Ovaj nacrt Ugovora o podršci zajmu je pripremljen samo u svrhu preliminarne rasprave. Naknadne obaveze se mogu dodati i postojeći tekst je podložan izmjenama i konačnom odobrenju Evropske banke za obnovu i razvoj

Datum \_\_\_\_\_ 2022



## SADRŽAJ

ČLAN I – DEFINICIJE I TUMAČENJA.....	3
Odlomak 1.01. Uključivanje Standardnih uvjeta.....	3
Odlomak 1.02. Definicije.....	3
Odlomak 1.03. Tumačenja.....	6
ČLAN II – POTVRDE.....	6
Odlomak 2.01. Potvrde.....	6
ČLAN III – PODRŠKA PROJEKTU.....	7
Odlomak 3.01. Supsidijarni ugovor.....	7
Odlomak 3.02. Odredbe o podršci.....	7
Odlomak 3.03. Izmjena prethodnih kredita.....	8
ČLAN IV - RAZNO.....	9
Odlomak 4.01. Otkazivanje i suspenzija.....	9
Odlomak 4.02. Informacije.....	9
Odlomak 4.03. Pravno mišljenje.....	9
Odlomak 4.04. Obavijesti.....	9
Odlomak 4.05. Pravosnažnost.....	10

## UGOVOR O PODRŠCI ZAJMA

UGOVOR zaključen \_\_\_\_\_ 2022 između KANTONA SARAJEVO ("Kanton") i EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ("Banka").

### PREAMBULA

**BUDUĆI DA** je Banka tražila od Kantona da zaključi ovaj Ugovor kao podršku i promicanje ciljeva Projekta i Ugovora o zajmu;

**BUDUĆI DA** Bosna i Hercegovina, uz podršku Kantona i Federacije Bosne i Hercegovine ("**Federacija**") I Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo ("**Projektni entitet**"), namjerava da realizira Projekt opisan u Prilogu 1 Ugovora o zajmu, koji je koncipiran da pomogne Projektom entitetu u financiranju (i) proširenja dvosmjerne tramvajske pruge od Ilidže do Hrasnice, (ii) izgradnje novog kružnog toka na Ilidži gdje će se izvršiti priključak na postojeće tramvajske pruge i polukružnog skretanja u Hrasnici (ukupne dužine cca 12,96 km), i (iii) izgradnja približno dvadeset novih tramvajskih stanica;

**BUDUĆI DA** je Banka ustanovljena da bi obezbijedila financiranje posebnih projekata čiji je cilj prelazak na otvorenu, tržišno orijentiranu ekonomiju te promoviranje privatne i preduzetničke inicijative u određenim zemljama koje poštuju i primjenjuju principe višepartijske demokratije, pluralizma i tržišne ekonomije; i

**BUDUĆI DA** se Banka složila da odobri zajam Bosni i Hercegovini u iznosu ne većem od EUR 25,000,000 ("Zajam") pod uvjetima navedenim u Ugovoru o zajmu koji je podložan, *inter alia*, sklapanju ovog Ugovora;

**OVIM** se strane slažu o sljedećem:

## ČLAN I – DEFINICIJE I TUMAČENJA

### Odlomak 1.01. Uključivanje Standardnih uvjeta

- (a) Sve odredbe Standardnih uvjeta Banke od 05. novembra 2021. ("**Standardni uvjeti**") ovim se uključuju i primjenjuju se na ovaj Ugovor sa istom snagom i dejstvom kao da su u cijelosti ovdje navedene, podložno izmjenama navedenim u Ugovoru o zajmu.
- (b) Ovaj Ugovor i Projektni ugovor se ovim pojedinačno definiraju kao Projektni ugovor u svrhu Standardnih uvjeta.
- (c) Kanton i Projektni entitet se ovim pojedinačno definiraju kao Projektni entitet u svrhu Odlomka 2.02 Standardnih uvjeta.

### Odlomak 1.02. Definicije

Gdje god su korišteni u ovom Ugovoru (uključujući Preambulu), osim ako je drugačije navedeno ili kontekst drugačije nalaže, izrazi pisani velikim slovom definirani u Preambuli imaju značenje kakvo im je tu pripisano, a izrazi pisani velikim slovom definirani u Standardnim uvjetima i Ugovoru o zajmu imaju značenja koja su im tamo pripisana, a sljedeći izrazi pisani velikim slovom imaju sljedeća značenja:

- "Zajmoprimac" znači Zajmoprimca po Ugovoru o zajmu, Bosnu i Hercegovinu.
- "Supsidijarni ugovor Kantona" znači ugovor koji će biti zaključen između Federacije i Kantona u skladu sa Odlomkom 3.01(b) Ugovora o zajmu, a koji se može mijenjati s vremena na vrijeme.
- "Plan korporativnog razvoja" znači plan, po formi i sadržaju prihvatljiv za Banku, za osnivanje novog preduzeća za usluge javnog prijevoza u Kantonu Sarajevo, koji između ostalog uključuje pravnu pomoć, osnivanje organizacije, izradu politika zapošljavanja i upravljanja, Plan smanjenja osoblja za GRAS i Akcioni plan za ravnopravnost spolova (*eng. „Gender Action Plan“*) za novo preduzeća za usluge javnog prijevoza.
- "Tekuće obaveze" znači zbir svih obaveza Kantona tokom relevantnog perioda isključujući obaveze tokom tog perioda koje su se odnosile na akviziciju dugoročnih sredstava ili na plaćanje glavnice i kamate na Financijski dug, ili koje se financiraju iz grantova sa specijalnom namjenom od centralnih ili lokalnih vlasti.

"Tekući suficit"	znači za svaki relevantni period Ukupni prihodi minus Tekuće obaveze.
"Servisiranje duga"	znači zbir otplata glavnice i kamate na sav Financijski dug ili nastalih u tom periodu.
"Datum pravosnažnosti"	znači datum definiran u Ugovoru o zajmu.
"Euro", "EUR" ili "€"	znači zakonitu valutu država članica Evropske unije koje su prihvatile jedinstvenu valutu u skladu sa zakonskim propisima Europske Unije koji se odnose na ekonomsku i monetarnu uniju.
"Federacija"	znači Federaciju Bosne i Hercegovine.
"Supsidijarni ugovor Federacije"	znači supsidijarni ugovor koji će biti zaključen između Zajmoprimca i Federacije u skladu sa Odlomkom 3.01(a), a koji se može mijenjati s vremena na vrijeme.
"Financijski dug"	znači, u odnosu na bilo koje lice, sav dug tog lica za ili u odnosu na: <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) pozajmljeni novac;</li> <li>(2) bilo koji iznos dobijen na osnovu akcepta po nekom akceptnom kreditnom programu;</li> <li>(3) bilo koji iznos dobijen na osnovu kupovine ili izdavanja obveznica, novčanica, zadužnica, kredita ili sličnih instrumenata;</li> <li>(4) iznos bilo koje obaveze koja se odnosi na najam ili ugovor o kupovini najma koji bi prema IFRS bio tretiran kao financijski ili kapitalni lizing;</li> <li>(5) potraživanja koja su prodana ili im je diskontirana vrijednost (osim potraživanja koja su bezregresno prodana);</li> <li>(6) bilo koji iznos koji je dobijen na osnovu bilo kakve druge transakcije (uključujući terminske kupovne i prodajne ugovore) koje imaju komercijalni efekt zaduživanja;</li> <li>(7) bilo kakve derivativne transakcije zaključene u vezi sa zaštitom ili beneficijama od fluktuacije cijena (i prilikom računanja vrijednosti bilo koje derivativne transakcije uzeće se u obzir samo tržišna vrijednost);</li> </ul>

- (8) bilo kakvu obavezu kontra-obeštećenja u odnosu na garancije, kompenzacije, obveznice, standby ili dokumentarni akreditiv ili bilo kakav drugi instrument izdat od strane banke ili finansijske institucije; i
- (9) iznos bilo kakve obaveze koja se odnosi na garanciju ili kompenzacije za bilo koju od stavki navedenih u paragrafima (1) do (8).

"Financijski ugovori"	znači, u formi i sadržaju prihvatljive za Banku, pojedinačno (i) Ugovor o zajmu, (ii) ovaj Ugovor o podršci zajma, (iii) Projektni ugovor, (iv) Supsidijarni ugovor Federacije i (v) Supsidijarni ugovor Kantona.
"Fiskalna godina"	znači Fiskalnu godinu Kantona koja počinje 1 januara svake godine.
"GRAS"	znači KJKP "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo, sadašnje preduzeće za javni prevoz
"Ugovor o zajmu"	znači ugovor o zajmu zaključen _____ 2022 između Bosne i Hercegovine i Banke.
"Ugovor o podršci zajma 49840"	znači Ugovor o podršci zajma od 30. juna 2020. godine između EBRD-a i Kantona.
" Ugovor o podršci zajma 50246"	znači Ugovor o podršci zajma od 22. aprila 2020. godine između EBRD-a i Kantona.
" Ugovor o podršci zajma 51113"	znači Ugovor o podršci zajma od 12.maja 2021. godine između EBRD-a i Kantona.
" Ugovor o podršci zajma 51294"	znači Ugovor o podršci zajma od 22. aprila 2020. godine između EBRD-a i Kantona.
" Ugovor o podršci zajma 51784"	znači Ugovor o podršci zajma od 27. novembra 2020. godine između EBRD-a i Kantona.
" Prethodni zajmovi"	znači zajedno Ugovor o podršci zajma 49840, Ugovor o podršci zajma 50246, Ugovor o podršci zajma 51294, Ugovor o podršci zajma 51784 i Ugovor o podršci zajma 51113.
"Projektni ugovor"	znači projektni ugovor koji će biti zaključen između Projektnog entiteta i Banke, prema definiciji u Standardnim uvjetima.
"Projektni entitet"	znači, za svrhu Standardnih uvjeta, Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo.

"Plan smanjenja broja zaposlenih" znači program smanjenja broja zaposlenih za GRAS, koji je usklađen sa lokalnim zakonodavstvom i Provedbenim zahtjevom Banke 2

"Subsidijarni ugovori" zajedno označava Supsidijarni ugovor Federacije i Supsidijarni ugovor Kantona.

"Ukupni prihodi" znači zbir svih prihoda Kantona ostvarenih tokom relevantnog perioda, uključujući sve grantove za opće namjene od centralnih ili lokalnih vlasti, ali isključujući sve grantove za posebne namjene od centralnih i lokalnih vlasti jednokratne/vanredne prihode.

### **Odlomak 1.03 Tumačenja**

U ovom Ugovoru, svako pozivanje na određeni Član, Odlomak ili Prilog, osim ako je u ovom Ugovoru drukčije navedeno, će se smatrati pozivanjem na taj određeni Član, Odlomak ili Prilog ovog Ugovora.

## **ČLAN II – POTVRDE**

### **Odlomak 2.01. Potvrde**

- (a) Kanton potvrđuje da je primio primjerke Ugovora o zajmu i svih ostalih Financijskih ugovora koji se odnose na njega i da je odobrio njihov sadržaj i izvršenje.
- (b) Kanton potvrđuje i podržava zaključivanje Ugovora o zajmu od strane Bosne i Hercegovine i dalje potvrđuje da Projekt i Zajam koriste Bosni i Hercegovini.

## **ČLAN III – PODRŠKA PROJEKTU**

### **Odlomak 3.01. Supsidijarni ugovor**

Kanton će propisno izvršavati sve svoje obaveze prema Supsidijarnom ugovoru Kantona. Osim ako se Banka ne složi drugačije, Kanton neće poduzeti niti prihvatiti bilo koji postupak koji bi mogao imati efekte izmjene, odustajanja, prenosa ili odricanja od prava Supsidijarnog ugovora Kantona ili bilo koje njegove odredbe.

### **Odlomak 3.02. Odredbe o podršci**

Kanton će:

- (a) potaći Projektni Entitet da ispunjava sve svoje obaveze prema Projektom ugovoru;

- (b) poduzeti sa svoje strane sve potrebne aktivnosti da usvoje, ili dovedu do usvajanja, svih propisa koji su potrebni ili odgovarajući za postizanje ciljeva Projekta;
- (c) obezbijediti da ne bude poduzeta ili ne dozvoliti da bude poduzeta nikakva aktivnost koja bi mogla imati negativne materijalne uticaje na izvođenje Projekta ili koja bi dovela do toga da Projektni entitet ne ispuni bilo koju od finansijskih obaveza prema Projektom ugovoru;
- (d) odmah obavijestiti Banku o bilo kojem slučaju propusta u izvršenju ili potencijalnog propusta u izvršenju po Supsidijarnom ugovoru Kantona, ili o bilo kojem incidentu koji može imati značajan negativni uticaj na zaštitu okoliša, zdravlje ili zaštitu na radu u vezi s Projektom ili implementacijom Projekta;
- (e) poduzeti sa svoje strane sve potrebne korake da omogući Projektom entitetu da ispunjava sve svoje obaveze prema Projektom ugovoru;
- (f) od 31.decembra 2022. i svo vrijeme nakon toga održavati odnos Tekućeg suficita i Servisiranja duga od najmanje 1.0;
- (g) ;najkasnije 180 dana po završetku svake Fiskalne godine, dostaviti Banci kopiju godišnjeg izvještaja o izvršenju kantonalnog budžeta za Kanton;
- (h) najkasnije do 31. januara svake godine dostaviti Banci kopiju usvojenog budžeta Kantona za tu Fiskalnu godinu;
- (i) usvojiti Plan smanjenja broja zaposlenih za GRAS do [30.juna 2023.], u formi i sadržaju koji je izradio odgovarajući konsultant, u skladu sa Provedbenim zahtjevima. .
- (j) implementirati Plan smanjenja broja zaposlenih do [30. juna 2024.], pod uvjetom da se Plan smanjenja broja zaposlenih predstavi Banci najmanje 60 dana prije planirane implementacije.
- (k) osigurati da usvajanje i implementacija Plana korporativnog razvoja (kako bi se izbjegle nedoumice, isključujući Plan smanjenja broja zaposlenih, koji se usvaja i provodi u skladu s Odlomkom (i) i (j) Odlomka 3.02), kako je definisano u Projektom ugovoru, slijedi rokove predviđene ugovorom sa odgovarajućim konsultantom, ali u svakom slučaju da bude završeno najkasnije do [31. marta 2023.];
- (l) osigurati usvajanje programa dodjele autobuskih i minibus linija privatnim preduzećima do 31. decembra 2024. godine i
- (m) ostati unutar zakonom određenih limita zaduživanja koji su navedeni u Zakonu o dugu, zaduživanju i garancijama Federacije Bosne i Hercegovine.

### **Odlomak 3.03. Izmjena prethodnih kredita**

- (a) Ugovor o podršci zajmu 49840 mijenja se kako slijedi:

- (i) Odlomak 3.02(m) Ugovora o podršci zajmu 49840 se ovim briše u cijelosti i mijenja se kako slijedi : “od datuma ovog Ugovora, i svo vrijeme nakon toga održavati odnos Tekućeg suficita i Servisiranja duga od najmanje 1.0:1.0”.
- (ii) Odlomak 3.02(n) Ugovora o podršci zajmu 49840 se ovim briše u cijelosti. .
- (b) Ugovor o podršci zajmu 50246 mijenja se kako slijedi:
- (i) Odlomak 3.02(p) Ugovora o podršci zajmu 50246 se ovim briše u cijelosti i mijenja se kako slijedi: “od datuma ovog Ugovora, i svo vrijeme nakon toga održavati odnos Tekućeg suficita i Servisiranja duga od najmanje 1.0:1.0”
- (c) Ugovor o podršci zajmu 51113 mijenja se kako slijedi:
- (i) Odlomak 3.02(f) Ugovora o podršci zajmu 51113 se ovim briše u cijelosti i mijenja se kako slijedi: “od datuma ovog Ugovora, i svo vrijeme nakon toga održavati odnos Tekućeg suficita i Servisiranja duga od najmanje 1.0:1.0”
- (ii) Odlomak 3.02(g) Ugovora o podršci zajmu 51113 se ovim briše u cijelosti.
- (d) Ugovor o podršci zajmu 51294 mijenja se kako slijedi:
- (i) Odlomak 3.02(h) Ugovora o podršci zajmu 51294 se ovim briše u cijelosti i mijenja se kako slijedi : “od datuma ovog Ugovora, i svo vrijeme nakon toga održavati odnos Tekućeg suficita i Servisiranja duga od najmanje 1.0:1.0”
- (ii) Odlomak 3.02(i) Ugovora o podršci zajmu 51294 se ovim briše u cijelosti.
- (e) Ugovor o podršci zajmu 51748 mijenja se kako slijedi:
- (i) Odlomak 3.02(g) Ugovora o podršci zajmu 51748 se ovim briše u cijelosti i mijenja se kako slijedi: “od datuma ovog Ugovora, i svo vrijeme nakon toga održavati odnos Tekućeg suficita i Servisiranja duga od najmanje 1.0:1.0”
- (ii) Odlomak 3.02(h) Ugovora o podršci zajmu 51748 se ovim briše u cijelosti.

#### ČLAN IV - RAZNO

##### **Odlomak 4.01. Otkazivanje i suspenzija**

Bez obzira na bilo kakvo otkazivanje ili suspenziju prema Članu VII Standardnih uvjeta, sve odredbe ovog Ugovora će se nastaviti provoditi punom snagom i efektom.

#### **Odlomak 4.02. Informacije**

Kanton se obavezuje da će dostaviti Banci i Zajmoprimcu, na zahtjev Banke ili Zajmoprimca, sve informacije koje se tiču realizacije Projekta ili izvršenja obaveza iz ovog Ugovora.

#### **Odlomak 4.03. Pravno mišljenje**

Kanton se obavezuje da će dostaviti Banci pravno mišljenje, u svrhu Odlomka 9.03(c) Standardnih uvjeta i u formi i sa sadržajem prihvatljivim za Banku, koje će u ime Kantona dati Ministar pravde i uprave ili Pravobranilac ili Vlada Kantona i kojim će se potvrditi da su ovaj Ugovor i Supsidijarni ugovor Kantona propisno odobreni i izvršeni u ime Kantona i da predstavljaju važeću i zakonski obavezujuću obavezu Kantona, provodivu u skladu sa svojim uvjetima, podložno jedino pravosnažnosti Ugovora o zajmu.

#### **Odlomak 4.04. Obavijesti**

Svaka obavijest ili zahtjev uručeni ili sačinjeni po ovom Ugovoru biće u pisanoj formi i smatraće se za valjano uručene ili sačinjene kada budu dostavljene u čitljivoj formi strani kojoj treba da se uruče ili dostave na adresu te strane navedenu dole, ili na bilo koju drugu adresu koju će stranka navesti u pisanoj formi strani koja je obavještavala ili podnosila zahtjev. Takva dostava se može izvršiti ručno, poštom ili u pdf ili sličnom formatu elektronskom poštom:

##### **Za Kanton Sarajevo:**

Kanton Sarajevo  
Reisa Džemaludina Čauševića 1  
71000 Sarajevo  
Bosna i Hercegovina

Na pažnju: Premijer  
Telefon: +387-33-562-211  
Email: [premijer@vlada.ks.gov.ba](mailto:premijer@vlada.ks.gov.ba)

##### **Za Banku:**

European Bank for Reconstruction and Development  
One Exchange Square  
London EC2A 2JN  
United Kingdom

Attention: Operation Administration Department/Operacija br 53118  
Fax: +44-20-7338-6000  
Email: [oad@ebrd.com](mailto:oad@ebrd.com)

#### **Odlomak 4.05. Pravosnažnost**

Ovaj Ugovor će postati pravosnažan na Datum pravosnažnosti.

**KAO DOKAZ** da su strane preko svojih pravosnažno opunomoćenih predstavnika potpisale ovaj Ugovor u šest primjeraka, na dan i godinu kao što je prvi put ovdje navedeno.

**KANTON SARAJEVO**

\_\_\_\_\_  
Ime:

Funkcija:

**EVROPSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ**

\_\_\_\_\_  
Ime:

Funkcija:



**PROJEKTNI UGOVOR**

(GrCF2 W2 E2 – Tramvajska pruga Ilidža-Hrasnica)

između

**MINISTARSTVA SAOBRAĆAJA KANTONA SARAJEVO**

i

**EVROPSKE BANKE  
ZA OBNOVU I RAZVOJ**

Ovaj nacrt Projektnog ugovora je pripremljen samo u svrhu preliminarne rasprave.  
**Naknadne obaveze se mogu dodati i postojeći tekst je podložan izmjenama i  
konačnom odobrenju Evropske banke za obnovu i razvoj**

Datum \_\_\_\_\_ 2022

## SADRŽAJ

<b>ČLAN I – STANDARDNI UVJETI; DEFINICIJE .....</b>	<b>1</b>
ODLOMAK 1.01.    UKLJUČIVANJE STANDARDNIH UVJETA .....	1
ODLOMAK 1.02.    DEFINICIJE .....	2
ODLOMAK 1.03.    TUMAČENJA .....	4
ODLOMAK 1.04.    POTVRDA .....	4
<b>ČLAN II – IZVOĐENJE PROJEKTA .....</b>	<b>4</b>
ODLOMAK 2.01.    PROJEKTNE OBAVEZE .....	4
ODLOMAK 2.02.    FINANCIJSKI UGOVORI.....	5
ODLOMAK 2.03.    JEDINICA ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKTA .....	5
ODLOMAK 2.04.    NABAVKA .....	5
ODLOMAK 2.05.    OBAVEZE POŠTIVANJA OKOLINSKIH I SOCIJALNIH PITANJA.....	6
ODLOMAK 2.06.    KONSULTANTI .....	7
ODLOMAK 2.07.    UČESTALOST I NAČIN IZVJEŠTAVANJA .....	7
<b>ČLAN III – FINANCIJSKE I POSLOVNE OBAVEZE .....</b>	<b>10</b>
ODLOMAK 3.01.    NEGATIVNE FINANCIJSKE OBAVEZE .....	10
ODLOMAK 3.02.    NEGATIVNA JAMSTVA .....	11
ODLOMAK 3.03.    VOĐENJE POSLOVANJA I OPERACIJA.....	12
<b>ČLAN IV - RAZNO.....</b>	<b>13</b>
ODLOMAK 4.01.    OTKAZIVANJE I SUSPENZIJA.....	13
ODLOMAK 4.02.    OBAVIJESTI .....	13
ODLOMAK 4.03.    PRAVOSNAŽNOST .....	13
<b>PRILOG 1 – AKCIONI PLAN ZA ZAŠTITU OKOLINE I SOCIJALNA PITANJA.....</b>	<b>1</b>

## PROJEKTNI UGOVOR

UGOVOR zaključen \_\_\_\_\_ 2022 između **MINISTARSTVA SAOBRAĆAJA KANTONA SARAJEVO** ("Projektni entitet") i **EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ** ("Banka").

### PREAMBULA

**BUDUĆI DA** se, prema Ugovoru o zajmu zaključenom na gore navedeni ili neki drugi datum između Bosne i Hercegovine kao "**Zajmoprimca**" i Banke ("**Ugovor o zajmu**" prema definiciji u Standardnim uvjetima), Banka složila da odobri Zajmoprimcu zajam u iznosu ne većem od EUR 25,000,000 ("**Zajam**"), pod uvjetima navedenim u Ugovoru o zajmu, ali samo pod uvjetom da, između ostalog, Projektni entitet preuzme obaveze navedene u ovom Ugovoru;

**BUDUĆI DA**, u skladu sa supsidijarnim ugovorima koji će biti zaključeni na gore navedeni ili neki drugi datum (i) između Zajmoprimca i Federacije Bosne i Hercegovine ("**Supsidijarni ugovor Federacije**") i (ii) između Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona ("**Supsidijarni ugovor Kantona**"), i skupa sa Subsidijarnim ugovorom Federacije Bosne i Hercegovine, "**Supsidijarni ugovori**"), Zajmoprimac će se složiti da stavi na raspolaganje Federaciji Bosne i Hercegovine ("**Federacija**"), koja će nakon toga staviti na raspolaganje Kantonu ("**Kanton**"), sredstva zajma za izvođenje Projekta (prema definiciji tog termina u Ugovoru o zajmu) zajedno sa Projektnim entitetom;

**BUDUĆI DA** Bosna i Hercegovine, uz podršku Kantona i Federacije Bosne i Hercegovine, namjerava da implementira Projekt kako je opisan u Prilogu 1 ovog Ugovora, koji je koncipiran da pomogne Projektnom entitetu finansiranje (i) proširenja dvosmjerne tramvajske pruge od Ilidže do Hrasnice, (ii) izgradnje novog kružnog toka na Ilidži gdje će se izvršiti priključak na postojeće tramvajske pruge i polukružnog skretanja u Hrasnici (ukupne dužine cca 12,96 km), i (iii) izgradnja približno dvadeset novih tramvajskih stanica; ;

**BUDUĆI DA** se Projektni entitet, uzimajući u obzir da Banka sklapa Ugovor o zajmu sa Zajmoprimcem, složio da preuzme obaveze navedene u ovom Ugovoru.

**OVIM** se strane slažu kako slijedi:

### ČLAN I – STANDARDNI UVJETI; DEFINICIJE

#### Odlomak 1.01. Uključivanje Standardnih uvjeta

Sve odredbe Standardnih uvjeta Banke od 05. novembra 2021. ("**Standardni uvjeti**") ovim se uključuju i primjenjuju se na ovaj Ugovor sa istom snagom i dejstvom kao da su u cijelosti ovdje navedene, podložno izmjenama navedenim u Ugovoru o zajmu.

#### Odlomak 1.02. Definicije

Gdje god su korišteni u ovom Ugovoru (uključujući Preambulu i Priloge), osim ako je drugačije navedeno ili kontekst drugačije nalaže, izrazi definirani u Preambuli

imaju značenje kakvo im je tu pripisano, izrazi definirani u Standardnim uvjetima i Ugovoru o zajmu imaju značenja koja su im tamo pripisana a sljedeći izrazi imaju sljedeća značenja:

- "Podružnica" znači, u odnosu na bilo koje lice, bilo koje drugo lice, koje direktno ili indirektno kontrolira, pod kontrolom je tog lica ili upravlja zajednički sa tim licem.
- "Autorizacija" znači svaku saglasnost, registraciju, evidentiranje, ugovor, notarizaciju, certifikat, licencu, odobrenje, dozvolu, autorizaciju ili izuzeće od strane bilo koje Institucije vlasti, bilo da je dato ili oduzeto izričitom akcijom ili se smatra da je dato ili oduzeto nepoduzimanjem aktivnosti u nekom određenom vremenskom periodu i sve korporativne, kreditorske ili dioničarske saglasnosti ili odobrenja.
- "Kanton" znači Kanton Sarajevo.
- "Kontrola" koristi se u odnosu na bilo koju osobu ili entitet (uključujući, sa povezana značenja, izraze poput "kontrolisano od strane", "kontrolisanje" i "pod zajedničkom kontrolom sa") znači posjedovanje, direktno ili indirektno, moći da usmjerava ili uzrokuje usmjeravanje upravljanja i politike takve osobe ili entiteta, bilo kroz vlasništvo nad dionicama s pravom glasa, ugovorom ili neki drugi način.
- "Plan korporativnog razvoja" znači plan, po formi i sadržaju prihvatljiv za Banku, za osnivanje novog preduzeća za usluge javnog prijevoza u Kantonu Sarajevo, koji između ostalog uključuje pravnu pomoć, osnivanje organizacije, izradu politika zapošljavanja i upravljanja, Plan smanjenja osoblja za GRAS i Akcioni plan za ravnopravnost spolova (*eng. „Gender Action Plan“*) za novo preduzeća za usluge javnog prijevoza
- "Relevantni Provedbeni zahtjevi" znači Provedbene zahtjeve od 1 do 8 i 10 (ili, ako kontekst tako nalaže, bilo koji od tih Provedbenih zahtjeva) iz Provedbenih zahtjeva objavljenih u aprilu 2019. koji se odnose na Okolinsku i socijalnu politiku Banke iz aprila 2019. godine.
- "EBRD Pravila nabavke" ima značenje navedeno u Standardnim uvjetima.
- "Datum pravosnažnosti" znači datum kada Ugovor o zajmu postane pravosnažan u skladu sa Odlomkom 9.01 Standardnih uvjeta.
- "Akcioni plan za zaštitu okoline i socijalna pitanja" znači plan mjera za ublažavanje i poboljšanje okolišnih i socijalnih uticaja, koji se nalazi u Prilogu 1, a taj plan se

može s vremena na vrijeme mijenjati uz prethodnu pismenu saglasnost Banke u skladu sa Odlomkom 2.05(c).

- "Zakon o zaštiti okoline i socijalnim pitanjima " znači bilo koji primjenjivi zakon ili propis koji se odnosi na zaštitu okoline, zdravlje i zaštitu na radu, zaštitu zajednica ili ljudi pogođenih projektom;
- "Okolinska i socijalna pitanja" znači bilo koje pitanje koje je predmet bilo kojeg Zakona o zaštiti okoline i socijalnim pitanjima, Relevantnih Provedbenih zahtjeva ili Akcionog plana za zaštitu okoline i socijalna pitanja.
- "Euro", "EUR" ili "€" znači zakonitu valutu država članica Evropske unije koje su prihvatile jedinstvenu valutu u skladu sa zakonskim propisima Europske Unije koji se odnose na ekonomsku i monetarnu uniju. .
- "Federacija" znači Federaciju Bosne i Hercegovine.
- "Fiskalna godina" znači Fiskalnu godinu Projektnog entiteta koja počinje 1 januara svake godine;
- " Akcioni plan za ravnopravnost spolova " označava niz preporuka i akcionih tačaka, po formi i sadržaju prihvatljivim za Banku, koje je izradio konsultant u okviru Plana korporativnog razvoja i usmjerenih na veću inkluziju žena i postizanje bolje rodno izbalansirane radne snage u novom preduzeću za usluge javnog prevoza
- "Institucije vlasti" znači Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ili bilo koje vladino političko tijelo, bilo državno, regionalno, ili lokalno, ili bilo koju agenciju, organ vlasti, podružnicu, odjeljenje, regulatorno tijelo, sud, centralnu banku ili neko drugo tijelo koje ima izvršne, zakonske, sudske, porezne, regulatorne ili administrativne ovlasti ili funkcije koje se odnose na vladu ili bilo koje vladino političko tijelo (uključujući sva nadnacionalna tijela), i sve zvaničnike, agente i predstavnike svakog od gore navedenih tijela.
- "GRAS" znači KJKP "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo, aktualno preduzeće za usluge javnog prijevoza.
- "Novo preduzeće za usluge Javnog prijevoza " znači novo preduzeće za usluge javnog prijevoza koje će osnovati Kanton, a koje će biti zaduženo za upravljanje i održavanje ekološki prihvatljivih sredstava javnog prijevoza i prateće infrastrukture u Kantonu, počevši od tramvaja i trolejbusa.

"Plan implementacije Projekta" znači plan implementacije nabavki u okviru Projekta od [25. februara 2022.] koji sadrži obim radova i procijenjeni budžet troškova, a koji se može s vremena na vrijeme mijenjati uz prethodnu pismenu saglasnost Banke.

"Jedinica za implementaciju Projekta" znači jedinicu za implementaciju projekta navedenu u Odlomku 2.03.

"Supsidijarija" znači, u odnosu na bilo koje lice, bilo koje drugo lice čijih je preko pedeset posto (50%) kapitala u vlasništvu, direktno ili indirektno, tog lica ili koje je efektivno pod kontrolom tog lica.

### **Odlomak 1.03. Tumačenja**

U ovom Ugovoru, svako pozivanje na određeni Član, Odlomak ili Prilog, osim ako je u ovom Ugovoru drukčije navedeno, će se smatrati pozivanjem na taj određeni Član, Odlomak ili Prilog ovog Ugovora.

### **Odlomak 1.04. Potvrda**

Projektни entitet ovim potvrđuje da je primio primjerak Ugovora o zajmu i svih ostalih Finansijskih ugovora koji se odnose na njega, i da je prihvatio njihov sadržaj i izvršenje.

## **ČLAN II – IZVOĐENJE PROJEKTA**

### **Odlomak 2.01. Projektne obaveze**

- (a) Projektни entitet će izvoditi Projekt u saradnji sa Kantomom.
- (b) U tu svrhu, Projektни entitet će, osim ako se Banka drugačije ne složi:
- (1) Implementirati Projekat u skladu sa Ugovorom o zajmu, ovim Ugovorom i Planom implementacije projekta; i
  - (2) poduzeti sve potrebne radnje kako bi se obezbijedila adekvatna sredstva za završetak Projekta.
- (c) Za svrhu ovog Ugovora:
- (1) svako pozivanje na "Zajmoprimca" u Odlomcima 4.02, 5.01(b) i 5.02(c)(iii) Standardnih uvjeta će se odnositi na Projektни entitet, a obaveze koje su tamo navedene će se primjenjivati, *mutatis mutandis*, na Projektни entitet;

(2) svako pozivanje na "Ugovor o zajmu" u Odlomcima 4.02 (a), 4.03, 4.04 i 5.02(c) Standardnih uvjeta će se odnositi na ovaj Ugovor.

## **Odlomak 2.02. Financijski ugovori**

Projektni entitet će uredno izvršavati sve svoje obaveze prema Financijskim ugovorima. Osim ako se Banka drugačije dogovori, Projektni entitet neće poduzimati niti dati saglasnost za bilo koju radnju koja bi imala učinak izmjene, poništenja, ustupanja ili odricanja od bilo kojeg Financijskog Ugovora ili bilo koje njegove odredbe.

## **Odlomak 2.03. Jedinica za implementaciju projekta**

Da bi koordinirali, upravljali, nadgledali i procjenjivali sve aspekte implementacije Projekta, uključujući nabavku roba, radova i usluga za Projekt, Projektni entitet će, osim ako je sa Bankom drugačije dogovoreno, uspostaviti i svo vrijeme izvođenja Projekta voditi Jedinicu za implementaciju projekta sa adekvatnim sredstvima i odgovarajućim kvalifikovanim osobljem, prema projektnom zadatku prihvatljivom za Banku.

## **Odlomak 2.04. Nabavka**

U svrhu Odlomka 4.03 Standardnih uvjeta, sljedeće odredbe će, osim ako se Banka ne složi drugačije, voditi nabavku roba, radova i usluga potrebnih za Projekt, a koji će se finansirati iz sredstava Zajma:

- (a) Sve robe, radovi i usluge (osim konsultantskih usluga koje su uključene u Odlomak 2.04(c)) nabavljaće se kroz procedure otvorenog tendera.
- (b) U svrhu Odlomka 2.04(a), procedure za otvoreni tender navedene su u Poglavlju III, Član 3 EBRD Pravila o nabavci.
- (c) Konsultanti koje će angažirati Kanton ili Projektni entitet da pomognu u izvođenju Projekta biće izabrani u skladu sa procedurama navedenim u Poglavlju III, Član 5 EBRD Pravila o nabavci.
- (d) Svi ugovori će biti pregledani po procedurama koje su navedene u EBRD Pravilima o nabavci i biće predmet prethodnog pregleda od strane Banke.

## **Odlomak 2.05. Obaveze poštivanja okolinskih i socijalnih pitanja**

Bez ograničavanja općenitosti Odlomaka 4.02(a), 4.04(a)(iii) i 5.02(c)(iii) Standardnih uvjeta, i osim ako se Banka drugačije ne složi:

- (a) Osim ako je drugačije navedeno u Akcionom planu za zaštitu okoline i socijalna pitanja, Projektni entitet će, i potaći će sve izvođače da će, izvoditi Projekt u skladu sa Relevantnim Provedbenim zahtjevima, Okolinskim i socijalnim

zakonima i svim relevantnim okolinskim dozvolama, licencama, certifikatima i odobrenjima.

- (b) Projektni entitet će osigurati da preduzeće za usluge javnog prijevoza (kako je definirano u Ugovoru o zajmu) provede radnje i mjere navedene u Akcionom planu zaštite okoliša i društva.
- (c) Projektni entitet će osigurati da izrada i implementacija Plana korporativnog razvoja prati vremenski rok koji je predviđen ugovorom sa odgovarajućim konsultantom, ali u svakom slučaju bude završen najkasnije do [31. marta 2023.].
- (d) Projektni entitet će osigurati da izrada i usvajanje Akcionog plana za ravnopravnost spolova slijedi vremenski rok koji je predviđen ugovorom sa odgovarajućim konsultantom, ali u svakom slučaju da bude završen najkasnije do [31. marta 2023.
- (e) Bez ograničavanja gore navedenog, Projektni entitet će propisno implementirati i držati se Akcionog plana za zaštitu okoline i socijalna pitanja i pratiti implemenetaciju takvih planova u skladu sa monitoring procedurama navedenim u tom planu.
- (f) Projektni entitet i Banka se mogu s vremena na vrijeme dogovoriti da izmijene Akcioni plan za zaštitu okoline i socijalna pitanja zbog promjena u okolnostima Projekta ili Projektnog entiteta, nepredviđenih događaja i rezultata monitoringa. Bez ograničavanja općenitosti gore navedenog,
  - (1) ako dođe do bilo kakvog negativnog okolinskog ili socijalnog uticaja ili pitanja koji nisu bili predviđeni ili navedeni u Akcionom planu za zaštitu okoline i socijalna pitanja, bilo u cjelini bilo u odnosu na njihovu ozbiljnost,
  - (2) ako bilo koja mjera za ublažavanje uticaja koja je navedena u Akcionom planu za zaštitu okoline i socijalna pitanja nije dovoljna da eliminiira ili smanji bilo koji okolinski ili socijalni uticaj do nivoa koji je planiran u okviru Relevantnih Provedbenih zahtjeva u roku navedenom u Akcionom planu za zaštitu okoline i socijalna pitanja, ili
  - (3) ako inspekcija regulatorne ili izvršne vlasti ili revizija izvršena u skladu sa ovim Odlomkom 2.05(c) uoče bilo kakvo značajno neispunjavanje Akcionog plana za zaštitu okoline i socijalna pitanja ili nepoštivanje Zakona o zaštiti okoline i socijalnim pitanjima.

Projektni entitet će, čim to bude praktično izvodljivo i pod uvjetom da je Banka dala saglasnost, pripremiti i uključiti u Akcioni plan za zaštitu okoline i socijalna pitanja sve dodatne ili revidirane mjere ublažavanja koje mogu biti potrebne da bi se postiglo poštivanje Relevantnih Provedbenih zahtjeva i Akcionog plana za zaštitu okoliša i socijalnih pitanja ili zakona o zaštiti okoliša i socijalnih pitanja, u svakom pojedinačnom slučaju na način koji je zadovoljavajući za Banku.

#### **Odlomak 2.06. Konsultanti**

- (a) Kako bi pomogao implementaciju Projekta, Projektni entitet će, osim ako se drugačije ne dogovori sa Bankom, angažirati ili potaći da budu angažirani, po potrebi, i

koristiti konsultante čije su kvalifikacije, iskustvo i opis projektnog zadatka zadovoljavajuće za Banku.

(b) Projektni entitet će obezbijediti, bez naknade, svim konsultantima angažiranim da pomognu po pitanjima u vezi sa Projektom ili operacijama Projektnog entiteta, sva sredstva i podršku potrebnu za obavljanje njihovih zadataka, uključujući sve dokumente, materijale i informacije koji mogu biti relevantni za njihov rad.

#### **Odlomak 2.07. Učestalost i način izvještavanja**

(a) Počevši od Datuma pravosnažnosti, dok se ne otplati ili ne otkaže kompletan iznos Zajma, Projektni entitet će dostavljati Banci godišnje izvještaje o okolinskim i socijalnim pitanjima koji se odnose na poslovanje Projektnog entiteta ili Projekt, kako je navedeno u Odlomku 5.02(c)(iii) Standardnih uvjeta, u roku od 120 dana nakon završetka godine na koju se izvještaj odnosi. Ti izvještaji će uključiti informacije o sljedećim specifičnim pitanjima:

(1) informacije o poštivanju Relevantnih Provedbenih zahtjeva od strane Projektnog entiteta, kao što je opisano u Odlomku 2.05(a) i implementiranju Akcionog plana za zaštitu okoline i socijalna pitanja;

(2) informacije o tome kako je Projektni entitet kontrolirao da izvođači angažirani za Projekt ispunjavaju Relevantne Provedbene zahtjeve i Akcioni plan za zaštitu okoline i socijalna pitanja, i sažetak bilo kakvih materijalnih kršenja Relevantnih Provedbenih zahtjeva i Akcionog plana za zaštitu okoline i socijalna pitanja od strane tog izvođača kao i mjere koje su poduzete za ispravljanje tih kršenja;

(3) informacije o implementaciji plana uključivanja zainteresiranih strana [i žalbeni mehanizam] potrebnog prema Relevantnom Provedbenom zahtjevu 10, uključujući sažetak svih primljenih pritužbi i načina na koji su one riješene;

(4) informacije o poštivanju od strane Projektnog entiteta zakona o zaštiti okoline i socijalnim pitanjima u vezi s Projektom, uključujući opis svih zahtjeva, procesa, naredbi ili istraga koje su započete ili koje prijete Projektnom entitetu, status svih autorizacija potrebnih za Projekt, rezultate svih inspekcija urađenih od strane regulatornih institucija, sva kršenja primjenljivih zakona, regulativa i standarda i aktivnosti poduzete s tim u vezi, te sve kazne zbog takvih kršenja, rezime svih materijalnih obavijesti, izvještaja i druge korespondencije o pitanjima zaštite okoline i socijalnim pitanjima koja se odnose na Projekt a koje je Projektni entitet dostavio regulatornim institucijama i sve druge okolnosti koje mogu dovesti do odgovornosti projektne kompanije za bilo koje pitanje zaštite okoline ili socijalno pitanje;

(5) informacije o upravljanju zaštitom na radu i evidencije o pitanjima zaštite na radu u vezi s Projektom, uključujući broj nezgoda, incidenata koji su rezultirali gubitkom vremena i nezgoda koje su izbjegnute u zadnji tren, sve preventivne ili ublažavajuće mjere koje su poduzete ili planirane od strane Projektnog entiteta, obuku osoblja o pitanjima zaštite na radu i sve druge inicijative koje se odnose na upravljanje pitanjima zaštite na radu a koje su implementirane ili planirane od strane Projektnog entiteta;

(6) rezime svih promjena u zakonima o zaštiti okoline i socijalnim pitanjima koje mogu materijalno uticati na Projekt; i

(7) kopije informacija o pitanjima zaštite okoline i socijalnim pitanjima koje Projektni entitet periodično podnosi svojim dioničarima ili daje na uvid javnosti; i

(b) Počevši od prvog kvartala nakon Datuma pravosnažnosti Projektni entitet će Banci dostavljati periodične izvještaje u vezi sa Projektom koji se navode u Odlomku 4.04(a)(v) Standardnih uvjeta i to kvartalno, u roku od 45 dana nakon isteka perioda na koji se izvještaj odnosi, sve dok se ne završi Projekt. Takvi izvještaji će sadržavati sljedeće posebne karakteristike:

(1) Sljedeće općenite informacije:

(A) fizički napredak postignut u implementaciji Projekta do dana podnošenja izvještaja i tokom perioda obuhvaćenog izvještajem;

(B) stvarne ili očekivane poteškoće ili odlaganja u implementaciji Projekta i njihov uticaj na plan implementacije, te konkretne korake poduzete ili planirane da bi se prevazišle poteškoće i izbjegla odlaganja;

(C) očekivane promjene datuma završetka Projekta;

(D) ključne kadrovske promjene osoblja Projektnog entiteta, PIU-a, konsultanata ili izvođača;

(E) pitanja koja mogu uticati na troškove Projekta; i

(F) svaki događaj ili aktivnost koja može štetno djelovati na ekonomsku održivost bilo kojeg dijela Projekta.

(2) Financijski izvještaj koji pokazuje detaljne izdatke nastale po svakom dijelu Projekta i povlačenja sredstava po Zajmu, zajedno sa izvještajima koji pokazuju:

(A) originalne predviđene troškove;

(B) revidirane predviđene troškove, ako ih ima, sa razlozima promjena;

(C) predviđene i stvarne izdatke do tog dana;

(D) razloge odstupanja stvarnih izdataka od predviđenih izdataka do tog dana; i

(E) procjene izdataka za preostale kvartale te godine.

(3) Kratku izjavu o statusu poštivanja svih obaveza sadržanih u ovom Ugovoru.

(c) Odmah po dešavanju bilo kakvog incidenta ili nezgode u vezi sa Projektnim entitetom ili Projektom, koji imaju ili bi mogli imati značajan negativni uticaj na okolinu, ili na javno zdravlje ili zaštitu na radu, Projektni entitet će o tome informirati Banku i odmah nakon toga dostaviti Banci obavijest u kojoj će opisati prirodu takvog incidenta ili nezgode kao i korake koje Projektni entitet poduzima u otklanjanju istih. Bez ograničavanja općenitosti prethodno rečenog,

(1) smatraće se da se incident ili nezgoda odnose na Projekt ako se dogode na bilo kojoj lokaciji koja se koristi za Projekt, ili ako su izazvani opremom, vozilima ili sredstvima koja se koriste za ili se odnose na Projekt (bez obzira da li su korištena na lokaciji Projekta, od strane ovlaštenih ili neovlaštenih osoba);

(2) smatraće se da incident ili nezgoda imaju značajan negativni uticaj na okolinu ili javno zdravlje ili zaštitu na radu ako:

(A) bilo koji važeći zakon traži da se o takvom incidentu ili nezgodi obavijesti bilo koja institucija vlasti,

(B) takav incident ili nezgoda ima za posljedicu smrtni slučaj (bez obzira da li je ta osoba zaposlena u Projektnom entitetu ili nije),

(C) je više od jedne osobe (bez obzira da li je ta osoba zaposlena u Projektnom entitetu ili nije) zadobilo teže povrede koje zahtijevaju hospitalizaciju,

(D) takav incident uključuje nasilje i uznemiravanje, maltretiranje, zastrašivanje i/ili iskorištavanje, uključujući bilo koji oblik rodno zasnovanog nasilja;

(E) takav incident uključuje prisilni i dječji rad u vezi s Projektom ili poslovanjem i operacijama Projektnog subjekta; ili

(F) je takav incident ili nezgoda javno objavljen, ili će biti javno objavljen, bilo putem medija ili na neki drugi način.

(d) Projektni entitet će odmah obavijestiti Banku o svim značajnim protestima ili peticijama radnika ili javnosti koji su usmjereni ili se odnose na Projektni entitet ili Projekt a koji mogu imati značajan negativni uticaj na Projektni entitet ili Projekt ili koji su postali, ili postoji vjerovatnoća da će postati, poznati javnosti kroz medijske izvještaje ili na neki drugi način. U roku od radnih deset dana od svake takve obavijesti Projektni entitet će podnijeti izvještaj koji će biti zadovoljavajući za Banku a koji će prezentirati istrage Projektnog entiteta o tim protestima, i sve korake koji su poduzeti ili za koje se predlaže da budu poduzeti od strane Projektnog entiteta za rješavanje problema koji su istaknuti tokom protesta ili u peticiji.

(e) Projektni entitet će odmah obavijestiti Banku o svim predloženim promjenama prirode ili obima Projekta ili poslovanja ili rada Projektnog entiteta i o svakom događaju ili situaciji koji mogu imati negativan materijalni uticaj na izvođenje Projekta ili na poslovanje ili rad Projektnog entiteta.

(f) Projektni entitet će odmah dostaviti Bankci kopije svih obavijesti ili komunikacija od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona, upućenih Projektnom entitetu, a koji su značajni i odnose se na Projekt.

(g) Projektni entitet će odmah dostaviti Banci sve druge informacije koje Banka može razumno tražiti i omogućiti joj pristup prostorijama Projektnog entiteta, računovodstvenim knjigama i evidencijama, pod uvjetom da je Projektni entitet dobio odgovarajuću prethodnu obavijest.

## ČLAN III – FINANCIJSKE I POSLOVNE OBAVEZE

### Odlomak 3.01. Negativne financijske obaveze

(a) Projektni entitet neće, osim ako se Banka drukčije ne složi, poduzeti niti jednu od sljedećih aktivnosti i obezbijediti Banci sve informacije o tome, koje Banka može razumno zahtijevati:

(1) sklapati bilo kakav sporazum ili aranžman kojim garantira ili na bilo kakav način ili pod bilo kakvim uvjetima postaje obavezan za dio ili ukupne financijske ili druge obaveze neke druge pravne i/ili fizičke osobe, uključujući bilo koje od njegovih pridruženih pravnih lica;

(2) ući u bilo kakvu transakciju sa pravnom ili fizičkom osobom osim uobičajenih poslova, pod uobičajenim komercijalnim uvjetima, i na bazi tržišnih aranžmana, ili osnovati ekskluzivnu agenciju za nabavku ili prodaju, ili ući u bilo kakvu transakciju kojom bi Projektni entitet platio skuplje od uobičajene tržišne cijene za bilo kakvu nabavku ili primio manje od pune tvorničke cijene (podložne normalnim trgovačkim popustima) za svoje proizvode ili usluge;

(3) ući u bilo kakvo udruženje, podjelu dobiti ili aranžmane sa autorskim pravima, ili sličan aranžman kojim bi se prihod ili dobit Projektnog entiteta mogao dijeliti sa bilo kojom drugom pravnom i/ili fizičkom osobom;

(4) prodati, prebaciti, iznajmiti ili se na drugi način riješiti kompletne ili značajnog dijela svoje imovine (bilo da se radi o pojedinačnoj transakciji ili nizu transakcija, povezanih ili nepovezanih),

(5) preduzeti ili dopustiti bilo kakvo spajanje, konsolidaciju ili reorganizaciju;

(6) izazvati ili dozvoliti prekid, izmjenu, odricanje od prava ili saglasnost za prenos prava po bilo kojem Financijskom ugovoru ili Projektnom ugovoru osim uz prethodnu pisanu saglasnost EBRD-a; ili

(7) prijevremeno otplatiti bilo koji dugoročni dug osim, ako to EBRD bude zahtijevala, da prijevremeno otplati pro rata iznos Zajma; ili

(8) napraviti bilo koje dodatno zaduženje tokom perioda trajanja projekta osim uz pisanu saglasnost EBRD-a.

(b) Projektni entitet neće, osim ako ne informira Banku najmanje 30 dana unaprijed, poduzeti niti jednu od sljedećih aktivnosti, i obavijestiti Banku o takvim aktivnostima, prema razumnim zahtjevima Banke:

(1) ući u bilo kakav menadžerski ugovor ili sličan aranžman kojim bi se upravljanje poslovima i operacijama dalo bilo kojoj drugoj pravnoj osobi, uključujući i pridružena pravna lica; ili

(2) formirati bilo koje pridruženo pravno lice ili napraviti ili dopustiti postojanje zajma ili avansiranja ili depozita (osim depozita kod renomiranih banaka koji su dio uobičajenih poslova) sa drugim pravnim ili fizičkim osobama ili investirati u drugu pravnu ili fizičku osobu, uključujući bilo koje pridruženo pravno lice; osim

pod uvjetom da Projektni entitet može ulagati u kratkoročni plasman vrijednosnih papira pribavljenih isključivo da bi se iskoristila neiskorištena sredstva.

### **Odlomak 3.02. Negativna jamstva**

(a) Projektni entitet prihvata da, osim ako se Banka ne složi drugačije:

(1) ako Projektni entitet stavi pod zalog bilo koju svoju imovinu potrebnu za implementaciju Projekta kao garanciju za bilo koji dug, takav zalog će ravnopravno i proporcionalno garantirati plaćanje glavnice, kamate i ostalih pristojbi na zajam i kod stvaranja takvog zaloga hitno će se izvršiti rezervisanja u tu svrhu bez ikakvih troškova za Banku; i

(2) ako je bilo koji zakoniti zalog stvoren na bilo koju imovinu Projektog entiteta kao garancija za bilo koji dug, Projektni entitet će odobriti, bez troškova za Banku, ekvivalentan zalog zadovoljavajući za Banku da bi osiguralo plaćanje glavnice i kamata i ostalih pristojbi na Zajam.

(b) prethodne obaveze se neće primjenjivati na:

(1) bilo koji zalog na imovinu, u vrijeme njene nabavke, koji je stvoren isključivo kao garancija za plaćanje nabavne cijene te imovine ili kao garancija za otplaćivanje duga nastalog u svrhu financiranja nabavke takve imovine; ili

(2) bilo koji zalog koji je proistekao iz uobičajenih bankarskih transakcija i koji je garancija duga koji dospijeva ne više od godinu dana nakon njegovog datuma.

### **Odlomak 3.03. Vođenje poslovanja i operacija**

Projektni entitet će, ili će potaći Kanton već prema slučaju da, osim ako se Banka ne složi drugačije:

(a) voditi poslove i operacije u skladu sa međunarodno priznatim prihvatljivim administrativnim, finansijskim, inženjerskim i ostalim relevantnim standardima i praksom, pridržavajući se svoje osnovne poslovne politike;

(b) neodložno poduzeti sve akcije koje su u njenoj moći da održi svoje zakonito postojanje, da vodi svoje poslovanje, i da pribavlja, održava i obnavlja sva prava, imovinu, ovlasti, privilegije i franšize koje su neophodne za vođenje poslova, uključujući izvođenje Projekta;

(c) neće prodavati, iznajmljivati ili na drugi način ustupiti bilo koju imovinu, koja će biti neophodna za efikasno vođenje poslova ili čije ustupanje može nauditi njenoj sposobnosti da na zadovoljavajući način ispunjava bilo koju obavezu iz ovog Ugovora;

(d) sklopiti i održavati sa odgovornim osiguravateljem, ili pružiti Banci druge zadovoljavajuće dokaze koji se odnose na, osiguranje od takvog gubitka, štete ili odgovornosti i u takvim iznosima koji će biti u skladu sa odgovarajućom praksom; i

(e) svo vrijeme rukovati i održavati svoja postrojenja, objekte, opremu i ostalu imovinu u dobrom radnom stanju i, odmah po potrebi, obaviti sve neophodne popravke i zamjene istih, a sve u skladu sa zdravom poslovnom i finansijskom praksom.

## ČLAN IV - RAZNO

### Odlomak 4.01. Otkazivanje i suspenzija

Bez obzira na bilo kakvo otkazivanje ili suspenziju po Članu VII Standardnih uvjeta, sve odredbe ovog Ugovora će se nastaviti provoditi punom snagom i efektom.

### Odlomak 4.02. Obavijesti

Sljedeće adrese su navedene u svrhu Odlomka 10.01 Standardnih uvjeta, a obavijest će se smatrati dostavljenom ako je dostavljena osobno, poštom, ili u pdf ili sličnom formatu elektronske pošte:

Za Projektni entitet:

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo  
Reisa Džemaludina Čauševića 1  
71000 Sarajevo  
Bosna i Hercegovina  
n/p: Ministar

Telefon: +387 33 562 058  
Email: [ms@ms.ks.gov.ba](mailto:ms@ms.ks.gov.ba)

Za Banku:

European Bank for Reconstruction and Development  
One Exchange Square  
London EC2A 2JN  
United Kingdom

Attention: Operation Administration Unit— OpID 53118

Fax: 44 20 7338 6000  
Email: [oad@ebrd.com](mailto:oad@ebrd.com)

### Odlomak 4.03. Pravosnažnost

Ovaj Ugovor će postati pravosnažan na Datum pravosnažnosti.

**KAO DOKAZ**, da su strane preko svojih pravosnažno opunomoćenih predstavnika potpisale ovaj Ugovor u četiri primjerka na dan i godinu kao što je ovdje prvi put navedeno.

**MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA KANTONA SARAJEVO**

\_\_\_\_\_  
Ime:

Funkcija:

**EVROPSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ**

\_\_\_\_\_  
Ime:

Funkcija:



## Pregled Dokumentata| Broj 4/23

Početna (/) / Dokumenti (/Docs/) / Međunarodni ugovori (/Docs/Drzavni) / Dokumenti pregled

## Međunarodni ugovori, broj 4/23

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka PS BiH broj 01,02-21-1-585/23 od 28. marta 2023. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 11. vanrednoj sjednici, održanoj 12. aprila 2023. godine, donijelo

## ODLUKU

**O RATIFIKACIJI UGOVORA O ZAJMU (GrCF2 W2 E2 - TRAMVAJSKA PRUGA ILIDŽA - HRASNICA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ****Član 1.**

Ratifikuje se Ugovor o zajmu (GrCF2 W2 E2 - Tramvajska pruga Ilidža - Hrasnica) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji je potpisan 01. februara 2023. godine u Sarajevu, na engleskom jeziku.

**Član 2.**

Tekst Ugovora u prijevodu glasi:

**Član 3.**

Ova Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-1141-29/23  
12. aprila 2023. godine  
Sarajevo

Predsjedavajuća  
**Željka Cvijanović, s. r.**



# Pregled Dokumentata | Broj 19/23

Početna (/) / Dokumenti (/Docs/) / Službene novine Kantona Sarajevo (/Docs/Drzavni) / Dokumenti pregled

## Službene novine Kantona Sarajevo, broj 19/23

Na osnovu čl. 18. tač. b) i k), 29. stav (1) tačka e) i 38. stav (1) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), čl. 40. stav (5) i 41. Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09, 44/10 i 30/16) i Poglavlja II tač. 11. i 12. Procedura zaduživanja Kantona Sarajevo na osnovu unutrašnjeg i vanjskog duga i izdavanja garancija ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 10/11 i 07/19), Skupština Kantona Sarajevo na Trećoj radnoj sjednici, održanoj dana 18.04.2023. godine, donijela je

### ODLUKU

#### O PRIHVATANJU ZADUŽENJA PO UGOVORU O ZAJMU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (EBRD) ZA PROJEKAT "TRAMVAJSKA PRUGA ILIDŽA - HRASNICA"

##### I

Prihvata se zaduženje Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton) po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH) i Evropske banke za obnovu i razvoj (u daljem tekstu: EBRD) za projekat "Tramvajska pruga Ilidža - Hrasnica", u iznosu do 25.000.000 EUR.

##### II

Sredstva zajma iz tačke I ove odluke koristit će se za realizaciju projekta "Tramvajska pruga Ilidža - Hrasnica" (u daljem tekstu: Projekat), a implementirat će ga Ministarstvo saobraćaja Kantona.

Svrha Projekta je rješavanje jednog od ključnih izazova u razvoju infrastrukture javnog prijevoza u Sarajevu, pristupa čistom gradskom prijevozu, kao i poboljšanjem tačnosti, kapaciteta i učinkovitosti usluga javnog prijevoza. Takođe se odnosi i na rješavanje prioriternih pitanja zaštite okoliša koja se odnose na kvalitet zraka kroz promociju upotrebe javnog prijevoza.

Projekt se sastoji od:

- Proširenja dvosmjerne tramvajske pruge od Ilidže do Hrasnice, izgradnje novog kružnog toka na Ilidži gdje će se izvršiti priključak na postojeće tramvajske pruge i polukružnog skretanja u Hrasnici (ukupne dužine cca 12,96 km) i izgradnja približno dvadeset novih tramvajskih stanica
- Konsultantske usluge za nadzor radova.

##### III

Sredstva zajma iz tačke I ove odluke prihvataju se u formi vanjskog indirektnog duga, pod sljedećim uslovima:

-	iznos zajma	25.000.000 EUR
-	rok otplate	15 godina
-	grace period	3 godine (uključen u rok otplate zajma)
-	kamatna stopa	šestomjesečni Euribor + 1% marža, na godišnjem nivou
-	dospijeća	polugodišnje, u jednakim otplatama glavnice (na dan 20. januar i 20. juli)
-	jednokratna provizija	1% na iznos glavnice zajma

Iznos provizije na raspoloživa, a neisplaćena sredstva će biti 0,5% godišnje.

#### IV

Potvrđuje se daje razmatrana dokumentacija prihvatljiva za Kanton:

- Potpisan Zapisnik sa pregovora između BiH i EBRD-a od 01.08.2022. godine
- Nacrt ugovora o zajmu između BiH i EBRD-a
- Nacrt ugovora o podršci zajma između Kantona i EBRD-a
- Nacrt projektnog ugovora između Ministarstva saobraćaja Kantona i EBRD-a

#### V

Sredstva zajma iz tačke I ove odluke, prenijet će se na Kanton potpisivanjem podugovora o zajmu između Federacije BiH i Kantona. Navedenim podugovorom Federacija BiH će prenijeti prava i obaveze na Kanton pod istim uslovima, a u skladu sa odredbama Ugovora o zajmu.

#### VI

Daje se saglasnost za zaključivanje podugovora o zajmu između Federacije BiH i Kantona, ugovora o podršci zajma između Kantona i EBRD-a i projektnog ugovora između Ministarstva saobraćaja Kantona i EBRD-a, za zajam iz tačke I ove odluke.

Daje se ovlaštenje premijeru Kantona da potpiše podugovor o zajmu sa Federacijom BiH, kao i instrumente obezbjeđenja Zajma koji proizilaze iz podugovora.

Daje se ovlaštenje premijeru Kantona da potpiše ugovor o podršci zajma sa EBRD-om.

Daje se ovlaštenje ministru Ministarstva saobraćaja Kantona da potpiše projektni ugovor sa EBRD-om.

#### VII

U svrhu redovne otplate Zajma, Kanton je saglasan da Federacija BiH, u slučaju neredovnog ispunjavanja obaveza po Zajmu, bez upozorenja može dospjele obaveze direktno naplatiti sa računa javnih prihoda, i to iz dijela prihoda koji pripadaju Kantonu.

Kanton se obavezuje da će u svrhu naplate svih potraživanja po ovom zajmu, Federaciji BiH dostaviti bjanko mjenice sa klauzulom "bez protesta" i Mjениčnom izjavom ovjerenom i potpisanom od strane premijera Kantona.

Kanton ovlašćuje Federaciju BiH da primljene bjanko mjenice može koristiti za naplatu dospjelog potraživanja.

#### VIII

U periodu dospijeca obaveza po Zajmu potrebno je iz budžeta Kantona osigurati sredstva za servisiranje obaveza po Zajmu.

Dodatna sredstva za plaćanje PDV-a, carine i drugih naknada u periodu implementacije Projekta obezbijedit će Ministarstvo saobraćaja Kantona.

## IX

Za realizaciju ove odluke i izvještavanje zadužuju se Ministarstvo finansija Kantona, Ministarstvo saobraćaja Kantona, svako u okviru svoje nadležnosti.

## X

Implementacija Ugovora o zajmu, iz tačke I ove odluke, zahtijeva donošenje novih i/ili izmjenu postojećih propisa.

## XI

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-04-12894/23  
18. aprila 2023. godine  
Sarajevo

Predsjedavajući  
Skupštine Kantona Sarajevo  
**Elvedin Okerić**, s. r.

Hvala što ste naš pretplatnik. Koristite pogodnosti koje dobijate pretplatom.

### O nama

Javno preduzeće Novinsko-izdavačka organizacija SLUŽBENI LIST BOSNE I HERCEGOVINE. Sva prava pridržana. 2014

### Adresa

Džemala Bijedića 39/III  
71000 Sarajevo  
Bosna i Hercegovina  
Email: [sllist@sllist.ba](mailto:sllist@sllist.ba) (mailto:sllist@sllist.ba)

## Član 18.

**Nadležnosti Skupštine**

Skupština Kantona.

- a) priprema i dvotrećinskom većinom usvaja Ustav Kantona;
- b) donosi zakone i druge propise u okviru izvršavanja nadležnosti Kantona, izuzev propisa koji su ovim Ustavom ili zakonom dati u nadležnost Vlade Kantona;
- c) bira i razrješava Predsjednika i podpredsjednika Kantona sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;
- d) utvrđuje politiku i donosi programe razvoja Kantona;
- e) potvrđuje imenovanje Premijera, zamjenika Premijera i članova Vlade Kantona;
- f) osniva kantonalne i općinske sudove i utvrđuje njihove nadležnosti;
- g) bira sudije kantonalnih sudova sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;
- h) usvaja budžet Kantona i donosi zakone o oporezivanju i na drugi način osigurava potrebno finansiranje;
- i) bira zastupnike u Dom naroda Federacije sukladno Ustavu Federacije;
- j) odlučuje o prijenosu ovlaštenja Kantona na općine i Federaciju;
- k) odobrava zaključivanje ugovora i sporazuma u oblasti međunarodnih odnosa i međunarodne suradnje;
- l) provodi istragu sukladno ovom Ustavu i posebnim propisima;
- m) vrši i druge poslove utvrđene federalnim propisima, ovim Ustavom i kantonalnim propisima.

## Član 19.

**Način rada Skupštine**

Skupština bira predsjedavajućeg i dva njegova zamjenika iz reda izabраних poslanika.

Skupština zasijeda javno, izuzev u slučajevima kada je to predviđeno njenim poslovníkom. Izvještaji o zasjedanjima i donesenim odlukama se objavljuju u sredstvima javnog informiranja.

Način rada Skupštine bliže se uređuje poslovníkom.

## Član 20.

**Poslanički imunitet**

Krivični postupak ili građanska parnica ne mogu biti pokrenuti protiv kantonalnog poslanika, niti kantonalni poslanik može biti zadržan u pritvoru ili kažnjen na bilo koji način zbog iznesenog mišljenja i datog glasa u Skupštini.

## Član 21.

**Način odlučivanja u Skupštini**

U vršenju svojih nadležnosti Skupština donosi zakone, druge propise, te opće i pojedinačne akte (dalje: propisi).



## VII - AKTA VLADE KANTONA

## Član 26.

Vlada Kantona u ostvarivanju svojih nadležnosti utvrđenih ustavom donosi uredbе, odluke, rješenja i zaključke.

## Član 27.

Izuzetno za vrijeme trajanja ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti kada postoji objektivna nemogućnost da se sazove Skupština Kantona, Vlada može donositi i propise iz nadležnosti Skupštine Kantona.

Propisima iz stava 1. ovog člana ne mogu se staviti van snage prava i slobode utvrđene ustavom i drugim propisima.

Propise iz stava 1. ovog člana Vlada će dostaviti Skupštini na potvrdu čim ona bude u mogućnosti da se sastane.

## Član 28.

Uredbom se uređuju najvažnija pitanja iz nadležnosti Vlade Kantona, bliže uređuju odnosi za provođenje zakona, obrazuju stručne i druge službe Vlade Kantona i utvrđuju načela za unutrašnju organizaciju organa uprave Kantona.

Odlukom se uređuju pojedina pitanja ili propisuju mjere Vlade Kantona, daje saglasnost ili potvrđuju akta drugih organa ili organizacija i odlučuje o drugim pitanjima o kojima se ne odlučuje uredbom.

Rješenjem se odlučuje o imenovanjima i razrješenjima, kao i o drugim pojedinačnim pitanjima iz nadležnosti Vlade Kantona.

Zaključkom se utvrđuju stavovi o pitanjima od značaja za provođenje utvrđene politike, uređuju unutrašnji odnosi u Vladi Kantona i određuju zadaci organima uprave i službama, kao i radnim tijelima Vlade Kantona. Zaključkom se odlučuje i u drugim slučajevima u kojima se ne donose druga akta.

## Član 29.

Uredbe i odluke Vlade Kantona objavljuju se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a ostali akti Vlade ako je to u njima navedeno.

## VIII - JAVNOST RADA VLADE KANTONA

## Član 30.

Javnost rada Vlade Kantona obezbjeđuje se u skladu sa zakonom kojim se reguliše sloboda pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

## IX - STRUČNE I DRUGE SLUŽBE KANTONA

## Član 31.

Za obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe Skupštine Kantona, Vlade Kantona i organe uprave, Vlada Kantona može osnivati određene stručne, tehničke i druge službe, kao zajedničke ili samostalne službe, u skladu sa zakonom.

Aktom o obrazovanju službe iz prethodnog stava, utvrđuje se njen djelokrug, kao i status i odgovornost te službe i lica koje njom rukovodi.

## Član 32.

Vlada Kantona vrši nadzor nad radom stručnih službi koje obrazuje.

Sekretar Vlade Kantona rukovodi radom Stručne službe koja obavlja poslove za potrebe Vlade Kantona i odgovoran je za njen rad.

## X - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

## Član 33.

Vlada Kantona je dužna donijeti Poslovnik o svom radu u roku od 30 dana od svog konstituisanja.

## Član 34.

Vlada Kantona Sarajevo dužna je uskladiti Poslovnik o radu sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/13), u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

## Član 35.

Poslovnik Izvršnog odbora Grada Sarajeva i drugi propisi koji se odnose na njegovo unutrašnje organizovanje i funkcionisanje, koji su na snazi na dan stupanja na snagu Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/96), ukoliko nisu u suprotnosti sa Ustavom Kantona i ovim zakonom, primjenjivaće se kao propisi Vlade, dok se ne donese Poslovnik o radu Vlade Kantona.

## Član 36.

Do imenovanja premijera i članova Vlade u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 4/01), poslove iz nadležnosti Vlade vršit će Vlada u dosadašnjem sastavu.

## Član 37.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi Novi prečišćeni tekst Zakona o Vladi Kantona Sarajevo.

## Član 38.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 38/13.

Na osnovu člana 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/14) i člana 181. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst i br. 15/13 i 47/13), Zakonodavno - pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo, na sjednici 22.08.2014. godine, utvrdila je Prečišćeni tekst Zakona o sudskim taksama.

Prečišćeni tekst Zakona o sudskim taksama obuhvata: Zakon o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 21/09), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 29/09), Zakon o izmjeni Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/11), Zakon o izmjenama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/13) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/14), u kojim je naznačen dan stupanja na snagu tih zakona.

Broj 01-05.22971-2/14  
22. augusta 2014. godine  
Sarajevo

Po ovlaštenju  
Esad Hrvačić, s. r.

## ZAKON

O SUDSKIM TAKSAMAMA  
(Prečišćeni tekst)

## DIO PRVI. OPĆE ODREDBE

## Član 1.

(Plaćanje sudske takse)

- (1) Ovim zakonom utvrđuje se način plaćanja sudskih taksa (u daljnjem tekstu: takse) u postupku pred Kantonalnim sudom u Sarajevu i Općinskim sudom u Sarajevu (u daljnjem tekstu: sud).
- (2) Postupci u kojima se plaća taksa i visina takse za pojedine radnje, utvrđeni su u Tarifi sudskih taksi, koja je sastavni dio ovog zakona.

## Član 2.

(Obveznik plaćanja takse)

- (1) Takse propisane ovim zakonom plaća lice po čijem zahtjevu ili u čijem interesu se preduzimaju radnje u postupku, za koje je ovim zakonom utvrđeno plaćanje takse (u daljnjem tekstu: takseni obveznik).
- (2) Za podneske i zapisnike koji zamjenjuju podneske taksu je dužno da plati lice koje podnosi podneske i lice na čiji zahtjev



## **Okolišna i društvena procjena**

Greenfield: **Projekt B kategorije** - GrCF2 W2 – Tramvajska pruga Ilidža-Hrasnica

### **Plan preseljenja**

Juni, 2023. godine

## Sadržaj

Skraćenice .....	7
1 Uvod .....	8
1.1 Cilj i obuhvat Plana preseljenja .....	8
2 OPIS PROJEKTA I POTENCIJALNI UTJECAJI PROJEKTA .....	9
2.1 Opis i sadržaj projekta .....	9
2.2 Opis dionice Ilidža – Hrasnica .....	10
2.3 Utjecaj Projekta i mogući utjecaji na zemljište .....	17
2.4 Izbjegavanje i minimiziranje .....	19
3 Zakonodavni okvir .....	22
3.1 Zakon o eksproprijaciji FBiH .....	22
3.2 Ostali važni zakoni u FBiH .....	25
4 PRINCIPI, CILJEVI I PROCESI .....	28
4.1 EBRD politika .....	28
4.2 Glavni principi i ciljevi .....	29
4.3 Pregled procesa .....	34
5 OSNOVNI PODACI O OSOBAMA I IMOVINI POGOĐENIM PROJEKTOM .....	36
5.1 Status aktivnosti otkupa zemljišta .....	36
5.2 Opis imovine pogođene projektom .....	37
5.2.1 Katastarske parcele za koje je otkup zemljišta završen .....	37
5.2.2 Katastarske parcele za koje otkup zemljišta nije završen .....	40
5.3 Poslovni subjekti pogođeni projektom .....	40
5.4 Osobe pogođene projektom .....	43
6 PRAVA NA NAKNADU .....	46
6.1 Principi procjene .....	46
6.1.1 Procjena objekata i naknada za građevinsko zemljište .....	46
6.1.2 Naknada za poljoprivredno zemljište .....	47
6.1.3 Naknada za zemljište za koje vlasnik nema ekonomskog interesa za dalje korištenje .....	47
6.1.4 Naknada za usjeve i stabla .....	48
6.1.5 Naknada za poslovne gubitke .....	49
6.2 Matrica prava na naknadu .....	49
6.3 Primjena prava na naknadu .....	52
7 OBNOVA UVJETA ZA ŽIVOT .....	55

7.1	Principi (pravo na naknadu, ključni aspekti obnove izvora izdržavanja i prava na poboljšanje) i aktivnosti.....	55
7.2	Realizacija Plana za obnovu izvora izdržavanja (PO) .....	58
7.3	Partnerstvo za aktivnosti obnove izvora izdržavanja .....	59
8	OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA I KONSULTACIJE S JAVNOŠĆU.....	60
8.1	Glavni rezultati konsultacija sprovedenih za pripremu Plana preseljenja.....	60
8.2	Plan angažmana za dalje faze .....	60
8.3	Objavljivanje informacija .....	61
9	Upravljanje mehanizmom pritužbi i sistem naknada.....	62
9.1	Opis mehanizma upravljanja pritužbama .....	62
9.2	Mehanizam rješavanja pritužbi i posredovanje .....	63
10	RANJIVE OSOBE.....	64
10.1	Identifikovane ranjive grupe ili osobe .....	64
10.2	Pomoć ranjivim osobama .....	64
11	PRAĆENJE I EVALUACIJA.....	66
11.1	Obim interne revizije/praćenja .....	66
11.2	Indikatori .....	66
11.3	Učestalost izvještavanja .....	67
12	Odgovornosti pri realizaciji i finansiranje .....	69
12.1	Odgovornosti pri realizaciji .....	69
12.2	Budžet i aranžmani za finansiranje .....	69
12.3	Vremenski raspored .....	70
13	ANEKS I – OBRAZAC ZA PRITUŽBE.....	71
14	ANEKS II – TEKST ZA LETAK O PRITUŽBAMA.....	72
15	ANEKS III – Obavijest o anketiranju.....	73
16	ANEKS IV –SAŽETAK PODATAKA O KATASTARSKIM PARCELAMA.....	74
16.1	Parcele označene građevinskom dozvolom, ali nisu dio projektnog područja.....	74
16.2	Parcele koje su eksproprisane prije početka projektnih aktivnosti koje su upisane kao državne u zemljišnim knjigama.....	79
16.3	Katastarske parcele koje tek treba da budu eksproprisane u okviru projektnog područja .....	85
17	ANEKS V – UPITNIK ZA POSLOVNE SUBJEKTE .....	87
18	ANEKS VI – UPITNIK ZA VLASNIKE I KORISNIKE, FORMALNE I NEFORMALNE .....	89
19	ANEKS VII – PROCJENA BUDŽETA.....	92

## Plan preseljenja

## Popis slika

Slika 1 Postojeća tramvajska pruga u Sarajevu (crveno) i novo produženje tramvajske pruge prema Projektu (plavo) .....	10
Slika 2 Trasa produženja tramvajske pruge od Ilidže do Hrasnice uključujući stajališta .....	11
Slika 3 Prva dionica tramvajske pruge od Ilidže do Univerziteta.....	12
Slika 4 Druga dionica tramvajske pruge od Univerziteta do Sokolović kolonije 2.....	13
Slika 5 Treća dionica tramvajske pruge od Sokolović kolonije 2 do Hrasnice 1 .....	14
Slika 6 Četvrta dionica tramvajske pruge od Hrasnice 1 do polukružne okretnice Hrasnica.....	15
Slika 7 Katastarske općine u odnosu na projektno područje (crvena tramvajska pruga, žute granice katastarske općine).....	17
Slika 8 Katastarske parcele zahvaćene Projektnim područjem na polukružnoj okretnici na Ilidži (označeni brojevi katastarskih parcela) (petlja skretanje zelena, tramvajska pruga plava i crvena) .....	18
Slika 9 Katastarske parcele zahvaćene Projektnim područjem na polukružnoj okretnici u Hrasnici (crvenom bojom su označene katastarske parcele, zelenom bojom petlje tramvajskog kolosijeka, žutom zahvaćene katastarske parcele) .....	19
Slika 10 Izvod iz Regulacionog plana Sarajevo 2003-2023 (Tramvajska pruga označena debelom crvenom linijom i urezima).....	20
Slika 11 Grafički prikaz procesa eksproprijacije .....	34
Slika 12 Katastarske parcele naokretnici Hrasnica (lijevo) i okretnici Ilidža (desno) predviđene za otkup zemljišta .....	44

**Popis tabela**

Tabela 1 Raspored katastarskih parcela po katastarskim općinama.....	17
Tabela 2 Osnovne informacije o parcelama koje su ekspropisane prije početka projektnih aktivnosti....	37
Tabela 3 Pregled registra ekspropisanih parcela po Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove.....	38
Tabela 4 Osnovne informacije o katastarskim parcelama u privatnom vlasništvu ekspropisanim prije početka projektnih aktivnosti .....	39
Tabela 5 Osnovne informacije o ekspropisanim parcelama u prethodnom vlasništvu FAMOS-a.....	39
Tabela 6 Generalni pregled statusa aktivnosti eksproprijacije .....	40
Tabela 7 Osnovne informacije o katastarskim parcelama .....	40
Tabela 8 Ključni utjecaji na poslovne subjekte i rezultati ankete.....	42
Tabela 9 Sažetak rezultata ankete za neregistrovane obrte.....	43
Tabela 10 Sažetak rezultata ankete.....	45
Tabela 11 Podjela odgovornosti za realizaciju .....	69
Tabela 12 Pretpostavljena raspodjela budžeta .....	69

## Skraćenice

<b>EBRD</b>	Evropska banka za obnovu i razvoj (European Bank for Reconstruction and Development)
<b>O&amp;D(E&amp;S)</b>	Okolišni i društveni
<b>ESMS</b>	Sistem upravljanja okolišnim i društvenim pitanjima
<b>ODP (ESA)</b>	Okolišna i društvena procjena
<b>OPUOD (OESMP)</b>	Operativni plan upravljanja okolišnim i društvenim pitanjima
<b>ESP</b>	Okolišna i društvena politika
<b>RUNU (GBVH)</b>	Rodno zasnovano nasilje i uznemiravanje
<b>GHG</b>	Staklenički plinovi
<b>GrCF2</b>	Okvir zelenih gradova 2 (Green Cities Framework 2)
<b>JAMS (JICA)</b>	Japanska agencija za međunarodnu suradnju
<b>KEAP</b>	Kantonalni ekološki akcioni plan
<b>OPP (PAP)</b>	Osobe pogođene projektom
<b>PZs (PR)</b>	Provedbeni zahtjev
<b>PP (RP)</b>	Plan preseljenja

# 1 Uvod

## 1.1 Cilj i obuhvat Plana preseljenja

Ovaj Plan preseljenja (PP) je izrađen od strane Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, s ciljem riješavanja potencijalnih utjecaja otkupa zemljišta za Projekt kategorije B - GrCF2 W2 – Sarajevska tramvajska pruga - Ilidža - Hrasnica, u skladu sa:

- Zakonodavnim okvirom FBiH,
- Okolišnom i društvenom politikom EBRD-a 2019<sup>1</sup>, posebno Provedbenim zahtjevom EBRD (PZ) 5: Otkup zemljišta, Ograničenja korištenja zemljišta i nedobrovoljno preseljenje.

Za potrebe ovog Projekta nisu pripremani prethodni Planovi preseljenja ili slični dokumenti. Budući da je predmetni Projekt planiran još od 1980-ih, napominje se da je tokom proteklih desetljeća i za potrebe drugih infrastrukturnih projekata izvršen otkup zemljišta za veći dio projektnog područja (detaljna revizija za potrebe ovog PP je prikazana u poglavljima 5.3 Pogođeni poslovni subjekti i 5.4 Osobe pogođene projektom). Navedeno nije učinjeno u skladu s kohezivnim planom, strategijom ili dokumentom koji definiše opće principe, postupke i okvir prava s obzirom na potencijalne utjecaje otkupa zemljišta potrebnog za Projekt. Međutim, zbog dugog razdoblja ukupnog procesa otkupa zemljišta, Zakon o eksproprijaciji<sup>2</sup> je tokom vremena prošao nekoliko izmjena i dopuna.

Od izrade glavnog projekta, opseg i utjecaj Projekta mogu se točno procijeniti te se može izraditi PP. PP pruža detalje o osobama pogođenim projektom (OPP), kriterijima prihvatljivosti i postupcima koji će se primjenjivati za Projekt u skladu s pravnim okvirom i u skladu s PZ5 EBRD-a. Stoga se ovim PP utvrđuju postupci koje treba slijediti Ministarstvo ili tijelo odgovorno za provedbu aktivnosti otkupa zemljišta u njihovo ime te radnje koje će poduzeti za pravilno preseljenje i naknade osobama i zajednicama pogođenim projektom. Ovaj dokument također daje opis zemljišnih parcela (katastarskih parcela) na koje će utjecati sticanje vlasništva za potrebe implementacije Projekta.

Ciljevi ovog PP su sljedeći:

- ublažiti negativne društvene i ekonomske utjecaje otkupa zemljišta ili ograničenja na korištenje i pristup zemljištu pogođenih osoba pružanjem naknade za gubitak imovine po zamjenskoj cijeni i osiguravanjem da se aktivnosti preseljenja provode uz odgovarajuće objavljivanje informacija, konsultacije i informirano sudjelovanje pogođenih
- unaprijediti ili, barem, vratiti izvore izdržavanja i životni standard raseljenih osoba na nivo prije Projekta
- poboljšati uvjete života raseljenih osoba kroz osiguranje odgovarajućeg stambenog prostora
- uspostaviti organizacijske aranžmane i postupke za praćenje realizacije PP-a i poduzimanje korektivnih radnji po potrebi.

---

<sup>1</sup>Okolišna i društvena politika, EBRD, 2019, posljednji pristup 28.05.2022., internet stranica: <https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html>

<sup>2</sup> "Službene novine FBiH", br. 70/2007, 36/2010, 25/2012, 8/2015 - odluka Ustavnog suda i 34/2016

## 2 OPIS PROJEKTA I POTENCIJALNI UTJECAJI PROJEKTA

### 2.1 Opis i sadržaj projekta

Projekt GrCF2 W2 - tramvajska pruga Sarajevo, Ilidža-Hrasnica ("Projekt")<sup>3</sup> implementira Kanton Sarajevo ("Klijent"), Bosna i Hercegovina putem Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo ("Ministarstvo"), a financiran je od strane Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) Okoliš. Ukupna dužina nove pruge je 13,05 km, a predviđeno finansiranje „Projekta“ uključuje sljedeće:

- i. **Proširenje dvostrukog kolosijeka elektrificirane tramvajske pruge od Ilidže do Hrasnice za oko 6,4 kilometra** (proširenje sarajevske tramvajske mreže, povezivanje lokacija od gradskog značaja kao što su Termalna rivijera Ilidža, Internacionalni univerzitet u Sarajevu ili Fabrika motora Sarajevo kao i više stambenih naselja smještenih u općini Ilidža, dio Kantona Sarajevo);
- ii. **Izgradnja novih (ili novorekonstruiranih) tramvajskih kolosijeka u ukupnoj dužini od 13,045 kilometara** (rekonstrukcija dijela postojećih i izgradnja novih pruga na polukružnoj okretnici na Ilidži gdje će se izvršiti spoj na postojeću tramvajsku prugu, izgradnja dvije nove pruge do Hrasnice i izgradnja novog polukružnoga kolosijeka u Hrasnici); i
- iii. **Izgradnja novih (ili novorekonstruisanih) 20 tramvajskih perona u okviru 10 tramvajskih stanica** (rekonstrukcija jednog postojećeg perona uz izgradnju dva nova perona na tramvajskom stajalištu na polukružnoj okretnici Ilidža, izgradnja 8 novih dvoperonskih stajališta na putu do Hrasnice i izgradnja novog jedoperonskog stajališta na polukružnoj okretnici Hrasnica)

Trenutna postojeća tramvajska mreža u Sarajevu, ukupne dužine oko 22,9 km, prolazi glavnom cestovnom mrežom koja se proteže uzdužno od sjeveroistoka prema jugozapadu. Postojeća mreža ide od kružnog toka na Bašćaršiji (stari dio grada) do Ilidže. Jednom kada se "nova linija" poveže s gore opisanim elementima, osigurat će se direktni prijevoz od Hrasnice do Bašćaršije i svih područja između, bez potrebe za promjenom načina prijevoza. Na slici 1, ispod, prikazana je tramvajska mreža Sarajeva.

---

<sup>3</sup> ToR

## Plan preseljenja



Slika 1 Postojeća tramvajska pruga u Sarajevu (crveno) i novo produženje tramvajske pruge prema Projektu (plavo)

Nadalje, Projekt je dio Okvira zelenih gradova 2 ("GrCF2"), koji očituje strateški i višeprojektni pristup s ciljem pomoći u identifikaciji i rješavanju okolišnih izazova u odabranim velikim gradovima u zemljama u kojima djeluje EBRD<sup>4</sup>. Konkretno, GrCF2 ne samo da promoviše održive gradove kroz uključiv, otporan, dobro upravljan i "pametan" urbani razvoj, već nastoji postići značajna unapređenja okoliša i promovisati kvalitet zelene tranzicije unutar relevantnih gradova.

Projekt izgradnje tramvajske pruge ima za cilj doprinijeti realizaciji planskih opredjeljenja iz "Prostornog plana Kantona Sarajevo 2003-2023"<sup>5</sup> i osigurati efikasan javni prijevoz za ovaj dio urbanog područja Kantona Sarajevo. Prema navedenom, specifični ciljevi ovog Projekta obuhvaćaju sljedeće:

- Poboljšanje nivoa usluge za postojeće i buduće korisnike javnog prijevoza na datom potezu Ilidža-Hrasnica povećanjem dostupnosti kapaciteta javnog prijevoza i skraćanjem vremena putovanja.
- Poboljšanje kvalitete života u urbanim područjima smanjenjem negativnih utjecaja na prirodni i društveni okoliš.

## 2.2 Opis dionice Ilidža – Hrasnica

Kao što je navedeno u prethodnim poglavljima, dužina nove tramvajske pruge od Ilidže do Hrasnice je oko 6,4 km. Karta planirane tramvajske pruge data je na slici 2 ispod.

<sup>4</sup> ToR

<sup>5</sup> Ibid.

## Plan preseljenja



Slika 2 Trasa produženja tramvajske pruge od Ilidže do Hrasnice uključujući stajališta

Ova dvokolosiječna tramvajska pruga ima dva tramvajska smijera, jedan za smjer Ilidža – Hrasnica, a drugi za suprotni smjer. Na polukružnim okretnicama nalaze se dopunski kolosijeci koji čine spoj glavnog kolosijeka u jednom smjeru s glavnim kolosijekom u suprotnom smjeru. Uključujući sve spojne kolosijeke na petljama i kolosijecima u oba smjera, ukupna dužina svih kolosijeka je oko 13 km.

Projekt takođe uključuje (re)konstrukciju 20 tramvajskih perona u okviru 10 tramvajskih stajališta, odnosno:

- rekonstrukcija jednog postojećeg perona plus izgradnja dva nova perona na tramvajskom stajalištu na polukružnoj okretnici Ilidža (gornji crveni krug na slici 3 ispod),
- izgradnja 8 novih tramvajskih stajališta sa dva perona na putu do Hrasnice (plavi krugovi), i
- izgradnja novog jednoperonskog tramvajskog stajališta na polukružnoj okretnici Hrasnica (donji crveni krug).

Detalji o tramvajskoj pruzi, njenim kolosijecima, stajalištima i peronima mogu se vidjeti na sljedećim nacrtima.



Slika 3 Prva dionica tramvajske pruge od Iliđe do Univerziteta

Mapa na slici 3 prikazuje trasu tramvajskih kolosijeka (žuta), okretnica na Iliđi (Iliđa plavo) gdje su kolosijeci takvi da tramvaj može skrenuti u suprotnom smjeru i četiri tramvajska stajališta (Iliđa, Termalna rivijera, Butmir 1, Butmir 2, Univerzitet), na kojima putnici čekaju, ukrcaju se i iskrcavaju iz tramvaja. Oznake i lokacije stajališta su na karti prikazane plavom bojom.



Slika 4 Druga dionica tramvajske pruge od Univerziteta do Sokolović kolonije 2

Mapa na slici 4 prikazuje trasu tramvajskih kolosijeka (žuta) i 3 tramvajska stajališta (Univerzitet, Sokolović kolonija 1, Sokolović kolonija 2) na kojima putnici čekaju, ukrcajavu se i iskrcajavu iz tramvaja. Oznake i lokacije stajališta su na karti predstavljene plavom bojom. Pored toga, na slici je naznačeno i stajalište Univerzitet, detaljno prikazano i na slici 3, u cijlu lakše orijentacije i preglednosti.



Slika 5 Treća dionica tramvajske pruge od Sokolović kolonije 2 do Hrasnice 1

Karta na slici 5 prikazuje trasu tramvajskih kolosijeka (žuta) i 2 tramvajska stajališta (Sokolović kolonija 2, Hrasnica 1) na kojima putnici čekaju, ukrstavaju se i iskrstavaju iz tramvaja. Oznake i lokacije stajališta su na karti date plavom bojom. Pored toga, stajalište Sokolović kolonija 2 je prikazano i na slici 4 u cilju lakše orijentacije i preglednosti.



Slika 6 Četvrta dionica tramvajske pruge od Hrasnice 1 do polukružne okretnice Hrasnica

Mapa na slici 6 prikazuje trasu tramvajskih kolosjeka (žuta) i 3 tramvajska stajališta (Hrasnica 1, Hrasnica 2 i na polukružnoj okretnici Hrasnica) na kojima putnici čekaju, ukravaju se i iskravaju iz tramvaja. Oznake i lokacije stajališta su na karti date plavom bojom. Osim toga, stajalište Hrasnica 1 je također detaljno prikazano na slici 5 te označeno na slici 6 u cijlu lakše orijentacije i preglednosti.

## 2.3 Utjecaj Projekta i mogući utjecaji na zemljište

Cijelo projektno područje se nalazi na području Kantona Sarajevo, tačnije na području općine Ilidža. U skladu sa Glavnim projektom, projektno područje zauzima ukupno 208 katastarskih parcela, ukupne površine 310.615 m<sup>2</sup>. Odabrane zemljišne parcele nalaze se u tri katastarske općine (Ilidža, Butmir i Hrasnica), sa površinom svake od općina, kao što je prikazano u tabeli 1 ispod.

Tabela 1 Raspored katastarskih parcela po katastarskim općinama

Katastarska općina	Br. katastarskih parcela	Ukupna površina katastarskih parcela (m <sup>2</sup> )	Udio površine u svakoj katastarskoj općini
Ilidža	50	113,703	36.61%
Butmir	5	86,065	27.71%
Hrasnica	153	111,976	36.05%
Ukupno	208	310,615	100.00%

Katastarske općine, u odnosu na Projektno područje, date su na slici 7 ispod.




Slika 7 Katastarske općine u odnosu na projektno područje (crvena tramvajska pruga, žute granice katastarske općine)

## Plan preseljenja

Za potrebe procjene utjecaja projekta i u skladu sa glavnim projektnim prijedlogom iz 2019. godine, u pogledu otkupa zemljišta potrebno je razmotriti dva glavna dijela:


- Dionica 1 predstavlja područje polukružne okretnice na Ilidži
- Dionica 2 predstavlja područje polukružne okretnice u Hrasnici

Dionica 1 predstavlja područje polukružna okretnice na Ilidži, što je predstavljeno na slici 8 ispod.



Slika 8 Katastarske parcele zahvaćene Projektim područjem na polukružnoj okretnici na Ilidži (označeni brojevi katastarskih parcela) (petlja skretanje zelena, tramvajska pruga plava i crvena)

Dionica 2 predstavlja područje polukružne okretnice u Hrasnici.



Slika 9 Katastarske parcele zahvaćene Projektним područjem na polukružnoj okretnici u Hrasnici (crvenom bojom su označene katastarske parcele, zelenom bojom petlje tramvajskog kolosijeka, žutom zahvaćene katastarske parcele)


## 2.4 Izbjegavanje i minimiziranje

Kao što je navedeno u prethodnim poglavljima, tramvajska pruga je planirana od 80.-ih godina i bila je predviđena regulacionim planovima. Prema važećim Regulacionim planovima i Prostornim planovima (uključujući i Prostorni plan Sarajeva 2003-2023), Regulacioni plan Hrasnica (Službene novine Kantona Sarajevo broj 14/04 i 22/14), Regulacioni plan Privredna zona Hrasnica (Službene novine Kantona Sarajevo broj 2/12) i Regulacioni plan Centar Ilidža (Službene novine Kantona Sarajevo broj 33/05 i 41/14)), koridor buduće tramvajske pruge je rezervisan za oba smjera Ilidža-Hrasnica. Prostorne planove i regulacione planove donose lokalne vlasti, nakon završene javne rasprave.

Tramvajska pruga se nalazi sa širinom kolosijeka 1.435m u središnjem pojasu širine 10,0/8,50m između dvostruke saobraćajnice sa lijeve i desne strane. Projektovana brzina na pruzi je 60 km/h.

Ruta počinje od skretanja na Ilidži, a završava se polukružnom okretnicom kod Hrasnice kod poslovne zone "FAMOS". Sa Ilidže tramvajska linija polazi rezervisanim pojasom pored bazena "Terme", zatim Butmirskom cestom prema Univerzitetskom centru preko već izgrađene infrastrukture (mostova) na rijekama Željeznica i Tilava. Nakon toga, željeznička trasa prolazi kroz kružni tok na Butmirskoj raskrsnici-Sokolović Kolonija. Od ove raskrsnice, trasa tramvajske pruge se proteže do kružnih tokova u Hrasnici, sve u pojasu između dvotračnih puteva s lijeve i desne strane, a zatim nastavlja do poslovne zone Hrasnica, gdje je planirana izgradnja polukružne okretnice. Na dijelu trase na kojoj je izgrađena saobraćajnica predviđen je pojas za dvokolosiječnu tramvajsku liniju Ilidža-Hrasnica 10,0 m od centra Ilidže do kružnog toka kod Univerzitetskog centra, dok je od tog kružnog toka prema Hrasnici pojas širine 8,50 m.

(konstruisani i projektovani dio). Ukupna dužina trase je oko 6,0 km. Nivelacija, nagib se kreće od minimalno 0 ‰ do maksimalno 4 ‰. U poprečnom smislu, donji dio trase će se rješavati u skladu sa predloženim rješenjem i izvedenim radovima na trasi saobraćajnice sa četiri trake. Oborinska i trupna voda tramvajske pruge će se odvoditi do već izgrađenog kolektora<sup>6</sup>. Izvod iz Regulacionog plana Sarajevo 2003-2023, kojim se razgraničavaju tramvajske pruge za ovaj projekat, dat je na donjoj slici.



Slika 10 Izvod iz Regulacionog plana Sarajevo 2003-2023 (Tramvajska pruga označena debelom crvenom linijom i urezima)

Zbog dugotrajnog procesa planiranja projekta, a samim tim i trase projekta, mogućnosti za alternative i izmjene glavnog projektnog rješenja su minimalizirane. Ovo ukazuje da je trasa tramvajske linije, sa svim pratećim elementima, prostorno optimizirana i da je iskorišteno projektno područje svedeno na minimum. Osim toga, širina kolosijeka se ne može dalje smanjiti zbog tehničkih zahtjeva projekta.

Dokumentacija, uključujući zapisnike sa sastanaka, rasprave i zaključke predstavljene u Glavnom projektu tramvajske pruge od Ilidže do Hrasnice, 2019., Knjiga 4, Arhitektonska faza, strane 37 – 49 objašnjava zašto je usvojeno konačno tehničko rješenje. Alternativna opcija, koja nije prihvaćena, zahtijevala je izmjenu Regulacionog plana i bila je u suprotnosti sa planiranom prostornom distribucijom u blizini polukružne okretnice. Kako se navodi, zaključeno je da usvojeno tehničko rješenje smanjuje obim otkupa

<sup>6</sup>Studija izvodljivosti za projekat izgradnje tramvajskepruge Ilidža-Hrasnica (završni izvještaj), april 2015.

zemljišta potrebnog za realizaciju Projekta, uz ispunjavanje svih tehničkih i sigurnosnih kriterija za okretnicu Ilidža. Ista metodologija primijenjena je i za okretnicu u Hrasnici.

Prilikom detaljnog pregleda Građevinske dozvole 03-23-2948/2-19M, za ovaj Projekt, na osnovu uvjeta na terenu, procijenjeno je da od ukupno 340 katastarskih parcela, obuhvaćenih navedenom dozvolom, projektno područje pokriva ukupno 208 naznačenih parcela i da se preostale 132 parcele mogu isključiti i neće biti pod utjecajem Projekta, u bilo kojoj projektnoj fazi, uključujući realizaciju ili tokom građevinskih radova. U cilju administrativnog smanjenja obima otkupa zemljišta, u vrijeme pisanja ovog dokumenta pokrenut je postupak izmjene postojeće dozvole, kako bi se obuhvatilo samo 208 pogodnih katastarskih parcela<sup>7</sup>. Time će se ukupna površina zemljišta za eksproprijaciju smanjiti za 29.950 m<sup>2</sup>.

---

<sup>7</sup>Prema Zakonu o građevinskom zemljištu FBiH ("Službene novine FBiH", br. 25/2003, 16/2004 - ispravka, 67/2005 i 94/2018 - odluka Ustavnog suda) građevinska dozvola se može izdavati nakon isteka roka ukoliko je odobrena od strane Opštinskog vijeća i u skladu je sa Zakonom o prostornom planiranju.

### 3 Zakonodavni okvir

#### 3.1 Zakon o eksproprijaciji FBiH

Relevantni segmenti propisani Zakonom o eksproprijaciji FBiH<sup>8</sup> dati su u tabeli ispod.

<p>Javni interes</p>	<p>Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju objekta ili izvođenje radova na području općine donosi općinsko vijeće na čijem području se objekat namjerava graditi ili izvoditi u skladu sa prostorno planskim dokumentima.</p> <p>Javni interes za izgradnju objekta ili izvođenje drugih radova na području za koje je donesen regulacioni plan ili urbanistički projekat smatra se utvrđenim tim planom ili projektom.</p> <p>Imovina se može eksproprijirati samo nakon što se za projekat proglasi javni interes.</p> <p>Zakon navodi nekoliko objekata/infrastruktura koje se smatraju od javnog interesa. Ne navodi direktno javni prevoz, ali on spada u kategoriju saobraćaja, koja je navedena.</p>
<p>Preduslov za početak eksproprijacije</p>	<p>U prijedlogu za izdavanje dozvole za izvođenje pripremnih radova potrebno je navesti: svrhu za koju se eksproprijacija predlaže, nekretninu na kojoj će se izvoditi pripremni radovi, vlasnika nekretnine, prirodu, obim i svrhu rada i njegovo trajanje.</p> <p>O prijedlogu za izdavanje dozvole za obavljanje pripremnih radnji odlučuje Služba općinske uprave za imovinsko-pravne poslove.</p> <p>Prije podnošenja prijedloga za eksproprijaciju, korisnik eksproprijacije je dužan, da putem javnog oglasa pozove vlasnika posjeda radi sporazumnog pribavljanja imovine, a sa zainteresovanim vlasnikom je dužan pokušati sporazumno riješiti sticanje prava vlasništva za posjed koja je predviđena za eksproprijaciju.</p> <p>Uz prijedlog za eksproprijaciju potrebno je priložiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dokaz o utvrđenom javnom interesu za izgradnju objekta ili izvođenje radova (akt o utvrđivanju javnog interesa, izvod iz javno dostupnog regulacionog plana ili urbanističkog projekta),</li> <li>2) izvod iz zemljišnih i drugih javnih knjiga u koje se upisuje vlasništvo nad nekretninama, koji sadrži podatke o nekretnini za koju se predlaže eksproprijacija, kao i katastarske i druge podatke ako takve knjige ne postoje,</li> <li>3) vlasnički list,</li> </ol>

<sup>8</sup>Službene novine FBiH, br. 70/2007, 36/2010, 25/2012, 8/2015 - odluka Ustavnog suda i 34/2016

## Plan preseljenja

	<p>4) dokaz da je korisnik eksproprijacije prethodno pokušao sporazumno riješiti pitanje sticanja prava vlasništva na određenoj nekretnini (pisana ponuda, javni oglas i sl.) i</p> <p>5) dokaz da su osigurana i položena potrebna sredstva u banci u iznosu približno potrebnom za isplatu naknade za nekretninu predloženu za eksproprijaciju i troškove postupka eksproprijacije, na primjer dokaz o obezbjeđenoj drugoj odgovarajućoj nekretnini.</p>
Vrste eksproprijacije	<p>Eksproprijacija može biti potpuna i nepotpuna:</p> <p>1) U slučaju potpune eksproprijacije, korisnik eksproprijacije stiče pravo vlasništva nad ekspropriisanom nekretninom osim u slučaju da ekspropriisana nekretnina dobije status dobra od javnog interesa.</p> <p>2) Nepotpuna eksproprijacija ne povlači za sobom promjenu vlasništva zemljišta. Korisniku se obezbjeđuju pravasluznosti na zemljištu i objektima, kao i zakup zemljišta na određeno vrijeme. Po isteku zakupa, pravo služnosti na zemljištu se vraćaju prethodnom vlasniku.</p>
Pravo na zahtjev eksproprijacije preostalog neodrživog posjeda	<p>Na zahtjev vlasnika izvršiće se eksproprijacija preostalog dijela nekretnine ako se prilikom eksproprijacije jednog dijela nekretnine utvrdi da vlasnik nema ekonomski interes da koristi preostali dio, odnosno ako je ranije postojao interes za dio imovine.</p> <p>Službeno lice koje vodi postupak eksproprijacije dužno je upozoriti vlasnika da može podnijeti zahtjev za eksproprijaciju cijele nekretnine i da se upozorenje mora unijeti u zapisnik o ročištu.</p> <p>Zahtjev za eksproprijaciju preostalog dijela nepokretnosti može se podnijeti do donošenja prvostepenog rješenja o eksproprijaciji.</p> <p>Vlasnik može u žalbenom postupku tražiti eksproprijaciju preostalog dijela nepokretnosti, ako na sastanku za eksproprijaciju nije izrečena opomena.</p>
Privremeno zauzimanje zemljišta	<p>Zemljište potrebno za izgradnju objekta ili za izvođenje drugih radova od javnog interesa (smještanje radnika, materijala, mašina i sl.) može se privremeno zauzeti na vrijeme potrebno za izvođenje pripremnih radova, ali ne duže od godinu dana. Prijedlogom za eksproprijaciju ili posebnim prijedlogom može se zahtijevati privremeno zauzimanje zemljišta potrebnog za izgradnju objekta ili za izvođenje radova od javnog interesa na drugom zemljištu. U prijedlogu za privremeno zauzimanje zemljišta moraju se navesti: namjena radi koje se predlaže privremeno zauzimanje zemljišta, nekretnina koja se privremeno koristi, vlasnik nekretnine kao i vrijeme trajanja privremenog zauzimanja. Privremeno zauzimanje prestaje čim prestane potreba za kojom je utvrđeno, a najkasnije do završetka radova na glavnom objektu. Odluku o određivanju privremenog zauzimanja zemljišta donosi služba općinske uprave. Protiv rješenja može se podnijeti žalba.</p>

## Plan preseljenja

Pregovori	<p>Zakon izričito podstiče nagodbe putem pregovora, čime se omogućava korisniku eksproprijacije i vlasniku imovine da se dogovore o prenosu vlasništva i obeštećenju tokom čitavog procesa. Posebno se navodi da je prije podnošenja prijedloga za eksproprijaciju, korisnik eksproprijacije dužan da putem javnog oglasa pozove vlasnike nekretnine da sporazumno steknu imovinu, a korisnik eksproprijacije je dužan da pokuša riješiti sticanje vlasništva nad određenom nekretninom po dogovoru sa zainteresovanim vlasnikom nekretnine. Kao i da je u postupku eksproprijacije, strana koja traži eksproprijaciju dužna je dostaviti dokaz da je pokušano sporazumno rješavanje pitanja sticanja prava vlasništva na određenoj nekretnini. Zakon je predvidio mogućnost da se sporazum može postići sve do pravomoćnosti rješenja o eksproprijaciji. U tom slučaju, postupak eksproprijacije se obustavlja.</p>
Period naknade	<p>Naknada se mora obezbijediti prije formalnog prenosa vlasništva.</p>
Optimalna vrsta naknade	<p>Načelno, Zakon preferira odgovarajuću zamjensku nekretninu. Definiše se kao nekretnina u istoj općini ili gradu koja po tržišnoj vrijednosti odgovara ekspropriisanoj imovini, a koja nudi približno slične uvjete korištenja kakve je imala prije eksproprijacije. U slučaju da vlasnik nekretnine odbije takvu zamjensku nekretninu, ili se ne može obezbijediti zamjena, naknada se isplaćuje u novcu po tržišnoj vrijednosti nekretnine. Tržišna vrijednost se zasniva na cijenama nekretnina na području gdje se nalazi ekspropriisana nekretnina, na cijeni koja se može postići za konkretnu nekretninu na tržištu, a koja zavisi od potražnje i ponude u trenutku njenog utvrđivanja. Zakonom je definisan i način određivanja naknade za voćnjake, šume i poljoprivredne nasade i dr.</p>
Dodatne naknade	<p>Vlasniku pored tržišne naknade za nekretnine, također pripada pravo na uvećanje naknade po osnovu korektiva ličnih i porodičnih prilika, koja prava se uzimaju u obzir kao korektiv uvećanja visine utvrđene naknade ako su te prilike od bitne važnosti za materijalnu egzistenciju ranijeg vlasnika, a naročito u slučaju ako je zbog eksproprijacije većeg dijela ili čitavog zemljišta ili poslovne prostorije u kojoj je raniji vlasnik obavljao dozvoljenu poslovnu djelatnost ugrožena njegova materijalna egzistencija, kao i u slučaju kad se zbog eksproprijacije članovi poljoprivrednog domaćinstva moraju seliti iz područja gdje su prebivali ili boravili te na osnovu gubitka dobiti: bivši vlasnici imaju pravo na izgubljenu dobit koju bi ostvarili da su nastavili koristiti ekspropriisanu imovinu. Izgubljena dobit se obračunava od datuma kada je vlasnik izgubio posjed imovine do datuma kada je primio naknadu. Obje vrste prava se definiraju od slučaja do slučaja.</p>
Podobnost za naknadu	<p>U pravilu, pravo na tržišnu vrijednost objekta pripada vlasnicima objekata i zemljišta upisanim u zemljišnu knjigu, tzv. pravnim objektima. Graditeljima bespravno izgrađenih objekata ne pripada pravo na naknadu; međutim, bespravni graditelj može porušiti objekat i odnijeti materijal u roku koji odredi nadležna služba za upravu, odnosno u suprotnom uklanjanje objekta se vrši o trošku bespravnog graditelja. Iznimka od navedenog pravila je u slučaju bespravno izgrađenih stambenih objekata koji su jedina</p>

	<p>stambena jedinica graditelja i članova njegove uže porodice (pravo na dom) i njegovih pravnih sljednika, kada im pripada pravo na naknadu u visini građevinske vrijednosti objekta. Uvjeti za priznavanje prava na naknadu bespravnom graditelju, osim prethodno navedenog su:</p> <p>da nadležni organ nije donio pravomoćno rješenje o uklanjanju;  da je bespravno izgrađeni objekat evidentiran na službenom orto-foto snimku teritorije Federacije Bosne i Hercegovine;  da je bespravno izgrađen objekat jedini dom bespravnom graditelju i članovima njegove porodice, kao i nasljednika.</p>
<p>Prijevremeni pristup imovini</p>	<p>Iz razloga hitnosti i radi izbjegavanja veće štete, korisnik eksproprijacije može ući u posjed zemljišta i prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji i prije isplate naknade, ali isključivo na osnovu odluke Vlade FBiH. Prije podnošenja zahtjeva za dobijanje prijevremenog pristupa, korisnik eksproprijacije mora vlasniku iznijeti razloge hitnosti i ponuditi nagodbu koja omogućava rani pristup imovini. Zahtjev za prijevremeni pristup imovini podnosi se Upravnoj komisiji Vlade FBiH, dok Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove priprema prijedlog odluke. Ako predmet uključuje eksproprijaciju stambenog ili poslovnog objekta, korisnik eksproprijacije ne može podnijeti zahtjev za rani pristup osim ako nije osigurana odgovarajuća zamjenska nekretnina. Protiv odluke Vlade FBiH kojom se dozvoljava rani pristup može se pokrenuti upravni spor. Upravni spor ne odlaže rani pristup imovini.</p>

### 3.2 Ostali važni zakoni u FBiH

- *Zakon o stvarnim pravima* ("Službene novine FBiH, br. 66/2013, 100/2013 and 32/2019.)

Od posebnog značaja, u odnosu na ovaj projekt, je da se reguliše sticanje, korišćenje, raspolaganje, zaštita i prestanak imovinskog prava i drugih stvarnih prava i posjeda. Stvarna prava su: pravo svojine, pravo građenja, založno pravo, zemljišni dug, pravo stvarne i lične služnosti i pravo stvarnog tereta. Ograničenja stvarnih prava su da se ona mogu ukinuti ili ograničiti protiv volje vlasnika samo u javnom interesu i pod uvjetima predviđenim zakonom u skladu sa principima međunarodnog prava. Posebno u cilju zaštite prirodnih resursa, životne sredine, zdravlja ljudi, kulturno-historijskog naslijeđa itd., može se ograničiti ili posebno regulisati korištenje i odlaganje određenih predmeta.

- *Zakon o poljoprivrednom zemljištu FBiH* ("Službene novine FBiH", br. 52/2009)

Zakonom se utvrđuju definicije, osnovni principi i upravljanje, zaštita, korištenje, uređenje, raspolaganje, evidencija, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, krivične odredbe, prelazne i završne odredbe, kao i druga važna pitanja koja se odnose na poljoprivredno zemljište. Prema zakonu, pravo prolaza može se uspostaviti na poljoprivrednom zemljištu po redu utvrđenom zakonom i odlukom gradskog, odnosno općinskog vijeća. Vlasnici takvog zemljišta imaju pravo na naknadu u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji.

- *Pravilnik o usvajanju kapitalnog projekta "Izgradnja tramvajske pruge Ilidža - Hrasnica" ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 15/20)*

Ukupna vrijednost projekta iznosi 46.000.000,00 KM. Projekat je u skladu sa strateškim ciljevima Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo i bit će uključen u Strategiju razvoja Kantona Sarajevo za period 2021-2027. godine, koja je u izradi. Projekt je uvršten u Program javnih investicija Kantona Sarajevo za period 2021-2023.

- *Zakon o građevinskom zemljištu FBiH ("Službene novine FBiH", br. 25/2003, 16/2004 - ispravka, 67/2005 i 94/2018 – odluka US)*

Zakon o građevinskom zemljištu dopušta legalizaciju bespravno izgrađenih objekata na građevinskom zemljištu u državnom vlasništvu, na kojem je izgrađen objekt. Legalizacija podrazumijeva naknadno izdavanje građevinske dozvole od strane općinskog vijeća i u skladu sa Zakonom o prostornom planiranju. Legalizacija bespravno izgrađenih objekata je dalje regulisana odlukama na kantonalnom nivou, a sprovodi se na općinskom nivou.

- *Zakon o upravnom postupku FBiH ("Službene novine FBiH", br. 2/1998 i 48/1999)*

Prema ovom zakonu, organi uprave u FBiH i kantonalni organi uprave te gradske i općinske službe uprave i drugi organi postupaju u upravnim stvarima, neposredno primjenjujući propise, odlučuju o pravima, obavezama ili pravnim interesima građana, pravnih lica ili druge strane. Zakon se primjenjuje u postupku eksproprijacije kao dodatak Zakonu o eksproprijaciji. Zakon daje mogućnost postavljanja privremenog zastupnika ukoliko je boravište vlasnika nekretnine u postupku eksproprijacije nepoznato. Privremenog zastupnika imenuje organ koji vodi postupak, ako to traži hitnost predmeta. Ako je privremeni zastupnik postavljen osobi čije je boravište nepoznato, organ koji vodi postupak dužan je objaviti svoj zaključak na oglasnoj tabli ili na drugi uobičajeni način (putem novina ili drugih medija).

- *Zakon o zemljišnim knjigama FBiH ("Službene novine FBiH", br. 58/2002, 19/2003, 54/2004 i 32/2019 – odluka US)*

Ovim Zakonom se uređuje vođenje, održavanje i uspostavljanje zemljišnih knjiga, kao i upis nekretnina i prava na nekretninama u zemljišnim knjigama. Pravo vlasništva i druga stvarna prava se stiču upisom u zemljišne knjige. U postupku eksproprijacije, pravosnažno rješenje o eksproprijaciji sa dokazom o izvršenoj uplati predstavlja osnov za u knjižbu korisnika eksproprijacije.

- *Zakonom o vanparničnom postupku FBiH ("Službene novine FBiH", br. 2/1998, 39/2004, 73/2005, 80/2014 – drugi zakon i 11/2021)*

Odredbama ovog zakona se utvrđuju pravila po kojima sudovi postupaju i odlučuju o ličnim, porodičnim, imovinskim i drugim pravima i pravnim interesima, za koje zakonom nije izričito propisano da se rješavaju u vanparničnom postupku i ne odnose se na zaštitu povrijeđenih ili ugroženih prava kojima se reguliše sudski postupak. Ovaj zakon omogućava da sud utvrdi iznos naknade za eksproprijisanu imovinu u vanparničnom postupku. Sudionici mogu zaključiti sporazum o obliku i obimu naknade, tj. visini naknade,

a sud donosi rješenje koje se temelji na njihovom sporazumu, ukoliko nađe da sporazum nije u suprotnosti sa propisima kojima su uređeni vlasnički odnosi na nekretninama.

- *Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom* ("Službene novine FBiH", br. 36/1999, 54/2004, 39/2006, 14/2009, 7/2014 - odluka US BiH, 45/2016, 19/2017 - drugi zakon i 40/2018)

Zakonom se uređuju osnove socijalne zaštite građana i njihovih porodica, kao i njihova osnovna prava na socijalnu zaštitu. Zakon se naročito odnosi na posebna i osnovna prava sljedećih kategorija: zanemarena i djeca bez roditeljskog staranja, djeca čiji razvoj ometaju porodične prilike, osobe sa invaliditetom i osobe sa tjelesnim ili mentalnim invaliditetom, osiromašene i osobe nesposobne za rad, starije osobe bez porodičnog staranja i lica i porodice u stanju socijalne potrebe, kojima je zbog posebnih okolnosti potreban odgovarajući vid socijalne zaštite. Ova pomoć se odnosi na privremenu, jednokratnu i druge vrste novčane pomoći, kao i druge vrste pomoći. Nadležni organ za utvrđivanje ovih prava je općina u kojoj lica imaju prebivalište.

- *Zakon o zabrani diskriminacije* (Službene novine BiH, br. 59/09 i 66/16)

Uspostavlja okvir za ostvarivanje jednakih prava i mogućnosti za sve osobe u BiH i uređuje sistem zaštite od diskriminacije.

## 4 PRINCIPI, CILJEVI I PROCESI

### 4.1 EBRD politika

Za potrebe izrade ovog dokumenta primijenjeni su principi i odredbe EBRD-ove okolišne i društvene politike (2019), koja čini 10 Provedbenih zahtjeva (PZ). Relevantni PZ za potrebe ovog dokumenta je PZ 5, koji se bavi utjecajima otkupa zemljišta u vezi sa projektom, uključujući ograničenja u korištenju zemljišta i pristupa imovini i prirodnim resursima, što može uzrokovati fizičko raseljavanje (premještanje, gubitak zemljišta ili skloništa), i/ili ekonomsko raseljavanje (gubitak zemlje, imovine ili ograničenja u korištenju zemljišta, imovine i prirodnih resursa što dovodi do gubitka izvora prihoda ili drugih sredstava za život). Primjena ovog PZ je u skladu sa univerzalnim poštovanjem i poštivanjem ljudskih prava i sloboda, posebno prava na privatnu svojinu, pravo na adekvatno stanovanje i stalno poboljšanje uvjeta života.

Zahtjevi EBRD-a, tj. ključni zahtjevi PZ 5 su sljedeći:

- Podsticati sporazumni prijenos vlasništva u cilju izbjegavanja eksproprijacije;
- Baza socio-ekonomska analiza o ljudima na koje projekat utječe, uključujući utjecaje vezane za otkup zemljišta i ograničenja korištenja zemljišta, i detaljan popis stanovništva mora se izvršiti za svaki projekat, uključujući i ovaj;
- Izbjegavati nedobrovoljno preseljenje ili, kada je to neizbježno, minimizirati prisilno preseljenje istraživanjem izvodljivih alternativnih projekata i lokacija;
- Svim raseljenim licima i zajednicama će biti ponuđena naknada za gubitak imovine uz punu zamjensku nadoknadu i drugu pomoć namijenjenu vraćanju i potencijalnom poboljšanju njihovog životnog standarda i/ili izvora održavanja na nivoe prije raseljenja;
- Pogođene osobe moraju biti konsultovane i uključene od najranijih faza i kroz sve aktivnosti preseljenja kako bi se olakšalo njihovo rano i informisano učešće u procesima donošenja odluka u vezi sa preseljenjem;
- Razmotriti sve izvodljive alternativne projekte kako bi se izbjeglo ili barem minimiziralo fizičko i/ili ekonomsko raseljavanje, uz balansiranje okolišnih, društvenih i ekonomskih troškova i beneficija;
- Efikasan mehanizam za podnošenje pritužbi mora biti uspostavljen što je ranije moguće u procesu kako bi se primile i blagovremeno riješile specifične zabrinutosti u vezi sa kompenzacijom i preseljenjem koje iznose raseljena lica.

Tabela u nastavku predstavlja analizirane razlike između EBRD PZ5 i Zakona o eksproprijaciji, sa rješenjima za premoštavanje ovih razlika kako bi se osigurala usklađenost ovog PZ-a sa zahtjevima EBRD-a.

## 4.2 Glavni principi i ciljevi

Glavni princip	EBRD zahtjev	Razlika između EBRD zahtjeva i domaće legislativne	Mjere za premoštavanje razlika ili osiguravanje glavnih principa
Izbjegavanje nedobrovoljnog preseljenja	Klijent neće pribjeći nedobrovoljnim preseljenjima	Nema razlika	Realizacija Zakona o eksproprijaciji i Zakona o vlasničko-pravnim odnosima.
Krajnji (granični) datum i ispunjavanje kriterija	Prema PZ5, klijent će odrediti krajnji (granični) datum za podobnost i isti pripočeti na cijelom projektnom području.	Nema razlika	Krajnji datum za utvrđivanje podobnosti za ovu dionicu je datum kada Općina Iliđa obavijesti formalne vlasnike (OPUT) da je podnesen prijedlog za eksproprijaciju. Za neuknjižene ili objekte izgrađene bez dozvola ili koji nisu registrovani u zemljišnim knjigama (proces vodi Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo), granični datum će biti datum Socio-ekonomskog istraživanja. Krajnji datum će također biti objavljen na konsultativnim sastancima.

Glavni princip	EBRD zahtjev	Razlika između EBRD zahtjeva i domaće legislativne	Mjere za premoštavanje razlika ili osiguravanje glavnih principa
<p>Naknada u zamjenskoj vrijednosti, naknada u robi, sredstvima</p>	<p>Osnovni zahtjev PZ 5 jeste da se svim osobama pod utjecajem projekta nadoknadi gubitak prema zamjenskoj vrijednosti, kao i pruži druga pomoć radi uspostavljanja istih ili boljih uvjeta života i poslovanja prije realizacije projekata.</p>	<p>U pogledu principa određivanja vrste naknade, nema razlike između PZ 5 i <i>Zakona o eksproprijaciji</i>, obzirom da Zakon preferira kao osnovno rješenje dodjelu zamjenske nekretnine iste vrijednosti, a ukoliko korisnik eksproprijacije nema odgovarajuću nekretninu, isplaćuje se novčana naknada u visini tržišne vrijednosti nekretnine</p> <p>Razlike su sljedeće:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Prva razlika nastaje kada se razmatraju troškovi zamjene. PZ 5 definiše troškove zamjene kao procjenu vrijednosti koja daje kompenzaciju dovoljnu za zamjenu imovine, plus neophodne transakcijske troškove povezane sa zamjenom imovine. S druge strane, relevantni lokalni zakon propisuje naknadu po tržišnoj vrijednosti za nekretninu, ali se izričito ne odnosi na nadoknadu troškova registracije i naknade za prenos vlasništva.</li> <li>2) Druga razlika je u kategoriji lica koja imaju prava na naknadu, gdje vlasnici neformalno izgrađenih objekata nemaju pravo na naknade, osim kako je opisano u nastavku. Zakon se odnosi na formalne vlasnike imovine sa izuzetkom bespravno izgrađenih stambenih objekata za koje nadležni organ nije donio pravomoćno rješenje o uklanjanju, a koji predstavljaju jedinu stambenu jedinicu graditelja i članova njegove uže porodice gdje vlasnici neformalno izgrađenih objekata imaju pravo na naknadu po građevinska vrijednost takvih konstrukcija. Uslov je da objekat bude evidentiran u službenom orto-foto snimku FBiH iz 2017. godine i da nadležni organ nije donio rješenje o njegovom uklanjanju.</li> </ol>	<p>Naknada će biti obezbijedena u skladu sa zahtjevima EBRD-a. Posebna prava su data u poglavlju 6.2 Matrica prava na naknadu.</p>

Glavni princip	EBRD zahtjev	Razlika između EBRD zahtjeva i domaće legislative	Mjere za premoštavanje razlikali osiguravanje glavnih principa
<p>Ekonomsko raseljavanje i poboljšanje ili obnova sredstava za život</p>	<p>U slučaju da projekta utječe nauvjete života ili stvaranje prihoda, kljent će planirati mjere za poboljšanje ili barem vraćanje prihoda ili sredstava za život osobama pod utjecajem projekta.</p> <p>Ovisno o vrsti utjecaja, mjere poboljšanja sredstava za život ili obnove uključivat će sljedeće:</p> <p>1) kada sticanje vlasništva zemljišta ili ograničenja korištenja zemljišta utiču na poslovne objekte, vlasniku privrednog društva pripada naknada za: (i) troškove ponovnog uspostavljanja aktivnosti na drugom mjestu; (ii) izgubljeni neto prihod tokom prelaznog perioda; i (iii) troškove prenosa i ponovnog instaliranja postrojenja, mašina ili druge opreme, prema potrebi;</p> <p>2) Za lica sa formalno priznatim vlasništvom obezbijediti zamjensko zemljište ili imovinu jednake ili veće vrijednosti ili, ako je prikladno, novčana naknada po zamjenskoj cijeni</p>	<p>Zakon o eksproprijaciji predviđa dvije glavne mjere:</p> <p>- Povećanje naknade na osnovu "ličnih i porodičnih okolnosti" (ako su takve okolnosti neophodne za egzistenciju vlasnika)</p> <p>- Naknada za "gubitak dobiti"</p> <p>Ovo je obrazloženo na način da će se lične i porodične prilike bivšeg vlasnika eksproprisane imovine smatrati korektivom za povećanje iznosa naknade ukoliko su te okolnosti važne za materijalnu egzistenciju prethodnog vlasnika, posebno ako je u pitanju eksproprijacija većine ili kompletnog zemljišta ili poslovnog prostora.</p> <p>Ukoliko se prethodni vlasnik bavio registrovanom poslovnom djelatnošću, i ugrožena je njegova materijalna egzistencija, kao iu slučaju kada se zbog eksproprijacije članovi poljoprivrednog domaćinstva moraju iseliti sa područja u kojem su boravili ili stanovali.</p> <p>Razlika nastaje jer se navedeno odnosi samo na formalnog vlasnika/e katastarske parcele.</p>	<p>Naknada će biti obezbijeđena u skladu sa zahtjevima EBRD-a. Posebna prava su data u poglavlju 6.2 Matrica prava na naknade.</p>


Glavni princip	EBRD zahtjev	Razlika između EBRD zahtjeva i domaće legislativne	Mjere za premoštavanje razlika ili osiguravanje glavnih principa
	<p>3) Za osobe bez formalno priznatog vlasništva obezbijediti naknadu za izgubljenu imovinu osim zemljišta ili umjesto toga obezbijediti da osobe imaju priliku da ponovo uspostave uvjete za život na drugom mjestu</p> <p>4) Pružanje dodatne ciljane pomoći i mogućnosti barem za obnovu, ili gdje je to moguće poboljšanje, njihovog kapacitet za ostvarivanje prihoda, proizvodnju i životni standard</p> <p>5) Pružanje podrške tokom prelaznog perioda</p>		
<p>Ranjive grupe</p>	<p>PZ 5 zahtijeva da se ranjivim grupama i pojedincima posveti posebna pažnja.</p>	<p>Postoji razlika za ovaj ključni princip gdje PZ 5 zahtijeva da se posebna pažnja mora posvetiti potrebama ranjivih pojedinaca, međutim u Zakonu o eksproprijaciji ne postoje takve odredbe.</p>	<p>Naknada će biti obezbijedena u skladu sa zahtjevima EBRD-a. Posebna prava su data u poglavlju 10.2 Pomoć ranjivim osobama.</p>

Glavni princip	EBRD zahtjev	Razlika između EBRD zahtjeva i domaće legislative	Mjere za premoštavanje razlikali osiguravanje glavnih principa
Mehanizmi za učešće/konsultacije i pritužbe	Neophodno je uspostaviti mehanizam za pritužbe specifičan za projekat	Postoji razlika za ovo ključni princip jer Zakon o eksproprijaciji podržava pravo projektom pogođenih građana (onih s formalnim zakonskim pravima) da podnose pritužbe u mnogim fazama postupka eksproprijacije, ali Zakon ne propisuje potrebu za uspostavljanje mehanizma za pritužbe za svaki projekt specifično	Mehanizam za podnošenje pritužbi u skladu sa PZ 5 će biti uspostavljen kao što je opisano u poglavlju 9 Upravljanje mehanizmom za pritužbe i sistem naknade.
Praćenje i eksterne revizije	Klijent će uspostaviti procedure za praćenje i Evaluaciju realizacije plana preseljenja i preduzeti će korektivne radnje ako je potrebno, tokom Implementacije projekta u cilju postizanja ciljeva PZ 5.	Postoji razlika za ovaj ključni princip, budući da nije pokriven domaćom legislativom kao što je opisano u PZ 5. Napominje se sljedeće: - Projekt ne uključuje značajne utjecaje raseljavanja	Plan praćenja i evaluacije predstavljen je u poglavlju 11 Praćenje i evaluacija.
Učešće/Konsultacije (angažovanje interesnih strana)	Smislene konsultacije sa osobama pod utjecajem projekta i zajednice, uključujući i zajednice domaćine organiziran je kroz cijeli process planiranja preseljenja i realizacije u skladu sa principima i procesima navedenim u PZ 10, i bit će podržanijeljenjem relevantnih informacija.	Zakon o eksproprijaciji, u više članova, propisuje da je obavještanje/konsultacije sa vlasnicima nekretnina i zainteresovanim stranama obavezno.	Predviđeno u Planu angažovanja zainteresovanih strana (Plan)

Ključni principi za realizaciju koji proizilaze iz sporazuma sa Vladom ili zakona opisani su u poglavlju 3 Zakonodavni okvir.

### 4.3 Pregled procesa

Većina otkupa zemljišta za projektno područje je završena u sklopu drugih infrastrukturnih projekata (Hrasnička i Butmirska cesta), koji su ranije sprovedeni<sup>9</sup>. Katastarske parcele za koje još nije izvršen otkup zemljišta su u postupku eksproprijacije koji sprovodi Općina Ilidža od aprila 2022. godine. Ova procedura se odnosi na 17 katastarskih parcela koje još nisu u postupku otkupa zemljišta. Postupak eksproprijacije, za ovih 17 katastarskih parcela, prikazan je u grafičkom obliku na donjoj slici.



Slika 11 Grafički prikaz procesa eksproprijacije

Procedura se također može opisati u sljedećim koracima:

1. Prvi korak je da Općina Ilidža putem Pravobranilaštva podnese prijedlog za eksproprijaciju.
2. Nakon usvajanja prijedloga za eksproprijaciju, Općina Ilidža u ime krajnjeg korisnika eksproprijacije, u ovom slučaju Ministarstva, obavještava vlasnike da je postupak eksproprijacije pokrenut, uz upozorenje da neće imati pravo na naknadu troškova svojih ulaganja u zemljište ili objekte izvršene nakon što dobiju pismeno obavještenje o započetom postupku eksproprijacije (osim troškova redovnog održavanja) – krajnji/granični datum.

<sup>9</sup>Detaljno objašnjenje u poglavlju 5.2.1 Katastarske parcele za koje je otkup zemljišta završen

3. Zatim Općina Ilidža mora zakazati uviđaj i održati sastanak sa vlasnicima kako bi se razgovaralo o eksproprijaciji te ih obavijestiti da imaju pravo podnijeti zahtjev za eksproprijaciju preostalog dijela imovine/zemljišta (o usvajanju zahtjeva preostalog dijela imovine/zemljišta cijene voditelji postupka na temelju provedenog dokaznog postupka).
4. Ako zemljišni registri ne odgovaraju stvarnom stanju vlasništva (često se dešava zbog neažuriranih podataka u zemljišnim knjigama) i ako postoji nesklad između zemljišne knjige i činjeničnog stanja na nekretnini, Općinska služba za imovinsko – pravne i geodetske poslove i katastar nekretnina će razgovarati o pravu vlasništva, kao preliminarnom pitanju, prije nego što započne daljnje korake. Ovo se radi tako da voditelj postupka, koga imenuje Općina, koristi sve raspoložive dokaze, uključujući: terenske inspekcije, izjave stranaka, saslušanja za izjašnjenje, svjedoke te ocjenjuje dokumentaciju (razloge odluka i sl.), kao upisane u katastar i zemljišne knjige, radi utvrđivanja zakonskih vlasnika/korisnika. Na osnovu izvedenih dokaza utvrđuje se činjenično stanje vlasništva.
5. Općina donosi Rješenje o eksproprijaciji. Ukoliko se u gore navedenim koracima ne postigne dogovorena eksproprijacija, vlasnik katastarske parcele može uložiti žalbu na navedeno rješenje Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Ukoliko i dalje nije zadovoljan, vlasnik katastarske parcele može pokrenuti upravni spor pred Kantonalnim sudom.
6. Kada Rješenje o eksproprijaciji postane pravomoćno, Općina je dužna da pozove vlasnika katastarske parcele, kao i da preduzme sve razumne napore da se postigne sporazumno rešenje i dogovori visina naknade. Ako se strane dogovore, potpisuje se formalni sporazum.
7. Ako se u roku od 2 mjeseca ne postigne dogovor o naknadi, općina upućuje slučaj općinskom sudu radi utvrđivanja naknade. Na ovu odluku može se uložiti žalba Kantonalnom sudu (čija se odluka tada smatra konačnom, ali se još uvijek može osporiti pred Vrhovnim sudom). Nakon što Sud donese konačnu odluku, proces se privodi kraju kako je opisano u tački 8 u nastavku.
8. Formalni prijenos prava vlasništva u zemljišnim knjigama vrši se na osnovu pravomoćnog Rješenja i dokaza o uplati naknade ili dokaza da je prethodni vlasnik stekao vlasništvo nad drugom odgovarajućom imovinom.

## 5 OSNOVNI PODACI O OSOBAMA I IMOVINI POGOĐENIM PROJEKTOM

### 5.1 Status aktivnosti otkupa zemljišta

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo i Općina Ilidža su prema zaključenom sporazumu dogovorili da aktivnosti otkupa zemljišta u vezi sa Projektom vrši Općina. Konkretno, ove poslove će obavljati Služba za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža i Pravobranilaštvo Općine Ilidža kao nadležno organi za postupak eksproprijacije za sve predmetne katastarske parcele. Ovaj organ takođe dostavlja obavještenja svakom vlasniku predmetne katastarske parcele pojedinačno, kako je opisano u 4.3 Pregled procesa i u skladu sa 4.2 Glavni principi i ciljevi. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo će obavijestiti pogođene poslovne subjekte i neformalne korisnike u obuhvaćenom području.

Kako je navedeno u uvodu ovog dokumenta, projektno područje za ovaj Projekt se preklapa sa projektnim područjem drugih infrastrukturnih projekata (Hrasnička i Butmirska cesta) koji su se ranije provodili, a za koje je otkup zemljišta završen. To znači da je posljedično i otkup zemljišta za ove preklapajuće katastarske parcele također obavljen prije početka procesa otkupa zemljišta za potrebe Projekta - GrCF2 W2 – tramvajska pruga Sarajevo. Ovaj dio procesa otkupa zemljišta sproveden je u periodu od 2008. do 2021. godine.

U okviru projektnog područja nalazi se ukupno 208 katastarskih parcela, pri čemu je za 191 od ovih katastarskih parcela, iz gore navedenih razloga, sproveden i završen proces otkupa zemljišta. Preostalih 17 parcela nije ekspropisano i u postupku je otkupa zemljišta od aprila 2022.

Za potrebe pružanja opisa zahvaćene imovine, katastarske parcele će se podijeliti u dvije kategorije:

- 1) Katastarske parcele za koje je završen otkup zemljišta (u ovoj kategoriji je ukupno 191 katastarska parcela)
- 2) Katastarske parcele za koje nije završen otkup zemljišta (u ovoj grupi je ukupno 17 katastarskih parcela).

Detaljan pregled ove dvije kategorije dat je u poglavlju 5.2 Opis imovine pod utjecajem projekta.

Napominje se da je Projekt uključen u Strategiju razvoja Kantona Sarajevo za period 2021-2027. Projekt je također uključen u Program javnih investicija Kantona Sarajevo za period 2021-2023<sup>10</sup> i Regulacioni plan Sarajevo 2003-2023, što znači da je projekat od javnog interesa, gdje je krajnji rok za donošenje ove odluke bio 60. dana nakon stupanja Odluke na snagu, tačnije 24.05.2022.

---

<sup>10</sup>Odluka o usvajanju kapitalnog projekta "Izgradnja tramvajske pruge Ilidža - Hrasnica" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 15/20).

## 5.2 Opis imovine pogođene projektom

Ovo poglavlje pruža detaljan opis kategorija katastarskih parcela unutar projektnog područja.

### 5.2.1 Katastarske parcele za koje je otkup zemljišta završen

Ukupno je 191, od ukupno 208 na projektnom području, katastarskih parcela koje spadaju u kategoriju katastarskih parcela za koje je završen otkup zemljišta. Ove katastarske parcele su eksproprisane prije početka aktivnosti otkupa zemljišta za potrebe ovog Projekta ili su u državnom vlasništvu od uvođenja zemljišnih registara.

Prethodni otkupi zemljišta vršeni su za druge infrastrukturne projekte, koji se razlikuju od onog koji je predmet ovog dokumenta, odnosno riječ je o projektima Hrasnička i Butmirska cesta. Ovi projekti su realizovani u periodu 2005-2007 za Butmirsku cestu, a sporadično u posljednjih 10 godina i za Hrasničku cestu. Sam proces otkupa zemljišta vođen je u periodu od 1980. do 2021. godine, a većina je sprovedena u periodu 2008-2021. Projektna područja za ova dva gore spomenuta i različita projekta, preklapaju se sa projektnim područjem GrCF2 W2 - Projekt tramvajske pruge Sarajevo. Ovaj podatak je u skladu sa zemljišnim knjigama, tačnije odgovara podacima Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Vrsta katastarskih parcela i osnovni podaci o njima dati su u donjoj tabeli.

Tabela 2 Osnovne informacije o parcelama koje su eksproprisane prije početka projektnih aktivnosti

Vrsta	Broj katastarskih parcela	Procenat katastarskih parcela	Površina (m <sup>2</sup> )	Procenat površine
Obradivo zemljište / zemljište I klase	42	21.99%	4,924	1.69%
Obradivo zemljište / zemljište II klase	27	14.14%	3,453	1.18%
Obradivo zemljište / zemljište III klase	2	1.05%	1,997	0.68%
Pašnjak	4	2.09%	15,900	5.45%
polje	1	0.52%	1,170	0.40%
Cesta	71	37.17%	212,179	72.77%
Pristupna cesta	5	2.62%	18,245	6.26%
Lokalna cesta	2	1.05%	131	0.04%
Nekategorizirana cesta	1	0.52%	772	0.26%
Željeznička pruga	1	0.52%	10,340	3.55%
Kuća i zgrada, dvorište	1	0.52%	4,506	1.55%
Gradilište	30	15.71%	16,206	5.56%
Poslovni objekat	1	0.52%	54	0.02%
Ostalo neobradivo zemljište	1	0.52%	205	0.07%
Voćnjak II klase	1	0.52%	1,018	0.35%
Dvorište	1	0.52%	458	0.16%
UKUPNO	191	100.00%	291,558	100.00%

Međutim, napominje se da prenos vlasništva za 70 (od 191 kako je dato u tabeli gore) katastarskih parcela, sa ranijih vlasnika na državu, još nije završen u zemljišnim knjigama, kako se vidi iz podataka web stranice Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Razlog za to je spora priroda procesa upisa i neriješeni tereti na katastarskoj parceli. Ovi tereti nisu uzrokovani problemima u prijenosu vlasništva, već su uglavnom uzrokovani hipotekama i drugim bankovnim dugovima koje su na ovom zemljištu imali prethodni vlasnici. Proces uklanjanja navedenih tereta je spor, ali je u procesu provedbe u vrijeme pisanja ovog dokumenta.

Preostala 121 katastarska parcela (od 191 kako je navedeno u tabeli) vodi se, prema Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove, kao državno vlasništvo. Struktura vlasništva, prema navedenom registru, za svih 191 eksproprisanih katastarskih parcela je data u tabeli ispod.

Tabela 3 Pregled registra eksproprisanih parcela po Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Status u zemljišnom registru	Vlasništvo	Broj katastarskih parcela	Procenat kastarkih parcela	Površina (m <sup>2</sup> )	Procenat površine
Uknjiženo kao državno vlasništvo	KJP "PD BUTMIR" D.O.O. ILIDŽA	2	1.05%	4,885	1.68%
	OPĆINA ILIDŽA	54	28.27%	17,800	6.11%
	ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO	45	23.56%	2,638	0.90%
	JAVNI I NEKATEG PUTEVI	16	8.38%	215,237	73.82%
	GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE	4	2.09%	18,085	6.20%
Još uvijek nije uknjiženo kao državno vlasništvo	Privatno	57	29.84%	24,267	8.32%
	Famos d.o.o.	13	6.81%	8,646	2.97%
<b>UKUPNO</b>		<b>191</b>	<b>100.00%</b>	<b>291,558</b>	<b>100.00%</b>

Glavni fokus za katastarske parcele u ovoj kategoriji je da se završi upis državnog vlasništva u zemljišne knjige za katastarske parcele stečene u ranijim fazama, napominje se da je u vrijeme pisanja ovog dokumenta ovaj proces još uvijek u toku.

### 5.2.1.1 Analiza prethodnih aktivnosti otkupa zemljišta

Za svih 191 katastarsku parcelu, kako je opisano u poglavlju 5.2.1 Katastarske parcele za koje je završen otkup zemljišta, Općina Ilidža je dokazala vlasništvo nad ovim parcelama. Svi dokazi o otkupu su iz perioda od 2008. do 2021. godine, osim dva, za koja otkup zemljišta i pripadajući dokazi datiraju prije 1990. godine. Navedeni dokazi se utvrđuju putem sporazuma o naknadi, koje potpisuju i ovjeravaju prethodni vlasnici (nosioci prava). Detalji ovih dokaza, kao što je opisano, nisu javna informacija i neće biti objavljeni, međutim ove dokaze je dostavila Općina Ilidža i potvrđeni su kao validni.

Uvidom u svu raspoloživu dokumentaciju, koja se sastoji od zapisnika sa konsultativnih sastanaka i ugovora o naknadi, konstatovano je da je otkup zemljišta obavljen putem sporazuma o naknadi u slučaju 178 (od 191) katastarskih parcela. Postupak eksproprijacije ovih katastarskih parcela je sproveden u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji<sup>11</sup>. Ukupan iznos obeštećenja za ove katastarske parcele iznosio je cca

<sup>11</sup> "Službene novine FBiH", br. 70/2007, 36/2010, 25/2012, 8/2015 –odluka Ustavnog suda i 34/2016

4.346.000,00 mil. KM.<sup>12</sup> Svi vlasnici ovih parcela bili su privatni vlasnici. Osnovne informacije o predmetnim katastarskim parcelama date su u tabeli 4 ispod.

Tabela 4 Osnovne informacije o katastarskim parcelama u privatnom vlasništvu eksproprisanim prije početka projektnih aktivnosti

Vrsta	Broj katastarskih parcela	Procenat katastarskih parcela	Površina (m <sup>2</sup> )	Procenat površine
Obradivo zemljište / zemljište I klase	42	23.60%	4,924	1.74%
Obradivo zemljište / zemljište II klase	17	9.55%	1,433	0.51%
Obradivo zemljište / zemljište III klase	1	0.56%	1,275	0.45%
Pašnjak	2	1.12%	9,996	3.53%
Polje	1	0.56%	1,170	0.41%
Cesta	71	39.89%	212,179	75.00%
Pristupna cesta	5	2.81%	18,245	6.45%
Lokalna cesta	2	1.12%	131	0.05%
Nekategorizirana cesta	1	0.56%	772	0.27%
Željeznička pruga	1	0.56%	10,340	3.65%
Kuća i zgrada, dvorište	1	0.56%	4,506	1.59%
Gradilište	30	16.85%	16,206	5.73%
Poslovni objekat	1	0.56%	54	0.02%
Ostalo neobradivo zemljište	1	0.56%	205	0.07%
Voćnjak II klase	1	0.56%	1,018	0.36%
Dvorište	1	0.56%	458	0.16%
UKUPNO	178	100.00%	282,912	100.00%

FAMOS d.o.o. je naveden kao vlasnik za preostalih 13 (od 191) katastarskih parcela koje pripadaju ovoj kategoriji, prema podacima Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Međutim, ove parcele su predmetom nagodbe između Općine Ilidža i Famosa, jer se iste nalaze van obuhvata fabričkog kruga kao predmeta privatizacije. Pregled osnovnih informacija za ove katastarske parcele dat je u tabeli 5 ispod.

Tabela 5 Osnovne informacije o eksproprisanim parcelama u prethodnom vlasništvu FAMOS-a

Vrsta	Broj katastarskih parcela	Procenat katastarskih parcela	Površina (m <sup>2</sup> )	Procenat površine
Obradivo zemljište / zemljište II klase	10	76.92%	2,020	23.36%
Pašnjak I klase	2	15.38%	5,904	68.29%
Obradivo zemljište / zemljište III klase	1	7.69%	722	8.35%
Ukupno	13	100.00%	8,646	100.00%

<sup>12</sup>Procjena ubavljena uvidom u sporazume o novčanoj naknadi za predmetne katastarske parcele obezbijedenih od strane Općine Ilidža

## 5.2.2 Katastarske parcele za koje otkup zemljišta nije završen

U ovu kategoriju spadaju katastarske parcele koje se nalaze unutar Projektnog područja i tek treba da prođu proces otkupa zemljišta. U okviru projektnog područja nalazi se ukupno 17 ovakvih parcela, od kojih se 2 nalaze na polukružnoj okretnici na Ilidži i 15 na polukružnoj okretnici u Hrasnici. U vrijeme pisanja ovog PP-a, za potrebe ovog projekta, započete su aktivnosti otkupa zemljišta za ovih 17 katastarskih parcela u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji. Glavni fokus procesa je da se aktivnosti sprovode u skladu sa ovim PP, kao i u skladu sa domaćom legislativom i PZ 5.

Generalni pregled statusa aktivnosti eksproprijacije za ovu grupu katastarskih parcela dat je u tabeli 6 ispod.

Tabela 6 Generalni pregled statusa aktivnosti eksproprijacije

Lokacija	Okretnica Ilidža	Okretnica Hrasnica
Broj parcela	15	2
Elaborat eksproprijacije	Da	Ne
Prijedlog eksproprijacije	Da	Ne
Odgovorno tijelo	Da	Da
OPP obaviješteni	Da, svi lično obaviješteni	Generalno saopštenje, nisu obaviješteni lično
Odluka o eksproprijaciji i individualna saslušanja sa OPP	10	0
Postignute nagodbe kompletirane u vrijeme pisanja PP	10	0

\* U vrijeme pisanja ovog PP Općina Ilidža je već pokrenula postupke eksproprijacije za 15 katastarskih parcela na okretnici Hrasnica i postigla je sporazumne nagodbe za 10 katastarskih parcela. Kako bi se osiguralo da se PZ 5 implementira za ove katastarske parcele, procedura za retroaktivnu implementaciju je data kao dio ovog PP-a u poglavlju 6.3 Primjena prava na naknadu. Općina Ilidža preko Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina je nadležni organ za implementaciju.

Osnovni podaci o ovim katastarskim parcelama dati su u donjoj tabeli.

Tabela 7 Osnovne informacije o katastarskim parcelama

Vrsta	Broj katastarskih parcela	Procenat katastarskih parcela	Površina (m <sup>2</sup> )	Procenat površine
Obradivo zemljište / zemljište I klase	6	35.29%	8,796	45.72%
Obradivo zemljište / zemljište II klase				
Obradivo zemljište / zemljište II klase	9	52.94%	10,443	54.28%
Gradilište	1	5.88%	422	2.19%
Objekti i dvorišta	1	5.88%	610	3.17%
Ukupno	17	100.00%	19,239	100.00%

## 5.3 Poslovni subjekti pogođeni projektom

Svi identifikovani poslovni subjekti pogođeni projektom nalaze se na području polukružne okretnice Ilidža. Postoji ukupno 9 registrovanih poslovnih subjekata koja će biti pod utjecajem projekta u postupku

eksprijacije zemljišta. Svi poslovni subjekti se nalaze unutar projektnog područja, na katastarskim parcelama u vlasništvu države i posluju na osnovu sporazuma sa Općinom Ilidža na određeno vrijeme. Od identifikovanih poslovnih subjekata, 6 subjekata je u privatnom vlasništvu, 2 su u državnom vlasništvu i 1 je neaktivan. Ova informacija stečena je tokom terenskog istraživanja obavljenog u periodu od 25. aprila – 30. aprila 2022. godine i potvrđena u drugom izlasku na teren obavljenom 15. i 16. jula 2022. godine. Konačno, očekuje se da će jedan pomoćni objekat biti srušen<sup>13</sup>, a 4 pomoćna objekta (kiosci) će biti premješteni. Ključni utjecaji i rezultati istraživanja za svaki poslovni subjekat pojedinačno su prikazani u tabeli 8.

Tokom drugog terenskog istraživanja, obavljenog 15. i 16. jula 2022. godine, utvrđeno je da neregistrovani obrti, tačnije ulični prodavači, posluju na rubu Projektnog područja na polukružnoj okretnici Ilidža. Tokom istraživanja identifikovano je ukupno 5 takvih prodavača koji prodaju poljoprivredne proizvode kao što su začinsko bilje, patlidžan i kukuruz, kao i druge razne artikle, kao što su torbice i vunene čarape. Prodavači su bespravno na općinskom zemljištu većinu dana u nedelji, najčešće petkom, ali bez ikakvog očitog rasporeda. Kada je u pitanju spolna struktura prodavača, anketni tim je evidentirao sljedeći odnos:

- 20% muškarci
- 80% žene.

Anketa je obavljena na 3 prodavača, što znači da je anketirano 60% pronađenih prodavača. Svi prodavači su poslovali na katastarskim parcelama u državnom vlasništvu. Ključni utjecaji i rezultati istraživanja za svaki neformalni obrt pojedinačno su prikazani u tabeli 9.

Informacije o poslovnim subjektima pod utjecajem projekta prikupljene su putem anketa. Učešće u anketi je bilo dobrovoljno i provedeno je u skladu sa zahtjevima PZ 5 i prema anektnom listu iz ANEKSU V. Anketni obrazac za poslovne subjekte je osmišljen tako da omogućava utvrđivanje osnovnih okolnosti osoba pod utjecajem projekta, a koje može uključivati i ekonomsko raseljavanje. Koristi se za: uspostavljanje društvenog i ekonomskog profila zajednica i osoba pod utjecajem projekta uz raščlanjivanje podataka prema spolu i starosti; identifikuje izvore sredstava za život koji su pod utjecajem projekta i njihov značaj za ukupnu egzistenciju osoba pod utjecajem projekta; identifikuje režime posjedovanja zemljišta u području pod utjecajem projekta; identifikuje sva rodna pitanja koja mogu utjecati na proces otkupa zemljišta i preseljenja; i identifikuje relevantne faktore ranjivosti i uspostavlja listu ranjivih grupa.

---

<sup>13</sup>Konstrukcija je u državnom vlasništvu

Tabela 8 Ključni utjecaji na poslovne subjekte i rezultati ankete

Br.	Vrsta poslovanja i djelatnosti	Broj pogođenih katastarskih parcela	Sprovedeno anketiranje	Spol vlasnika	Broj zaposlenika	Osnovano	Lokacija	Zakornost poslovanja	Zakornost objekata	Utjecaj na poslovanje
1	Veleprodaja	1	Da	Neutvrđeno / drugi poslovni subjekt	3	2014	okretnica lliđža	Registрован	Formalan, privremena dozvola	Premještanje sa trenutne lokacije
2	Veleprodaja	1	Da	Neutvrđeno / drugi poslovni subjekt	3	2014	okretnica lliđža	Registрован	Formalan, privremena dozvola	Premještanje sa trenutne lokacije
3	Veleprodaja	1	Da	Neutvrđeno / drugi poslovni subjekt	2	1963	okretnica lliđža	Registрован	Formalan, privremena dozvola	Premještanje sa trenutne lokacije
4	Veleprodaja	1	Da	Nepoznato	3	1948	okretnica lliđža	Registрован	Formalan, privremena dozvola	Premještanje sa trenutne lokacije
5	Neaktivan	1	Ne	N/A	0	Nedostupna informacija	okretnica lliđža	Nepoznato	Formalan, privremena dozvola	Ne posluje, nema utjecaj
6	Uslužne aktivnosti	1	Da	ženski	4	Nedostupna informacija	okretnica lliđža	Registрован	Formalan, privremena dozvola	Mora se premjestiti, objekt za rušenje
7	Uslužne aktivnosti	1	Da	Državno vlasništvo	1	Nedostupna informacija	okretnica lliđža	Registрован	Formalan	Zaposlenik će biti preraspoređen, premješten sa lokacije
8	Veleprodaja	1	Da	Državno vlasništvo	nepoznato	1992	okretnica lliđža	Registрован	Formalan, privremena dozvola	Zaposlenik će biti preraspoređen, objekt za rušenje
9	Uslužne aktivnosti	1	Da	Muški	4	2002	okretnica lliđža	Registрован	nema	Smanjen kapacitet poslovanja

Tabela 9 Sažetak rezultata ankete za neregistrovane obrte

Pitanja / analiza	Odgovor
Spol ispitanika	1 muškarac, 2 žene
Dob ispitanika	1 ispitanik je naveo 75 godina, 1 ispitanik je naveo 57 godina, a 1 ispitanik nije odgovorio
Vrsta poslovanja i djelatnosti	Neformalni ulični prodavači, 1 prodaja torbica i vunениh čarapa, 2 prodaja voća, povrća iz vlastitog uzgoja i čaja
Broj zahvaćenih katastarskih parcela (pogođeno područje)	1 katastarska parcela, oko 1 m <sup>2</sup> po prodavaču, ukupno 3 m <sup>2</sup> na katastarskoj parceli za 3 prodavača
Broj zaposlenih	Sva 3 prodavača su odgovorila 1, samozaposleni
Da li je prodavač zvanično registrovan	Sva 3 prodavača su odgovorila da nisu
Da li su navedene prodajne aktivnosti vaš glavni izvor prihoda	3 ispitanika su izjavila ne, pri čemu su 2 kao glavni izvor prihoda navela penzije, a 1 platu i poljoprivredu
Ranjivost	1 ispitanik je naveo da pripada kategoriji ranjivih grupa (starije osobe)
Koliko osoba izdržavate	1 ispitanik je naveo 1 lice koje izdržava, 1 ispitanik je naveo 2 lica koje izdržava, 1 ispitanik je naveo 3 lica koje izdržava
Zadovoljstvo količinom primljenih informacija	3 ispitanika su izjavila da su prethodno bili upoznati sa postupkom otkupa zemljišta
Registrovani gubici i preferencije za naknadu	3 ispitanika su osjetila pogošanje uvjeta za život
Etnička pripadnost	3 ispitanika su naveli Bošnjak
Prihodi domaćinstva i uvjeti za život	1 prodavač je odgovorio da su u rasponu od 1.501-2.000 KM 2 prodavača su odgovorila da su manji od 400 KM
Stambeni objekti i pomoćni objekti	Na pogođenim katastarskim parcelama nisu identifikovani niti su ispitanici naveli da postoje objekti, trajni ili pomoćni.
Nivo obrazovanja članova domaćinstva	1 ispitanik je naveo srednjoškolsko obrazovanje 2 ispitanika navela su osnovnu školu

#### 5.4 Osobe pogođene projektom

Ukupan broj vlasnika katastarskih parcela (nosioca prava) pod utjecajem projektana 17 parcela je 31. Razlog tome je što pojedine parcele imaju više formalnih vlasnika, gdje:


- 1 parcela ima 6 suvlasnika
- 1 parcela ima 5 suvlasnika
- 1 parcela ima 3 suvlasnika
- 3 parcele imaju 2 suvlasnika
- 11 parcela ima jednog vlasnika

Niko od vlasnika ne stanuje na parcelama pogođenim projektom, niti vodi registrovani obrt na njima, stoga nijedan neće biti preseljen. Napominje se da su svi vlasnici parcela registrovani vlasnici (nosioci prava). Parcele se nalaze na dva dijela projektnog područja, kao što je dato u nastavku.

- 15 (88.24%) parcela na polukružnoj okretnici Hrasnica (slika 12 lijevo)
- 2 (11.76%) parcelena polukružnoj okretnici Ilidža (slika 12 desno)

Zahvaćene katastarske parcele, za dva dijela projektnog područja, prikazane su na slici 12 ispod.

## Plan preseljenja



Slika 12 Katastarske parcele naokretnici Hrasnica (lijevo) i okretnici Ilidža (desno) predviđene za otkup zemljišta

Na jednoj od katastarskih parcela na okretnici Ilidža se nalazi objekat osnovne površine 59 m<sup>2</sup>. Namjena objekta nije jasna (stambena ili poslovna), ali se prema informacijama sa internet stranice<sup>14</sup> Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove vodi kao kuća/zgrada i isti je dograđen ili nanovo sagrađen. Prema općinskim evidencijama Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina, kao i podacima iz zemljišnih knjiga ova zgrada je bespravno izgrađena. U vrijeme pisanja ovog dokumenta sa tehničkog aspekta očekuje se rušenje predmetnog objekta, međutim tačne radnje koje će se poduzeti će biti opisane u Elaboratu eksproprijacije okretnice Ilidža. Nikakve druge stalne ili pomoćne zgrade ne smiju se premještati. Napominje se da nijedna od OPP-a nema svoje prebivalište, stalno ili privremeno na području Projekta.

Na 3 katastarske parcele koje se nalaze naokretnici Hrasnica utvrđena je poljoprivredna djelatnost, tačnije sezonski uzgoj usjeva. Na 2 parcele ovu djelatnost obavljaju registrovani vlasnici katastarske parcele i njihova uža porodica, dok na drugoj djelatnost obavlja neregistrovani korisnik, navodno uz dozvolu registrovanog vlasnika parcele.

Prema informacijama dostupnim u Federalnoj upravi za geodetsko-imovinsko-pravne poslove, spolna struktura vlasnika parcela je sljedeća:

- 67.74% muškarci
- 32.26% žene.

Izvršen je popis registrovanih i neregistrovanih korisnika i vlasnika katastarskih parcela. Anketa je obavljena u periodu od 24. do 29. aprila, a sprovedena je i dodatna anketa u periodu od 31. augusta do 2. septembra. Korišteni anketni list je u skladu sa PZ 5 i dat je u Aneksu VI. Dato je ukupno 3 odgovora, što znači da je anketirano 88,9% od ukupnog broja OPP. Odgovori su navedeni u nastavku.

<sup>14</sup> <https://www.katastar.ba/>

## Plan preseljenja

Tabela 10 Sažetak rezultata ankete

Pitanje / analiza	Odgovor
Spol ispitanika	11 muškaraca, 5 žena
Vlasništvo	15 formalnih, 1 neformalni
Korištenje zemljišta i poljoprivredne djelatnosti	3 ispitanika su izjavila da zemljište koristi za uzgoj sezonskih usjeva 13 ispitanika je izjavilo da se zemljište ne koristi u poljoprivredne svrhe
Da li su ove poljoprivredne aktivnosti vaš glavni izvor prihoda	3 ispitanika su izjavila ne, a sva 3 su izjavila da je uzgoj usjeva za ličnu upotrebu, a ne za prodaju
Da li se zemljište koristi u druge komercijalne svrhe ili svrhe stvaranja prihoda osim poljoprivrede	16 ispitanika je izjavilo da se ne koristi
Ranjivost	1 ispitanik je izjavio da ima člana porodice koji spada u kategoriju ranjivih grupa, maloljetna ženska osoba sa invaliditetom  2 ispitanika su izjavila da spadaju u kategoriju ranjivih grupa (starije osobe)
Zadovoljstvo količinom primljenih informacija	3 ispitanika izjavila su da nisu imala prethodna saznanja o postupku otkupa zemljišta 13 ispitanika je izjavilo da su zadovoljni informacijama koje su im pružene
Registrovani gubici i preferencije za naknadu	3 ispitanika su primijetila gubitak žetve 2 ispitanika smatraju da je preostali dio katastarske parcele neupotrebljiv (formalni vlasnici)
Članovi domaćinstva	5 ispitanika je navelo 2 člana, 7 ispitanika je navelo 3 člana, 2 je navelo 4 člana, 1 ispitanik je naveo 6 članova Odnos muškaraca i žena: 21 prema 24 Odnos domaćinstava čiji su nosioci muškarci i žene = 12:4
Etnička pripadnost	13 ispitanika je navelo Bošnjak, 1 je odgovorio ostali, 2 nije odgovorilo
Prihodi domaćinstva i uvjeti za život	13 ispitanika nije navelo nivo prihoda 2 ispitanika su odgovorila da su zaposleni sa platom kao glavnim izvorom prihoda i 1 da su penzioner, a penzija im je glavni izvor prihoda
Stambeni objekti i pomoćni objekti	Na pogodnim katastarskim parcelama nisu identifikovani niti su ispitanici naveli da postoje objekti, trajni ili pomoćni.
Nivo obrazovanja članova domaćinstva	6 ispitanika je navelo fakultetsko obrazovanje 3 ispitanika su navela srednjoškolsko obrazovanje 7 ispitanika nije odgovorilo

## 6 PRAVA NA NAKNADU

### 6.1 Principi procjene

Za potrebe ovog Projekta, neformalni korisnici će dobiti status formalnih prilikom obavljanja otkupa zemljišta za potrebe ovog Projekta, stoga će se na neformalne korisnike primjenjivati dolje navedeni principi procjene. Formalni vlasnici i korisnici će biti priznati kao takvi.

#### 6.1.1 Procjena objekata i naknada za građevinsko zemljište

U skladu sa Zakonom o eksproprijaciji, zamjenska građevina/zemljište bi trebala biti poželjna opcija za objekte i građevinsko zemljište koji su identifikovani za eksproprijaciju. Što se tiče zamjene imovine, podstiče se primjena sljedećih kriterija, u najvećoj mogućoj mjeri:

- Parcele sa objektima treba da budu približno iste veličine i da imaju iste mogućnosti korištenja
- Objekti treba da budu iste ili bolje veličine i standarda, uključujući pristup komunalnim uslugama
- Objekti treba da budu naadekvatnoj udaljenosti i da imaju isti ili bolji potencijal sa aspekta izvora izdržavanja (npr. pristup zapošljavanju i poljoprivredi).

U svakom slučaju kada se OPP ponudi zamjenski objekat manjih dimenzija ili nepovoljnijih karakteristika, vlasnicima se mora isplatiti razlika u vrijednosti.

U slučaju da nije moguće pronaći odgovarajuću zamjenu na datom prostoru ili iz nekog razloga pogođeni vlasnik odluči da uzme novčanu naknadu umjesto zamjenske imovine, objekti će se nadoknaditi u novcu po punoj zamjenskoj vrijednosti. Ova vrijednost će uključivati:

- tržišna vrijednost materijala potrebnih za izgradnju ili popravku zamjenskog objekta s površinom i kvalitetom sličnim ili boljim od prvobitnog objekta
- troškovi transporta građevinskog materijala do gradilišta
- troškove rada i honorara izvođača radova
- trošak svih poreza na registraciju i transportaciju
- troškovi za nivelaciju ili drugu pripremu za novu izgradnju ili upotrebu.

Amortizacija imovine i vrijednost recikliranog materijala, kao i vrijednost koristi koje će se ostvariti od Projekta koje proizilaze iz procjene pogođene imovine, ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja zamjenske cijene. Troškovi se obračunavaju u trenutku zamjene imovine, ako to nije slučaj, u obračunu se uzima u obzir inflacija. Naknada će također biti obezbijeđena za svaku štetu uzrokovanu građevinskim aktivnostima.

Napominje se, međutim, da u slučaju neformalnih struktura postoje dvije različite mogućnosti u pogledu prava, što utiče na principe vrednovanja:

1. objekat je izgrađen u skladu sa Regulacionim planom, ili se ne nalazi u zonama zabrane i može se legalizovati u skladu sa važećim lokalnim zakonskim procedurama;
2. objekat nije izgrađen u skladu sa Regulacionim planom, nalazi se na područjima u kojima je zabranjena gradnja u skladu sa drugim važećim zakonima (npr. Zaštitne zone i sigurnosne zone u kojima je gradnja zabranjena) i za kao takav ne postoji zakonska procedura kroz koju se može legalizovati prema lokalnom zakonodavstvu.

U slučaju tačke 2 može se primijeniti sljedeća procjena:

- naknada jednaka cijeni građevinske vrijednosti materijala koji se koristi za izgradnju plus trošak rada radnika koji je potreban da se objekat legalno sagradi.

### 6.1.2 Naknada za poljoprivredno zemljište

Kako je propisano Zakonom o eksproprijaciji, naknada za zemljište će se, kad god je to moguće, odrediti u vidu druge odgovarajuće imovine/zemljišta koja prethodnom vlasniku omogućava približno jednake uvjete korištenja. Jednaki uvjeti korištenja su zadovoljeni ako su ispunjeni sledeći kriteriji:

- prihvatljivost za pogođenog vlasnika/farmera
- da su približno iste veličine
- da imaju isti ili bolji poljoprivredni potencijal
- da su locirani na adekvatnoj udaljenosti.

U slučaju da iz bilo kojeg razloga nije moguće da se na razumnoj udaljenosti ne može naći ekvivalentno poljoprivredno zemljište ili zemljište koje je na raspolaganju nije prihvatljivo za pogođenog vlasnika, organ zadužen za eksproprijaciju mora dostaviti pismeni dokaz o neuspjelim pokušajima pronalaženja sličnog zemljišta.

Za poljoprivredno zemljište, zamjenska vrijednost zemljišta jednakog produktivnog potencijala ili namjene koje se nalazi u blizini pogođenog zemljišta u periodu prije projekta ili u fazi prije izmještanja, treba imativeću vrijednost, uzimajući u obzir troškove pripreme zemljišta potrebne da se ono dovede na nivo sličan pogođenom zemljištu, uključujući troškove upisa u zemljišne knjige i naknade za prenos vlasništva.

Zakonom o eksproprijaciji nije izričito definisano u kojoj situaciji je moguće ponuditi zamjensku parcelu manje veličine ili parcelu sa manjim poljoprivrednim potencijalom i da li bi bilo prihvatljivo platiti razliku u novcu uključujući i naknadu u robi/materijalnim dobrima kako bi se namirila razlika u veličini ili potencijalu. U situacijama kada nije moguće identifikovati i ponuditi parcelu iste veličine i istog potencijala, vlasniku će se ponuditi mogućnost da dobije dio naknade u robi/materijalnom dobru (zamjenska nekretnina – parcela koja je manja i sa manjim potencijalom) i dio u gotovini. Da bi se izračunala razlika, procijeniti će se i pogođena i zamjenska parcela.

### 6.1.3 Naknada za zemljište za koje vlasnik nema ekonomskog interesa za dalje korištenje

Nakon djelimične eksproprijacije zemljišta, povremeno, poljoprivredno zemljište ostaje premalo da bi obrada bila ekonomski isplativa i tada se naziva neisplativim zemljištem. U slučajevima kada vlasnik zemljišta procijeni da je ostatak parcele nepogodan za dalju poljoprivrednu upotrebu ili kada bi zemljišna parcela izgubila pristupni put, moguće je da vlasnik podnese zahtjev za eksproprijaciju cijele parcele. Međutim, takve situacije će Općina Ilidža procijeniti na individualnoj osnovi, na osnovu sljedećih kriterija:

- Veličina, dimenzija i oblik neisplativog dijela parcele
- Poljoprivredni potencijal preostalog dijela parcele u odnosu na ekspropirisani dio
- Ograničenja pristupa
- Veličina i vrsta mehaničke opreme koja se obično koristi za uzgoj na ovoj parceli i može li se takva oprema adekvatno koristiti s obzirom na veličinu, oblik i dimenzije neisplativog dijela parcele
- Potencijalna ograničenja za navodnjavanje ili drenažu tokom perioda izgradnje

Kada se naknada za neisplativo zemljište prizna kao takva, ona će se zasnivati na istim pravima kao i glavni pogođeni komad zemlje.

#### 6.1.4 Naknada za usjeve i stabla

Sva stabla i jednogodišnji usjevi (za koji se ne može izvršiti žetva prije ulaska u zemljište) kao i eventualne štete kao rezultat građevinskih radova na stablima i usjevima bit će nadoknađene u punoj tržišnoj ili zamjenskoj vrijednosti.

Svi postojeći jednogodišnji usjevi, bez obzira na fazu razvoja, mogu ubrati prije nego što se zemljište oduzme vlasniku ili korisniku zemljišta, ukoliko je to moguće. Godišnji usjevi koji su požnjeveni prije zauzimanja zemljišta od strane korisnika, neće biti nadoknađeni. U situacijama kada se jednogodišnji usjevi ne mogu požnjati prije ulaska u zemljište ili su oštećeni građevinskim radovima, oni će se nadoknaditi u punoj tržišnoj vrijednosti. Primjenjivat će se najnovija evidencija cijena poljoprivrednih proizvoda na kantonalnom ili općinskom nivou. Kada takva evidencija nije dostupna, poljoprivredni stručnjaci će koristiti najnovije zvanične podatke koje je objavila Agencija za statistiku BiH.

Izračunavanje pune zamjenske vrijednosti zahtijeva razmatranje nekoliko aspekata: proizvod usjeva u toku jedne godine, trošak ponovnog uspostavljanja zasada (sadnice, priprema tla, gnojiva, drugo), kao i izgubljeni prihod tokom perioda potrebnog za ponovno uspostavljanje usjeva. Osim toga, procjenitelji će odrediti da li trenutna produktivnost odražava stvarnu produktivnost zemljišta ili je manja produktivnost rezultat nedovoljnih ulaganja u zemljište. U slučaju da pogođenim osobama pripada naknada za više od godinu dana, usjevi nakon prve godine će se nadoknaditi po bruto tržišnoj vrijednosti.

Za drveće i šume obračun treba izvršiti u skladu sa principom pune zamjenske vrijednosti, pri čemu se stopa naknade T za drvo određuje primjenom sljedeće formule:

$$T = V \times D + TS + C$$

V – Prosječna tržišna vrijednost proizvodnje jednog stabla za godinu dana

D – Prosječan vremenski period potreban za uzgoj novog stabla do nivoa proizvodnje zrelog stabla, u godinama

TS – Troškovi sadnje (rasad, priprema tla, početno gnojenje)

TR – Troškovi rada potrebnog za održavanje usjeva u vremenskom periodu potrebnom za uzgoj novog stabla na prethodni nivo proizvodnje

Jedinična stopa T po stablu tada će se primijeniti na cijelu parcelu pod pretpostavkom prosječne gustine ili na osnovu preciznog prebrojavanja svih stabala.

Stope naknade će se generisati za sljedeće četiri faze razvoja stabla

- Rasad,
- Mlado stablo, neproduktivno,
- Mlado stablo, produktivno, i
- Zrelo stablo.

Većina komercijalnih vrsta stabala daje prinos samo jednom, za razliku od višegodišnjih zasada voćaka, gdje se usjevi mogu sabirati u dužem vremenskom periodu. Stoga bi zamjenska vrijednost u takvim slučajevima trebala biti tržišna vrijednost prosječnu drvenu masu. U slučajevima kada se pogođene komercijalne šume ne mogu posjeći prije nego što korisnik eksproprijacije dobije pristup parceli, princip naknade će slijediti sličnu shemu kao i kod jednogodišnjih usjeva.

### 6.1.5 Naknada za poslovne gubitke

Poslovni subjekti koji se moraju premjestiti, primit će naknadu za:

- naknada u punom trošku zamjene za komercijalne objekte i zemljište, u skladu sa istim principima kao prethodno definisanim i navedenim za stambenu imovinu
- troškovi preseljenja, uključujući troškove prenosa i ponovne instalacije postrojenja, mašina ili druge opreme
- gubitak neto prihoda nastao kao rezultat projektnih aktivnosti do potpunog obnavljanja poslovnih aktivnosti.

Poslovni subjekti koji izgube samo dio svog zemljišta će dobiti novčanu naknadu:

- u visini pune zamjenske cijene zemljišta
- gubitak neto prihoda nastalog kao rezultat projektnih aktivnosti do potpunog obnavljanja poslovnih aktivnosti
- bilo kakve štete uzrokovane građevinskim radovima.

## 6.2 Matrica prava na naknadu

Ovo poglavlje daje matricu prava na naknadu koja definiše prava na naknadu (bilo u novcu ili u robi) za svaku kategoriju gubitka i svaku grupu pogođenih osoba ili poslovnih subjekata. Naknade su sažete u nastavku.

Za potrebe ovog Projekta još uvijek treba ekspropisati 17 katastarskih parcela u privatnom vlasništvu kako bi se završio otkup zemljišta za cijelo Projektno područje. Svi vlasnici su formalno identifikovani. Svih 17 katastarskih parcela klasifikovano je kako slijedi<sup>15</sup>:

- 15 katastarskih parcela označeno je kao obradivo zemljište različitih klasa, od kojih su na 3 zabilježene poljoprivredne aktivnosti
- 1 katastarska parcel je označena kao gradilište
- 1 katastarska parcel je označena kao obradivo zemljište sa kućom/zgradom, dvorištem i pristupom.

Pored gore datog opisa katastarskih parcela pogođenih otkupom zemljišta, zabilježeno je ukupno 9 pogođenih poslovnih subjekata (kao što je opisano u poglavlju 5.3 Poslovni subjekti pogođeni projektom).

---

<sup>15</sup>Klasifikacija izvršena prema klasifikacijama datim na internet stranici ([www.katastar.ba](http://www.katastar.ba)) Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Plan preseljenja

VRSTA PRAVA, IMOVINE ILI GUBITAKA POD UTJECajem PROJEKTA	PRAVO
<b>Domaćinstva</b>	
Gubitak katastarke parcele (zemljište)	Zamjenska nekretnina sličnih ili istih karakteristika ili Novčana naknada za zemljišnu parcelu po tržišnoj ili ugovorenoj vrijednosti za katastarsku parcelu (određena prema vrsti parcele) i Transakcioni troškovi kao što su porezi, takse, pravne takse i naknade za ovjeru, naknade za registraciju, putni troškovi i svi drugi takvi troškovi koji nastaju kao rezultat prijenosa imovine i Pravo na traženje potpunog otkupa neisplative parcele i odgovarajuću naknadu kao što je gore navedeno i Pomoć za obnavljanje sredstava za život (gdje je primjenjivo) i Dodatna pomoć za ranjive osobe/porodice/domaćinstva ako je identifikovana
Gubitak stambenog objekta <sup>16</sup>	Zamjenska nekretnina sličnih ili istih karakteristika ili Novčana naknada po tržišnoj ili ugovorenoj vrijednosti i Naknada za selidbu i naknada za druge troškove preseljenja i Dodatna pomoć za ugrožena domaćinstva po potrebi
Gubitak stambenog/poslovnog objekta koji se ne može legalizirati <sup>17</sup>	Novčana naknada u vrijednosti građevinskog materijala i cijene rada potrebne za legalnu izgradnju takve građevine u slučaju da je pogodena neformalna građevina koja se ne može legalizovati i Transakcioni troškovi kao što je registracija nove imovine i Pomoć u pronalaženju zemljišta za zakup ili dugoročno korištenje
Gubitak pomoćnih objekata	Izgrađeno sa dozvolama: novčana naknada po zamjenskoj vrijednosti Izgrađeno bez dozvole: novčana naknada u visini građevinske vrijednosti (vrijednost građevinskog materijala i cijene rada)
Privremeno zauzimanje zemljišta i gubici	Pogođeno zemljište i infrastruktura će biti vraćeni u stanje prije projekta i Novčana naknada za privremeno zauzimanje zemljišta u iznosu zakupa po tržišnim cijenama i Novčana naknada za izgubljenu imovinu (npr. objekti, stabla) i Naknada po tržišnoj vrijednosti za gubitak neto prihoda od naknadnih usjeva koji se ne mogu posaditi za vrijeme trajanja privremenog zauzimanja (npr. naknada za izgubljene žetve pri prosječnom prinosu/hektaru)
Gubitak prava prolaza	Naknada za umanjenu tržišnu vrijednost nekretnine i Alternativni pristup potrebno je obezbijediti tamo gdje je to moguće
Gubitak godišnjih usjeva	Pravo na žetvu usjeva ili (ako žetva nije moguća) novčana naknada za usjeve u zamjenskoj vrijednosti
Gubitak višegodišnjih nasada / voćnjaka	Pravo na branje voća, povrća itd. i Novčana naknada za višegodišnje biljke i voćna stabla po zamjenskoj vrijednosti

<sup>16</sup>Primjenjeno za formalne i neformalne, bespravno izgrađene objekte (osim u posebnom slučaju pod fusnotom 17)

<sup>17</sup>Neformalni objekti koje ne mogu biti legalizovani – molimo pogledajte poglavlje 6.1.1. za više detalja

Plan preseljenja

VRSTA PRAVA, IMOVINE ILI GUBITAKA POD UTJECAJEM PROJEKTA	PRAVO
<b>Poslovni subjekti</b>	
Gubitak mjesta poslovanja (trajni gubitak) i gubitak poslovnog prihoda	<p>Zamjenska nekretnina sa sličnim ili istim karakteristikama ili</p> <p>Novčana naknada po zamjenskoj vrijednosti i</p> <p>Novčana naknada za troškove prenosa i ponovne instalacije postrojenja, mašina ili druge opreme, naknade za selidbu i troškove transporta, uključujući naknadu za troškove registracije poslovanja na drugoj adresi i</p> <p>Novčana naknada za izgublenu dobit (neto prihod) kao rezultat projekta (do 12 mjeseci i do uspostavljanja poslovnih aktivnosti na drugom mjestu, procijenjuje se od slučaja do slučaja (na osnovu računovodstvenih izvještaja ili drugih primjenjivih dokumenata)</p>
Privremeno zauzimanje zemljišta tokom građevinskih radova (poslovanja)	<p>Pogođeno zemljište i infrastruktura će se vratiti u stanje prije projekta i</p> <p>Novčana naknada za privremeno zauzimanje zemljišta u iznosu prematržišnoj vrijednosti i</p> <p>Naknada za bilo koju izgublenu imovinu (kao što su objekti, stabla, itd.)</p>
Gubitak zarade	<p>U slučaju privremenog prekida poslovanja i posljedično privremenog prekida rada zaposlenih:</p> <p>naknada za gubitak zarade zaposlenima, u visini prosječne plate za posljednjih šest mjeseci (isplaćuje se direktno poslodavcu koji će dostaviti dokaz o isplaćenim zaradama u prelaznom periodu)</p> <p>U slučaju prestanka poslovnih aktivnosti kao rezultat projekta: naknada za otpremnine zaposlenima u visini plata isplaćenih u posljednjih šest mjeseci (isplaćuje ga poslodavac direktno zaposlenima, a poslodavac dostavlja dokaz o isplaćenju otpremnini)</p>
Privremeni gubici poslovnih prihoda tokom građevinskih radova (poslovanja koja se ne premještaju)	<p>Novčana naknada za gubitak prihoda (neto prihod) za period u kojem poslovanje nije poslovalo (tj. naknada za period ometanja, koji su direktno uticali na poslovanje poslovnog subjekta, prema ocjeni sudskih vještaka)</p>
<b>Drugo</b>	
Gubitak javne infrastrukture	<p>Javna infrastruktura će se prije uništenja zamijeniti infrastrukturom istih ili boljih specifikacija.</p>
Nedefinisani utjecaj (trajni ili privremeni gubitak)	<p>Svaki nedefinisani utjecaj će se ublažiti u skladu sa principima i ciljevima ovog RP. U slučaju neslaganja između Zakona o eksproprijaciji i politike EBRD-a u konkretnom slučaju, prevladava odredba koja je povoljnija za pogođenog vlasnika/korisnika. U slučaju da se naknadno identifikuju neformalni korisnici zemljišta koji nisu identifikovani tokom popisa i socio-ekonomskog istraživanja, primjenjivaće se prava navedena u ovom dokumentu.</p>
Pomoć za uspostavljanje izvora prihoda za život i ugroženost	<p>Molimo pogledajte poglavlja 7 i 10.2</p>

### 6.3 Primjena prava na naknadu

Otkup zemljišta i isplata naknada će se sprovoditi u skladu sa sljedećim principima, kao što je dato u nastavku. Napominje se da će pri primjeni ovih principa u slučaju nedosljednosti ili praznina između domaće legislative i zahtjeva EBRD-a prevladati viši standardi.

Implementaciju procesa i obračuna prava i isplate obavljaju dvije strane, pri čemu:

- Općina Ilidža je odgovorna za procese otkupa zemljišta i plaćanja prava po lokalnom zakonodavstvu<sup>18</sup> za obezbjeđenje zamjenskog poslovnog prostora i zemljišta radi izmještanja i nastavka djelatnosti privremenih objekata;
- Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo<sup>19</sup> odgovoran je za implementaciju svih viših preovladavajućih standarda, koji su predviđeni EBRD-ovim PZ 5, i koji nisu priznati lokalnim zakonodavstvom<sup>20</sup> (kao što su naknada za gubitak prihoda za pogođena preduzeća, naknada za neformalne korisnike, specifična pomoć i naknade vezane za preseljenje, troškovi premještanja na drugu adresu i troškovi registracije na drugoj adresi, obnova sredstava za život itd.)

1) Sva nedobrovoljna ekproprijacija imovine ili ograničavanje pristupa imovini/zemljištu će se provoditi u skladu sa važećim zakonodavstvom u FBiH (kao što je dato u poglavlju 3 Pravni okvir) i Zahtjevom EBRD-a PZ 5: Otkup zemljišta, ograničenja korištenja zemljišta i prisilno preseljenje, kao kao i dobra međunarodna praksa

2) Nedobrovoljno preseljenje će se izbjeći tamo gdje je to izvodljivo, a ukoliko je isto neizbježno, provodi se kako je opisano u stavu 1.

3) Sve pogođene osobe će biti informisane, adekvatno konsultirane i ohrabrene da učestvuju u cijelom procesu otkupa zemljišta, u skladu sa zahtjevima za planirano objavljivanje informacija i konsultacije navedenim u poglavlju 8 Objavljivanje informacija i konsultacije sa javnošću ovog PP-a.

4) Općina Ilidža će uložiti sve adekvatne napore da zaključi sporazmne nagodbe sa OPP-om. Takvi napori će biti dokumentovani kroz zapisnike koji se bilježe na konsultativnim sastancima.

5) Procjenu imovine će vršiti službeni sudski vještaci. Vrednovati će se i formalna i neformalna imovina.

6) Krajnji/granični datum za utvrđivanje prava naknade za formalne vlasnike je datum kada Općina Ilidža obavještava da je pokrenut postupak eksproprijacije, uz notifikaciju vlasnicima da nemaju pravo na naknadu troškova ulaganja u zemljište ili objekte izvršene nakon što su dobili pismeno obavještenje da je postupak eksproprijacije započeo.

Za bespravno građene objekte, granični datum je datum kada su obavljene ankete opisane u poglavlju 5.3 Poslovni subjekti pogođeni projektom i 5.4 Osobe pogođene projektom za koje će Zavod objaviti javni oglas u dnevnim novinama (proces vodi Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo), o kojemu osobe pogođene projektom mogu dobiti informaciju i na konsultativnim sastancima. Krajnji datum će biti objavljen i na konsultativnim sastancima.

<sup>18</sup> Pogledati 3 PRAVNI OKVIR I 6 PRAVA

<sup>19</sup> <https://zik.ks.gov.ba/>

<sup>20</sup> Vidjeti 4 PRINCIPI, CILJEVI I PROCESI

Osim toga, bilo koja lica koja se nastane u Projektnom području nakon graničnog datuma neće imati pravo na naknadu bilo koje vrste, ali će im se dati dovoljno vremena, zahtijevati da napuste područje i demontiraju pogođene objekte (ako ih ima) prije realizacije projekta. Materijali za njihove demontirane objekte neće biti zaplijenjeni i neće platiti nikakvu kaznu niti će biti krivično kažnjeni.

7) Svim vlasnicima ili korisnicima pogođene imovine u trenutku graničnog datuma bit će isplaćena naknada u punoj zamjenskoj vrijednosti, koja se izračunava kao tržišna vrijednost imovine (osim u slučajevima kada se imovina ne može legalizovati) plus neophodni troškovi za prenos. Naknada će uvijek biti potpuna prije početka ulaska u zemljište ili preuzimanja vlasništva nad imovinom od strane korisnika eksproprijacije. Pitanja vezana za isplatu novčane naknade biće raspravljena i dogovorena sa vlasnicima i svim pogođenim članovima domaćinstava. Novčana naknada će se isplaćivati u cijelosti ili u ratama prema dogovoru sa vlasnicima i pogođenim članovima domaćinstva i kako je definisano ugovorima, na bankovne račune koje su odredili vlasnici, uz saglasnost svih pogođenih članova domaćinstva. U slučajevima kada postoji više od jednog vlasnika imovine, iznosi naknade će se podijeliti i uplatiti na bankovne račune koje oni navedu.

8) Aktivnosti vezane za izgradnju će biti organizirane na način da se izbjegnu ili svedu na najmanju moguću mjeru, ekonomske promjene ili smetnje. To se može postići npr. osiguravanjem prilaznih puteva, prilagođavanjem radnog vremena građevinskih radova itd. Svi kratkoročni utjecaji u vezi sa privremenim zauzimanjem zemljišta u građevinske svrhe biće nadoknađeni u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji, kao i u skladu sa EBRD-ovim zahtjevima za bilo kojeg neformalnog vlasnika/korisnika na koje utječe takvo privremeno zauzimanje zemljišta, kao što je dato u poglavlju 6.2 Matrica prava na naknadu.

9) Izvori održavanja i životni standard pogođenih osoba će se poboljšati ili barem vratiti na prethodne uvjete ili nivo prije početka realizacije Projekta, ovisno o tome šta je više, u što kraćem roku. Ovo će se uraditi kako je opisano u poglavlju 7.2 Realizacija Plana za obnovu izvora održavanja (PO).

10) Pristup informacijama i pomoći ranjivim osobama/domaćinstvima omogućit će Općina Ilidža i Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo kako je opisano u poglavlju 10.2 Pomoć ranjivim grupama ili ljudima.

11) Efikasan mehanizam za podnošenje pritužbi će biti implementiran u skladu sa poglavljem 9 Upravljanje mehanizmom pritužbi i sistem naknada.

12) Sva naknada, kao što je opisano u poglavlju 6.2 Matrica prava na naknade, vršit će se u skladu sa domaćom legislativom i principima okolišne i društvene politike 2019, kao i, preciznije, EBRD-ovim PZ 5: Otkup zemljišta, ograničenja korištenja zemljišta i nedobrovoljno preseljenje. Kao što je prikazano u poglavlju 4.2 Ključni principi i ciljevi, postoje razlike i između zahtjeva EBRD-a i domaće legislative.

Općina Ilidža je nadležno tijelo za otkup zemljišta i sve prateće radnje u skladu sa lokalnim zakonodavstvom, dok je Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo tijelo zaduženo za implementaciju svih viših preovladavajućih standarda u skladu sa zahtjevima EBRD-a, tačnije Provedbenog Zahtjeva 5, kao što su ekonomsko raseljavanje i poboljšanje egzistencije ili obnova sredstava za život.

Sažetak glavnih nedostataka je dat u nastavku, međutim prije potpunog utvrđivanja nedostataka i naknade relevantna poglavlja PP-a moraju se u potpunosti iskoristiti:<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Za detaljan pregled pogledati poglavlje 4.2 Ključni principi i ciljevi, 6.1 Principi procjene i 6.2 Matrica prava na naknade

- Prilikom isplate naknade po zamjenskoj vrijednosti, naknada u robi/dobrima za katastarske parcele uključujući zemljište i objekte, pored naknade propisane domaćom legislativom, također će obezbijediti naknadu za zamjensku imovinu, plus neophodne transakcijske troškove povezane sa imovinom kao što su porezi, takse, pravne i naknade za ovjeru, naknade za registraciju, putne troškove i sve druge takve troškove koji mogu nastati kao rezultat transakcije ili prenosa imovine
- Neformalni objekt iće se tretirati kao formalni, a naknada će se obezbijediti u skladu sa 6.1 principima procjene i 6.2 matricom prava na naknade<sup>22</sup>
- Neformalna OPP će se tretirati kao formalna
- Prilikom isplate naknade za ekonomsko raseljavanje i poboljšanje egzistencije ili obnovu, neformalne OPP će se tretirati kao formalne.

13) U slučaju da su postupci eksproprijacije započeti ili završeni prije objavljivanja ovog dokumenta, Općina Ilidža, kao što je navedeno u poglavlju 5.2.2 Katastarske parcele za koje nije završen otkup zemljišta, će primijeniti procedure opisane u ovom PP-a, vodeći računa da su sve procedure sprovedene u skladu sa PZ 5, kao i domaćom legislativom. Ovo će biti učinjeno pozivanjem prethodnih vlasnika na drugi konsultativni sastanak gdje će biti obaviješteni o svojim dodatnim pravima na naknadu. Nakon što budu upoznati sa ovim pravima, Općina Ilidža i Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo će primijeniti sve tačke iz ovog poglavlja, obraćajući posebnu pažnju na tačku 12. i primjenjujući sva dodatna prava koja ranije nisu posebno predviđena.<sup>23</sup>

14) Nakon što se identifikuju sva prava prema lokalnom zakonodavstvu, sva preostala prava koja su identificirana i propisana EBRD-ovim PZ 5 i 6.2 Matricom prava provest će Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

---

<sup>22</sup> Vidjeti 6.1.1. Procjena objekata i naknada za građevinsko zemljište

<sup>23</sup>Idem

## 7 OBNOVA UVJETA ZA ŽIVOT

U vrijeme pisanja ovog dokumenta identificirani su sljedeći specifični utjecaji projekta:

- 1) Gubitak prihoda za OPP (poglavlje 5.3 Poslovni subjekti pogođeni projektom)
- 2) Gubitak usjeva na 3 katastarske parcele (poglavlje 5.4 Osobe pogođene projektom).

### 7.1 Principi (pravo na naknadu, ključni aspekti obnove izvora izdržavanja i prava na poboljšanje) i aktivnosti

Izvori izdržavanja i životni standard pogođenih osoba će se poboljšati ili barem vratiti na prethodne uvjete ili nivo prije početka realizacije Projekta, ovisno o tome šta je više, u što kraćem roku. Pomoć za obnavljanje izvora izdržavanja (gdje je to primjenjivo<sup>24</sup>) će odrediti i pružiti Općina Ilidža od slučaja do slučaja. Ova moguća poboljšanja uključuju, ali nisu ograničena na:

- pomoć u identifikaciji i pristupu drugim aktivnostima stvaranja prihoda/izdržavanja
- pomoć u pristupu obuci, razvoju vještina, mogućnostima zapošljavanja
- podrška razvoju poljoprivrede
- savjetovanje koja bi mogla pomoći pogođenim OPP da povećaju svoj prinos i prihod na zemljištu).

Komponente i krajnji korisnici obnove izvora izdržavanja su dati u tabeli 11 ispod.

---

<sup>24</sup> Općina Ilidža ima posebne programe pomoći pri zapošljavanju, pokretanju poslovne djelatnosti i sl., tako da se potencijalne kandidate može uključiti u navedene programe

Vrsta prava ili imovine ili gubitaka pod utjecajem projekta	Pravo na naknadu	Podobni formalni OPP	Metodologija realizacije i detaljna procjena za formalne OPP	Podobni neformalni OPP	Metodologija realizacije i detaljna procjena za neformalne OPP
<b>Domaćinstva</b>					
Gubitak katastarskih parcela (zemljišta)	Pomoć za obnavljanje izvora izdržavanja	Vlasnici 17 katastarskih parcela (2 predmeta)	Pružiti pomoć u identifikaciji i pristupu drugim aktivnostima stvaranja prihoda/izdržavanja, pomoć u pristupu obuci, razvoju vještina, mogućnostima zapošljavanja, podrški za razvoj poljoprivrede itd., identifikacija poboljšanja koja bi mogla pomoći pogođenom OPP-u da poveća svoj prinos i prihod na zemljištu.	Neformalni korisnik jedne katastarske parcele	Pružiti pomoć u identifikaciji i pristupu drugim aktivnostima stvaranja prihoda/izdržavanja, pomoć u pristupu obuci, razvoju vještina, mogućnostima zapošljavanja, podrški za razvoj poljoprivrede itd., identifikacija poboljšanja koja bi mogla pomoći pogođenom OPP-u da poveća svoj prinos i prihod na zemljištu.
	Dodatna pomoć za ranjive osobe/porodice/domaćinstva ako je identifikovana	Vlasnici 17 katastarskih parcela (2 predmeta)	Pružiti pomoć u identifikaciji i pristupu stručnoj njezi, pristup socijalnim beneficijama, poboljšano školovanje, pomoć u pronalaženju adekvatnog zaposlenja, pomoć za razumijevanje procedura, itd.	Neformalni korisnik jedne katastarske parcele	Pružiti pomoć u identifikaciji i pristupu stručnoj njezi, pristup socijalnim beneficijama, poboljšano školovanje, pomoć u pronalaženju adekvatnog zaposlenja, pomoć za razumijevanje procedura, itd.
Gubitak godišnjih usjeva	Pravo na žetvu usjeva ili (ako žetva nije moguća) novčana naknada za usjeve u zamjenskoj vrijednosti	Vlasnici 17 katastarskih parcela (2 predmeta)	Novčana naknada će biti obezbjeđena u skladu sa procjenom kako je dato u poglavlju 6.1.4 Naknada za usjeve i stabla.	Neformalni korisnik jedne katastarske parcele	Novčana naknada će biti obezbjeđena u skladu sa procjenom kako je dato u skladu sa poglavljem 6.1.4 Naknada za usjeve i stabla.
<b>Poslovni subjekti</b>					

Vrsta prava ili imovine ili gubitaka pod utjecajem projekta	Pravo na naknadu	Podobni formalni OPP	Metodologija realizacije i detaljna procjena za formalne OPP	Podobni neformalni OPP	Metodologija realizacije i detaljna procjena za neformalne OPP
Gubitak zarade	U slučaju privremenog prekida poslovanja i posljedično privremenog prekida rada zaposlenih: naknada za gubitak zarade zaposlenima, u visini prosječne plate za posljednjih šest mjeseci (isplaćuje se direktno poslodavcu koji dostavlja dokaz o isplaćene plate u prelaznom periodu)	Zaposlenici u 6 poslovnih subjekata (ukupno 19 zaposlenih)	Ovo se međusobno isključuje sa drugim, dole navedenim, pravom na naknadu u slučaju gubitak zarade, vrsta prava ili imovine ili gubitaka pod utjecajem projekata.  Iznos za obračun se zasniva na: Iznos = N x A x E gdje je: N - Broj zaposlenih A - Prosječna plata zaposlenog za posljednjih šest mjeseci E - Trajanje prekida poslovanja	Poslovni subjekti koji se ne premještaju (ukoliko je primjenjivo)	Pokriveno privremenim gubicima poslovnog prihoda tokom građevinskih radova
Privremeni gubici poslovnih prihoda tokom građevinskih radova (poslovni subjekti koji se ne premještaju)	Novčana naknada za gubitak prihoda do završetka građevinskih radova koji direktno utiču na poslovanje poslovnog subjekta, prema ocjeni sudskih vještaka	Zaposlenici u 6 preduzeća (ukupno 19 zaposlenih)	Pokriveno gubitkom zarade	Poslovni subjekti koji se ne premještaju (ukoliko je primjenjivo)	S obzirom da neformalni OPP ne mogu dati ovjerljive računovodstvene izvještaje ili druge važeće dokumente, naknada se procjenjuje na sljedeći način: Naknada = $1/3 \times S \times Nv \times Tv$ S – minimalna plaća u FBiH Nv – Broj ukupno pogođenih neformalnih OPP Tv – tri mjeseca
Gubitak mjesta poslovanja i gubitak poslovnog prihoda	Pomoć za obnavljanje sredstava za život	Zaposleni u 6 preduzeća (ukupno 19 zaposlenih)	Pružati pomoć u identifikaciji i pristupu drugim aktivnostima stvaranja prihoda/izdržavanja, pronalasku alternativne lokacije za nastavak poslovanja, pomoć u pristupu obuci, razvoju vještina, mogućnostima zapošljavanja, podršci razvoju poljoprivrede itd.	5 uličnih prodavača	Pružati pomoć u identifikaciji i pristupu drugim aktivnostima stvaranja prihoda/izdržavanja, pomoć u pristupu obuci, razvoju vještina, mogućnostima zapošljavanja, podršci za razvoj poljoprivrede itd.

## 7.2 Realizacija Plana za obnovu izvora izdržavanja (PO)

U nastavku su navedene aktivnosti koje treba preduzeti u cilju realizacije PO-e.

Za implementaciju ovog PO-e nadležna je Općina Ilidža. Ovo će biti obavljeno određivanjem jedne osobe (iz općine) kao službenika za obnavljanje sredstava za život (SPO), koji će biti zadužen za sprovođenje obnove sredstava za život u skladu sa ovim Okvirom. Ova osoba će osigurati primjenu ovog PO-e na OPP-om kao što je opisano u poglavljima 5.3 Poslovni subjekti pogođeni projektom i 5.4 Osobe pogođene projektom, kao i da će pratiti tim zadužen za procedure otkupa zemljišta i eksproprijacije, kako bi identifikovao sve dodatne takve slučajeve i osigurao da supprincipi i aktivnosti su jasno predstavljeni i realizirani, gdje je to primjenjivo, na OPP.

Službenik PO će direktno surađivati sa sljedećim službama Općine Ilidža:

- Služba za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina
- Služba za obrazovanje, kulturu, sport i omladinu
- Služba za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjeglice i raseljena lica
- Služba za boračka pitanja.

Za pogođene osobe službenik PO će preduzeti sljedeće aktivnosti:

- 1) U slučajevima kada postupak eksproprijacije još nije započeo ili nije došao u fazu obavještanja vlasnika katastarske parcele, pored obavještenja, vlasnik će biti obaviješten i o mogućnosti obnove izvora izdržavanja.
- 2) U slučaju da su aktivnosti otkupa zemljišta već u procesu ili su završene, službenik PO će obavijestiti i pozvati OPP na dodatni sastanak kako bi njga/nju obavijestio o mogućnosti obnove izvora izdržavanjaj nastavio sa koracima opisanim u nastavku.
- 3) Tokom sastanka, službenik PO će informisati OPP o principima obnavljanja izvora izdržavanjaj aktivnostima za OPP, kao i da se konsultuje da li postoje neki drugi potencijalno podobni formalni ili neformalni OPP koji još nisu identifikovani.
- 4) U slučaju da se identifikuju drugi OPP, kao što je opisano u stavu 3, oni će također biti obaviješteni o dostupnosti obnove izvora izdržavanja, principima i aktivnostima prema ovom PP, i pozvani na konsultativni sastanak.
- 5) Službenik PO će obaviti, ili delegirati druge terenske službenike, za obavljanje terenskih posjeta, različitim danima u sedmici, od ponedjeljka do nedjelje, u različito vrijeme u toku dana, na projektno područjena dijelu koji se odnosi na otkup zemljišta kako bi se identifikovali svi drugi potencijalni OPP. Ako se takvi OPP identifikuju, bit će obaviješteni i pozvani na konsultativne sastanke.
- 6) Konačna identifikacija podobnih OPP bit će obavljena do kraja augusta 2022. godine
- 7) Nakon utvrđivanja potreba i podobnosti OPP, od slučaja do slučaja<sup>25</sup>, Općina Ilidža će, kroz usluge date u ovom dokumentu ili putem drugih dostupnih sredstava, omogućiti i nadgledati proces obnove izvora izdržavanjaj pružiti svu potrebnu pomoć u skladu sa ovim RP, tačnije poglavlje 7.1 Principi (podobnost, ključni aspekti obnove izvora izdržavanja i prava na poboljšanje) i aktivnosti.

Za pogođene poslovne subjekte, službenik PO će preduzeti sljedeće aktivnosti:

---

<sup>25</sup>Navedeno usljed niskog očekivanog broja OPP, ako se pokaže da je veliki broj OPP, ove aktivnosti će se obavljati u grupama, a ne u skladu sa navedenim scenarijem od slučaja do slučaja.

- 1) Službenik PO će, lično ili preko terenskog službenika, obavijestiti u pisanoj formi i usmeno identificirane OPP, na lokaciji njihovog poslovanja, kao što je navedeno u poglavlju 5.3 Pogođeni poslovni subjekti o mogućnostima obnove izvora izdržavanja prema pricipima i aktivnostima opisanim u poglavlju 7 Obnova uvjeta za život.
- 2) Ako poslovni subjekat ima više zaposlenih koji rade u različitim smjenama, službenik PO-e ili terenski službenik će lično posjetiti ove subjekte u skladu s radnim smjenama i nastaviti sa obavještavanjem OPP kako je navedeno u sljedećim stavkama.
- 3) Službenik PO će, lično ili preko terenskog službenika, također obavljati terenske posjete, različitim danima u sedmici, od ponedjeljka do nedjelje, u različito doba dana kako bi utvrdio da li bilo koji neformalni OPP posluje (npr. ulični prodavci ) unutar projektnog područja, osim onih registrovanih prema poglavlju 5.3 Pogođeni poslovni subjekti. Ako se takve osobe identifikuju, odgovorna osoba će ih obavijestiti o dostupnosti principa i aktivnosti obnove izvora izdržavanja i nastaviti sa koracima navedenim u nastavku.<sup>26</sup>
- 4) Pismeno obavještenje će sadržavati kontakt informacije i dostupnost službenika PO za konsultativni sastanak sa OPP, pri čemu će se uzeti u obzir vremenska ograničenja specifična za ovu grupu, kao što je radno vrijeme.
- 5) Tokom konsultativnog sastanka, službenik PO će informisati identifikovane pogođene osobe iz ove kategorije o principima (podobnost, ključni aspekti obnove sredstava za život i prava na poboljšanje) i aktivnostima u skladu sa ovim PP i PZ 5. Za ovu grupu fokus će biti na pomoći da se identifikuje i pristupi drugim aktivnostima za stvaranje prihoda/izdržavanja, kao i pomoć u pristupu obuci, razvoju vještina, mogućnostima za zapošljavanje, formalnim sredstvima rada, itd.
- 6) Konačna identifikacija podobnih OPP bit će obavljena do kraja augusta 2022. godine
- 7) Nakon što se identifikuju potrebe i podobnost OPP, od slučaja do slučaja<sup>27</sup>, Općina Ilidža, kroz usluge date u ovom dokumentu ili putem drugih dostupnih sredstava, će omogućiti i nadgledati proces obnove sredstava za život i pružiti svu potrebnu pomoć u skladu sa ovim PP.

### 7.3 Partnerstvo za aktivnosti obnove izvora izdržavanja

S obzirom na to da postoji ograničen broj OPP u projektnom području, nema potrebe za angažovanjem eksternog partnera u vezi sa aktivnostima obnove izvora izdržavanja. Ove aktivnosti, na osnovu procjene od slučaja do slučaja, obavlja jedna od Službi općine Ilidža, uključujući:

- Služba za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina
- Služba za obrazovanje, kulturu, sport i omladinu
- Služba za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjeglice i raseljena lica
- Služba za boračka pitanja.

<sup>26</sup>Ovi napori će se uglavnom koncentrisati na području okretnice Ilidža gdje će se takve situacije najvjerojatnije dešavati.

<sup>27</sup>Navedeno usljed očekivanog broja OPP, ako se pokaže da je veliki broj OPP, ove aktivnosti će se obavljati u grupama, a ne u skladu sa navedenim scenarijem od slučaja do slučaja

## 8 OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA I KONSULTACIJE S JAVNOŠĆU

### 8.1 Glavni rezultati konsultacija sprovedenih za pripremu Plana preseljenja

Za potrebe izrade ovog PP preduzete su sledeće radnje kako bi se osiguralo da dokument bude inkluzivan i da uzima u obzir aktuelne uvjetena terenu.

- Objavljeno obavještenje o anketiranju, 7 radnih dana prije početka konsultativnog perioda, na 5 lokacija, 3 u blizini okretnice u Hrasnici i 2 na području okretnice na Ilidži.
- O terenskim anketama poslovnih subjekata
- O terenskoj anketi pogođenih osoba/domaćinstava
- Radne studije
- Konsultacije sa Općinom Ilidža.

Glavni rezultati i informacije dobiveni anketama predstavljeni su u poglavlju 5 Osnovni podaci osobama i imovini pogođenim projektom.

### 8.2 Plan angažmana za dalje faze

Nakon najmanje 10 dana od dana objavljivanja ovog dokumenta, Ministarstvo će putem Općine Ilidža u prostorijama Općine Ilidža organizovati javnu raspravu na kojoj će se predstaviti nacrt PP i razgovarati o svim pitanjima i nedoumicama oko otkupa zemljišta. Ovo je u nadležnosti JIP-a, međutim implementaciju će povjeriti Službi Općine Ilidža za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina.

Oglas će se obaviti u sjedištu Kantona Sarajevo<sup>28</sup> u Sarajevu, na [internet stranici Kantona Sarajevo](#)<sup>29</sup> i na [stranici društvenih mreža](#)<sup>30</sup>, kao i na zgradi Općine Ilidža<sup>31</sup>, na [internet stranici Općine Ilidža](#)<sup>32</sup> te na [stranici društvenih mreža](#)<sup>33</sup> Općine Ilidža.

U objavama će biti navedeno:

- Gdje se može pristupiti nacrtu dokumenta
- Vrijeme, datum i mjesto održavanja konsultativnog sastanka.

U roku od 10 dana nakon sastanka, Općina Ilidža, preko navedene Službe i drugih po potrebi, će procijeniti i, prema relevantnosti, pripremiti i unijeti sve komentare primljene u pisanoj formi ili tokom sastanka kao i način na koji su oni adresirani u sažetak ovog PP-a.

<sup>28</sup>Kanton Sarajevo, Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

<sup>29</sup><https://vlada.ks.gov.ba/>

<sup>30</sup><https://www.facebook.com/vladakantonasarajevo>

<sup>31</sup> Adresa: Butmirska cesta 12

<sup>32</sup> <https://www.opcinailidza.ba/>

<sup>33</sup> <https://www.facebook.com/opcina.ilidza>

### 8.3 Objavljivanje informacija

Nacrt ovog PP će biti dostupan na internet stranici Kantona Sarajevo<sup>34</sup>, na internet stranici Općine Ilidža<sup>35</sup> i na Internet stranici Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo<sup>36</sup>. Dostupnost dokumenta će biti objavljena na stranici društvnih mreža Kantona Sarajevo i na stranici društvenih mreža Općine Ilidža sa linkovima na gore navedene web stranice na kojima se jasno reklamiraju predmetni dokumenti.

Institucije uključene u postupak otkupa zemljišta za otkup zemljišta za projekat – GrCF2 W2 – Tramvajska pruga Sarajevo – Ilidža do Hrasnice (Zavod za izgradnju Kantona i Općina Ilidža) odgovorne su za objavljivanje informacija i konsultacije.

Prije usvajanja i objavljivanja konačnog PP-a, Zavod za izgradnju Kantona je upoznao javnost sa Nacrtom PP-a i to:

- Nacrt PP-a je objavljen na web stranici Zavoda za izgradnju Kantona<sup>37</sup> i stavljen na raspolaganje u fizičkim primjercima na svojim adresama u Kaptolu br. 3 u Sarajevu.
- Obavještenje o objavljivanju Nacrta PP-a je objavljeno na oglasnoj tabli Općine Ilidža sa sljedećim podacima:
  - I. Gdje se može pristupiti Nacrtu PP-a,
  - II. Datum „Dana otvorenih vrata“ za konsultacije sa zajednicom,
  - III. Kontakt podatke odgovorne osobe kojoj se pitanja ili komentari mogu dostaviti u pisanoj formi,
  - IV. Rok za podnošenje komentara.
- U prostorijama Općine Ilidža Zavod je organizirao „Dan otvorenih vrata“ za konsultacije sa zajednicom u cilju razmatranja Nacrta PP-a sa OPP-ima.
- U roku od deset dana od dana organiziranja „Dana otvorenih vrata“, OPP će imati mogućnost da dostave pitanja i komentare na planirane aktivnosti.
- Konačni PP će biti objavljen na gore navedenim web stranicama. Ostatak će u javnom domenu tokom cijelog trajanja Projekta.

Osim toga, nakon pokretanja službenog postupka otkupa zemljišta, OPP će pojedinačno posjetiti predstavnici Opštine, Zavoda i službeni sudski vještaci za procjenu vrijednosti imovine. Oni će biti obavješteni i konsultirani o uticajima Projekta na njihovu imovinu.

Prije pokretanja postupka, Zavod će objaviti javni oglas u dnevnim novinama u FBiH kojim će OPP pozvati na pregovaračke nagodbe. Svi OPP-ovi će tada moći da dobiju dodatne informacije o svojim pravima, a dodatno kroz javno objavljivanje ovog dokumenta, kao i kroz konsultativne sastanke.

---

<sup>34</sup><https://vlada.ks.gov.ba/>

<sup>35</sup>[www.opcinailidza.ba](http://www.opcinailidza.ba)

<sup>36</sup><https://zik.ks.gov.ba/>

<sup>37</sup><https://zik.ks.gov.ba/>

## 9 Upravljanje mehanizmom pritužbi i sistem naknada

### 9.1 Opis mehanizma upravljanja pritužbama

Općina Ilidža će, prema nalogu Ministarstva, obavijestiti sve zainteresovane strane o pritužbenom mehanizmu tako što će saopćiti njegovu dostupnost, funkciju, kontakt osobe i procedure za podnošenje pritužbi na pogođenim područjima, kao i svih vlasnika 17 katastarskih parcela koje ranije nisu stečene tokom konsultativnih sastanaka.

Projektni obrazac za pritužbe (Aneks I) bit će objavljen na on [internet stranici Kantona Sarajevo](#)<sup>38</sup> kao i na [internet stranici Općine Ilidža](#)<sup>39</sup>.

Dodatno, Letak za pritužbe (Annex II) bit će objavljen na:

- [internet stranici Kantona Sarajevo](#)<sup>40</sup> kao i na [internet stranici Općine Ilidža](#)<sup>41</sup>
- na oglasnim tablama Ministarstva i Općine
- na gradilištu prije početka građevinskih radova.

Svi komentari ili nedoumice mogu se uputiti PIU usmeno (lično ili telefonom) ili pismeno popunjavanjem obrasca za javnu pritužbu (ličnom dostavom, poštom ili e-mailom na adresu/broj naveden ispod), bez ikakvih troškovi koji su nastali podnosiocu žalbe. Žalbe se također mogu podnijeti anonimno ili bez upotrebe obrasca ako se ta opcija preferira.

Kontakt podaci odgovorne osobe za Ministarstvo su dati u nastavku.

Ime i prezime: Naida Tukić

Broj telefona: 033/562-212

Email: [naida.tukic@ms.ks.gov.ba](mailto:naida.tukic@ms.ks.gov.ba)

Općina će imenovati odgovorno lice, čija će odgovornost biti da dostavi sve žalbe koje primi Općina, u bilo kom od prethodno opisanih oblika PIU.

Kontakt podaci odgovorne osobe za Općinu Ilidža su dati u nastavku.

Ime i prezime: Lamija Halilović

Email: [lamija.halilovic@opcinailidza.ba](mailto:lamija.halilovic@opcinailidza.ba)

Sve pritužbe će se evidentirati i dodijeliti im broj, kao i priznati u roku od 5 radnih dana. Svaka pritužba će biti evidentirana u registru sa sljedećim informacijama:

---

<sup>38</sup><https://vlada.ks.gov.ba/>

<sup>39</sup>[www.opcinailidza.ba](http://www.opcinailidza.ba)

<sup>40</sup><https://vlada.ks.gov.ba/>

<sup>41</sup> [www.opcinailidza.ba](http://www.opcinailidza.ba)

- opis pritužbe
- datum prijema pritužbe i kada je potvrda vraćena podnosiocu pritužbe
- opis poduzetih mjera (istraga, korektivne mjere, preventivne mjere)
- datum rješavanja i zatvaranja/pružanje povratnih informacija podnosiocu pritužbe.

Osim korištenja gore opisanog mehanizma pritužbi, podnosioci pritužbi će u svakom trenutku moći tražiti i pravne lijekove u skladu sa zakonima i propisima FBiH. Savjet o ovim pravnim lijekovima obezbjeđuje zakonski zastupnik Općine Ilidža.

## **9.2 Mehanizam rješavanja pritužbi i posredovanje**

Ministarstvo će poduzeti sve adekvatne napore da riješi pritužbu po prispjećuiste. Ako se postavljena pitanja ne mogu riješiti trenutnim korektivnim mjerama, identificirat će se dugoročna korektivna mjera. Podnosilac pritužbe će biti obaviješten o predloženoj korektivnoj radnji i praćenju korektivnih radnji u roku od 20 radnih dana nakon potvrde pritužbe. Identifikovat će se i sprovesti preventivne radnje u cilju sprečavanja ponavljanja istog problema u budućnosti; oni će također biti saopšteni podnosiocu pritužbe.

## 10 RANJIVE OSOBE

### 10.1 Identifikovane ranjive grupe ili osobe

Prilikom sprovedenog anketiranja potrebe ovog PP-a, u odnosu na vlasnike 17 katastarskih parcela namijenjenih otkupu zemljišta, identifikovane su tri ranjive osobe, 1 maloljetna ženska osoba sa invaliditetom i 2 osobe starije životne dobi (detaljnije opisano u tabeli 10).

Kada su u pitanju pogođeni poslovni subjekti, identifikovana je jedna ranjiva grupa, a to su veterani/ratni vojni invalidi. Identifikovane su ukupno 4 takve osobe i svi su kategorisani kao zaposleni. Pored toga, identifikovan je 1 ulični prodavač koji pripada ranjivoj grupi starijih osoba. Pomoć ovoj grupi će se pružiti kako je opisano u sljedećem poglavlju.

Ako se tokom realizacije otkupa zemljišta identifikuju bilo koje druge ranjive grupe ili osobe, oni će biti upoznati sa svojim pravima na pomoć i pomoć će se primijeniti prema ovom PP.

### 10.2 Pomoć ranjivim osobama

Posebna pažnja će se posvetiti potrebama ranjivih grupa na osnovu njihove lične situacije i poduzeti odgovarajuće mjere za pomoć takvim licima.

Sa svakom ugroženom osobom biće održani individualni sastanci kako bi se objasnili kriteriji koji će se uzeti u obzir da bi se ostvarila pomoć i prava i identifikovale njihove potrebe u vezi sa otkupom zemljišta kao načinom zadovoljenja navedenih potreba.

Pomoć kako je opisana u ovom dijelu će biti omogućena od strane Ministarstva preko Općine Ilidža, koja će vršiti procjenu potreba od slučaja do slučaja.

Pomoć može uključivati:

- direktne posjete domovima ranjivih osoba/domaćinstava, uz prethodnu najavu i pristanak (posebno za starije osobe i osobe sa invaliditetom/hronične bolesnike)
- pomoć tokom procesa isplate naknada, tj. osiguravanje da se dokumenti o naknadi i proces plaćanja dobro razumiju (posebno za starije osobe)
- pomoć u ostvarivanju prava na beneficije za ranjive osobe predviđene Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, gdje je primjenjivo
- pomoć u periodu nakon isplate naknade (npr. pomoć u pronalaženju kurseva obuke za poboljšanje zapošljivosti i davanja prioriteta pri zapošljavanju, gdje je to moguće, posebno za siromašne i/ili nezaposlene osobe; pomoć u obezbjeđivanju novca za naknadu i smanjenje rizika od zloupotrebe ili pljačke).

Odgovorno tijelo u okviru ministarstva za takve slučajeve je Služba za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjeglice i raseljena lica.

Identifikovana je specifična ranjiva grupa pogođena projektom, a to su ratni vojni invalidi, gdje poslovni subjekat Izvor Bosne d.o.o. upravlja parkingom uz okretinicu Ilidža i zapošljava četiri RVI. Detaljan opis i angažman interesnih strana dat je u pratećem Planu angažovanja zainteresovanih strana za ovaj projekat. Ukratko, vlasnik katastarske parcele na kojoj se nalazi park je Općina Ilidža. Poslovni subjekat imao je ugovor sa Općinom za obavljanje ovih aktivnosti sa ograničenim trajanjem, koji je u međuvremenu istekao. Prema glavnom projektu, parking ne bi bio u potpunosti uklonjen, već bi se njegova veličina smanjila za ukupno 15 parking mjesta, što bi posljedično dovelo do smanjenja potencijala za ostvarivanje prihoda parkinga. U vrijeme pisanja ovog dokumenta nije jasno da li će parking privremeno prestati s radom kao rezultat realizacije Projekta, na primjer zbog građevinskih radova. Pored pomoći koja će biti pružena u smislu obnove sredstava za život, kao što je navedeno u poglavlju 7 Obnova uvjeta za život, tokom konsultativnog sastanka ova grupa će biti upoznata sa dodatnom pomoći koja se može pružiti u skladu sa datim informacijama u ovom poglavlju.

## 11 PRAĆENJE I EVALUACIJA

Aktivnosti otkupa zemljišta za preostalih 17 katastarskih parcela pokrenute su u aprilu 2022. godine i proces je još uvijek u toku. Planirano je da aktivnosti otkupa zemljišta traju 6 mjeseci, do kraja oktobra 2022. godine.

Isplata naknada za pogođene poslovne subjekte, kako formalne tako i neformalne, biće otpočete početkom avgusta 2022. godine. Očekuje se da će aktivnosti trajati 3 mjeseca do kraja novembra 2022. godine.

### 11.1 Obim interne revizije/praćenja

JIPće pratiti cjelokupnu realizaciju procesa otkupa zemljišta, koji, po nalogu Ministarstva, provodi Općina Ilidža. Ovo praćenje uključuje:

- Nadzor i utvrđivanje da su sve aktivnosti razvijene u skladu sa ovim PP
- Identifikovanje potencijalnih problema koji mogu nastati tokom otkupa zemljišta, kao što je upravljanje pritužbama
- Procjena da li su mjere naknade i/ili restauracije dovoljne ako se ukaže potreba
- Identifikovanje načina za ublažavanje i rješavanje uočenih problema

Sve informacije o OPP, njihovim imovinama i njihovim isplatama naknada i mjerama pomoći moraju biti povjerljive.

### 11.2 Indikatori

Indikatori koji će se koristiti za praćenje su sljedeći:

*Ulazni indikatori:*

- Broj i vrsta katastarskih parcela zahvaćenih otkupom zemljišta (5.2 Opis imovine pogođene projektom)
- Broj OPP po kategorijama (5.4 Osobe pogođene projektom)
- Broj identifikovanih objekata na pogođenim zemljišnim parcelama (5.2 Opis imovine pogođene projektom)
- Broj katastarskih parcela koje je izvođač radova identifikovao kao potrebne za privremenu eksproprijaciju za potrebe građevinskih radova (ako postoji takva potreba)
- Broj pogođenih registrovanih poslovnih subjekata (5.3 Poslovni subjekti pogođeni projektom)
- Broj pogođenih neregistrovanih poslovnih subjekata (5.3 Poslovni subjekti pogođeni projektom)
- Broj osoba koje traže posebnu pomoć i vrste pomoći za ranjive pojedince/domaćinstva (5.4 Osobe pogođene projektom)
- Broj, formalnost i vrsta pogođenih poslovnih subjekata (5.4 Osobe pogođene projektom)

*Izlazni indikatori:*

- Broj potpisanih sporazumnih nagodbi
- Broj lica koja se obraćaju sudovima i traže veću naknadu
- Broj javnih sastanaka i konsultacija sa OPP
- Broj OPP koji traže eksproprijaciju cijele katastarske parcele
- Broj OPP kojima je pružena pomoć za ranjive pojedince/domaćinstva
- Broj isplata kojim nadoknađuju gubitak sredstava za život
- Broj isplata koje vraćaju gubitak prihoda
- Broj lica/domaćinstava kojima je odobrena posebna pomoć i vrste pomoći
- Broj primljenih pritužbi
- Broj održanih konsultativnih sastanaka

*Ishod/Rezultat:*

- Broj i procenat uspešno završenih otkupa zemljišta
- Broj i procenat ranjivih osoba za koje su poboljšani uvjeti
- Broj i procenat uspješno riješenih žalbi, uključujući sve sudske sporove u vezi sa otkupom zemljišta
- Broj i procenat uspješnih ponovno pokrenutih i preseljenih poslovnih subjekata (nova lokacija, nivo prihoda, broj zaposlenih)
- Broj i procenat potpuno obnovljenih gubitaka sredstava za život i prihoda
- Broj i procenat privremeno eksproprijisanih parcela vraćenih u prvobitno stanje i na korištenje nosiocu vlasništva
- Ukupna potrošnja na otkup zemljišta i naknade, uključujući sve druge aktivnosti kako je navedeno u 12.2 Budžet i aranžmani za finansiranje

### **11.3 Učestalost izvještavanja**

Usljed relativno malog broja katastarskih parcela koje je potrebno otkupiti i vremenskog okvira Projekta, Ministarstvo će sastavljati mjesečne izvještaje o napretku koji je postignut u realizaciji PP. Izvještaji će biti dostavljeni EBRD-u. Ovi izvještaji će objediniti informacije o naknadama i mjerama vraćanja sredstava za život, konsultacijama, informacijama o pregovorima i rezultatima, pružanju pomoći ranjivim grupama, rješavanju pritužbi itd.

Općina Iliđa će sve sastanke i konsultacije dokumentovati zapisnicima i dostaviti ih EBRD-u.

Kada se završi eksproprijacija svih 17 katastarskih parcela, Ministarstvo će dostaviti završni izvještaj EBRD-u, u kojem će se konstatovati da je proces otkupa zemljišta za Projekt završen i potvrditi da je ovaj PP realizovan. Ovaj izvještaj će također:

- Procijeniti učinkovitost mjera za izbjegavanje i minimiziranje raseljavanja upoređujući stvarne utjecaje Projekta na zemljište i ljude u odnosu na one dokumentirane u PP

## Plan preseljenja

- Potvrditi da su sva prava i obaveze opisane u PP-u isporučene, uključujući naknadu pogođenim poslovnim subjektima
- Utvrditi da li su mjere predviđene PP bile efikasne u obnavljanju ili poboljšanju životnog standarda i sredstava za život OPP
- Provjerite sve pritužbe koje su eventualno ostale neriješene.

Završeni izvještaj će predstavljati zaključak o efikasnosti realizacije obaveza iz PP-a, uključujući obnavljanje sredstava za život te identifikovati sve korektivne mjere koje bi bile neophodne za završetak rehabilitacije OPP.

## 12 Odgovornosti pri realizaciji i finansiranje

### 12.1 Odgovornosti pri realizaciji

Ministarstvo će preko JIP-a osigurati pravilnu realizaciju ovog PP-a. Provođenje aktivnosti na zemljištu obavlja Općina Ilidža preko Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina. Detaljan pregled dužnosti i odgovornosti dat je u tabeli ispod.

Tabela 11 Podjela odgovornosti za realizaciju<sup>42</sup>

Zadatak	Odgovorno tijelo
Objavlivanje informacija OPP i mjesnim zajednicama	Općina Ilidža / Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
Direktna komunikacija i kontakt sa vlasnicima	Općina Ilidža / Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
Zaključivanje sporazumnih nagodbi	Općina Ilidža / Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
Eksproprijacija imovine u slučaju da se ne zaključi sporazumna nagodba	Općina Ilidža / Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
Pružanje pomoći ranjivim licima/domaćinstvima po potrebi	Općina Ilidža / Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
Plaćanje/pružanje paketa naknade	Općina Ilidža / Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
Procjena i pružanje pomoći u obnavljanju sredstava za život	Općina Ilidža / Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
Praćenje i izvještavanje u vezi sa eksproprijacijom	Općina Ilidža / Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
Praćenje i izvještavanje u vezi privremenog zauzimanja zemljišta nakon početka izgradnje	PIU
Sistem upravljanja pritužbama	PIU

### 12.2 Budžet i aranžmani za finansiranje

Troškove procesa otkupa zemljišta finansira Općina Ilidža, po dogovoru sa Naručiocem. Detaljna procjena budžeta data je u Aneksu VII Procjena budžeta. Procjena budžeta je urađena u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i EBRD PZ5 (poglavlje 6 Prava na naknadu). Pregled budžeta je dat u tabeli ispod.

Tabela 12 Pretpostavljena raspodjela budžeta

Vrste troškova	Iznos (BAM)
Naknada za sve tipove zemljišta	415,900.00
Naknada za objekte na katastarskim parcelama (formalni i neformalni)	84,000.00
Naknada za usjeve	1,500.00
Naknada za troškove nastale zbog prenosa imovine (kao što su porezi, takse, pravne i notarske takse, takse za registraciju, putni troškovi, itd.)	3,400.00
Pomoć za privremene gubitke poslovnog prihoda tokom građevinskih radova	8,200.00
Naknada za gubitak poslovnog prostora i gubitak poslovnog prihoda	29,400.00
Naknada za gubitak zarade	51,600.00

<sup>42</sup> Općina Ilidža je nadležna za svu implementaciju u skladu sa lokalnim zakonima, dok je Zavod za izgradnju Kantona odgovoran za implementaciju svih viših standarda EBRD-ovog PZ5.

## Plan preseljenja

Vrste troškova	Iznos (BAM)
Privremeni gubici poslovnih prihoda tokom izvođenja građevinskih radova	25,800.00
Pomoć ranjivim osobama	4,500.00
Dodatni troškovi za potrebe obnove sredstava za život	7,000.00
Budžetske rezerve	368,700.00
<b>Ukupno</b>	<b>1,000,000</b>

Budžet odobrava i dogovara sa Naručiocem Vijeće Općine Ilidža. Ukupni budžet za realizaciju otkupa zemljišta i isplate prema Matrici prava i obnove sredstava za život, uključujući sve aktivnosti po ovom PP-u je 1 milion KM, uključujući rezervu. Stvarni troškovi tokom implementacije mogu varirati u zavisnosti od procjena i drugih faktora. Takođe se napominje da ako je bilo koja od vrsta rashoda, izraženih u budžetu, potcijenjena, budžetska rezerva će se koristiti za pokriće tih rashoda. Primjena budžeta, prema vrsti rashoda, bit će u skladu sa poglavljem 6 Prava na naknade.

### 12.3 Vremenski raspored

Eksproprijacija za 13 katastarskih parcela je završena, a četiri preostaje još dodatno eksproprijacija 4 zemljišne parcele. Procjenjuje se da će eksproprijacija zemljišta biti završena do kraja oktobra 2023. godine.

Očekuje se da će naknada za pogođene poslovne subjekte, naknade za selidbe i obnavljanje sredstava za život, kako je opisano u ovom dokumentu, biti isplaćena do kraja oktobra 2023.

## 13 ANEKS I – OBRAZAC ZA PRITUŽBE

<b>Rererentni broj</b>	
<b>Puno ime(neobavezno)</b>  Želim da podnesem svoju pritužbu anonimno.  Tražim da ne se otkriva moj identitet bez moje saglasnosti.	
<b>Kontakt podaci</b>  Molimo označite kako želite da vas kontaktiramo (pošta, telefon, e-mail).	Poštom:Molimo navedite adresu:  Telefonom: E-mail:
<b>Preferirani jezik komunikacije</b>	Bosanski/Srpski/Hrvatski Engleski(ako je moguće)
<b>Opis incidenta za pritužbe</b>	<b>Šta se desilo? Gdje se to dogodilo? Kome se to desilo? Šta je rezultat problema?</b>
<b>Datum incidenta / pritužbe</b>	Jednokratni incident/pritužba (datum____) Desilo se više puta(koliko?____) Kontinuirano se dešava(trenutno ima problem)
<b>Prijedlog rješenja?</b>	

Potpis:

Datum:

## 14 ANEKS II – TEKST ZA LETAK O PRITUŽBAMA

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo nastoji da minimizira utjecaj izgradnje sarajevske tramvajske pruge – Ilidža - Hrasnicete da u najvećoj mjeri realizuje Plan preseljenja. Međutim, ako postoje bilo kakvi problemi ili problemi, molimo vas da nas obavijestite o svim nedoumicama ili pritužbama koje možete imati u vezi s projektnim aktivnostima.

### **Kako podnijeti pritužbu:**

Svako može uložiti pritužbu Ministarstvu (kontakt podaci su navedeni u nastavku) ili izvođaču na sljedeći način:

- a. usmeno (uživo ili putem telefona)
- b. pismenim putem popunjavanjem priloženog obrasca za pritužbe na projekat, koji se dostavlja lično, kao i poštom ili e-mailom.

**IME: Tukić Naida**

**TELEFON: 033/562-212**

**EMAIL: [naida.tukic@ms.ks.gov.ba](mailto:naida.tukic@ms.ks.gov.ba)**

**Ovlašteno lice od strane Klijenta**

Pritužbe se također mogu podnijeti anonimno. Osim toga, ako želite da vaša pritužba ostane povjerljiva, Ministarstvo će osigurati da se vaše ime i kontakt podaci ne otkrivaju bez vašeg pristanka i da će pristup ovim informacijama imati samo osobe koje su direktno uključene u istragu vaše pritužbe. Ako nije moguće u potpunosti istražiti pritužbu bez otkrivanja vašeg identiteta ili sadržaja vaše pritužbe, o tome ćete biti obaviješteni.

## 15 ANEKS III – Obavijest o anketiranju

### OBAVIJEST O ANKETIRANJU

ZA VLASNIKE / KORISNIKE KATASTARSKIH / ZEMLJIŠNIH PARCELA I OBJEKATA KOJI ĆE BITI PREDMET  
EKSPROPRIJACIJE ZA

GrCF2 W2 - Sarajevo E-Tram

Obavještavamo vas da će informativni popis i socio-ekonomskoanketiranje vlasnika/korisnika katastarskih parcela i pripadajućih objekata na području obuhvaćenom planiranom dionicom za tramvajsku prugu Ilidža-Hrasnica, sa okretnicom Ilidža i okretnicom Hrasnica, koja može biti predmet eksproprijacije, biti izvršeno u periodu 25.04. - 29.04. 2022. Anketa se odnosi na vlasnike/korisnike katastarskih parcela navedenih na kraju ovog obavještenja. Prisustvovanje anketi je na dobrovoljnoj osnovi i nije dio procesa eksproprijacije, već služi isključivo u informativne svrhe.

Svrha ovog anketiranja je prikupljanje socio-ekonomskih podataka o porodicama, fizičkim i pravnim licima koji žive ili rade na lokacijama na kojima je planirana eksproprijacija, kako bi se omogućio pravičan sistem otkupa imovine i osiguralo bolje planiranje projekata.

Prikupljeni podaci su povjerljivi i koristit će se isključivo u svrhu izrade „Plana otkupa zemljišta i preseljenja egzistencijalne imovine“te za potrebe Projekta.

Za učešće u anketi kontaktirajte nas na tel: +387 67 106 69 44, e-mail: drustveno.ekonomski@gmail.com. Sastanci sa strankama biće organizovani u dogovoru sa istima. Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sastanku, anketa se može obaviti i putem telefona.

Spisak parcela:

KO Hrasnica: 1808/1, 1807/1, 1086/1, 1085/1, 1804/1, 1083/1, 1082/1, 1801/1, 1800/1, 1799/1, 1798/1, 1711/1, 1710/1, 1709/1, 1709/1, 1708/1

KO Ilidža: 3/6, 3/23, 914/1, 921, 928, 956/1, 956/21, 956/22, 956/39, 2080, 2081

Molimo vas da nas kontaktirate ukoliko parcela koja vas zanima nije na ovoj listi.

Unaprijed se zahvaljujemo na saradnji,

Konsultantski tim

## 16 ANEKS IV – SAŽETAK PODATAKA O KATASTARSKIM PARCELAMA

### 16.1 Parcele označene građevinskom dozvolom, ali nisu dio projektnog područja

Br.	Katastarska parcela	Vlasništvo	Površina (m <sup>2</sup> )	Klasifikacija
1	1706/2	Državno	335	Obradivo zemljište/ zemljište II klase
2	1705/2	Državno	365	Obradivo zemljište/ zemljište II klase
3	1704/2	Državno	329	Obradivo zemljište/ zemljište II klase
4	1703/2	Državno	310	Obradivo zemljište/ zemljište II klase
5	1702/2	Državno	175	Obradivo zemljište/ zemljište II klase
6	1701/2	Privatno	199	Obradivo zemljište/ zemljište II klase
7	1700/1	Državno	216	Obradivo zemljište/ zemljište III klase
8	1699/2	Državno	637	Obradivo zemljište/ zemljište II klase
9	1698/2	Državno	530	Obradivo zemljište/ zemljište II klase
10	1697/2	Državno	265	Obradivo zemljište/ zemljište II klase
11	1696/2	Državno	635	Obradivo zemljište/ zemljište II klase
12	1695/2	Državno	469	Obradivo zemljište/ zemljište II klase
13	1694/2	Državno	297	Obradivo zemljište/ zemljište II klase
14	1693/2	Državno	164	Obradivo zemljište/ zemljište II klase
15	1692/2	Državno	144	Obradivo zemljište/ zemljište II klase
16	1691/1	Državno	477	Obradivo zemljište/ zemljište II klase
17	1690/2	Državno	223	Obradivo zemljište/ zemljište II klase
18	1689/1	Privatno	776	Obradivo zemljište/ zemljište I klase
19	1688/1	Privatno	719	Obradivo zemljište/ zemljište I klase
20	1687/1	Privatno	998	Obradivo zemljište/ zemljište 1, klase 388 Obradivo zemljište/ zemljište 2, klase 610
21	1686/1	Privatno	350	Obradivo zemljište/ zemljište 1, klase 141 Obradivo zemljište/ zemljište 2, klase 209
22	1685/1	Privatno	768	Obradivo zemljište/ zemljište II klase
23	3007/3	Privatno	390	Obradivo zemljište/ zemljište I klase

24	3010/3	Privatno	205	Obradivo zemljište/ zemljište I klase
25	3011/3	Privatno	260	Obradivo zemljište/ zemljište I klase
26	3012/3	Privatno	285	Obradivo zemljište/ zemljište I klase
27	3017/3	Privatno	235	Obradivo zemljište/ zemljište I klase
28	3018/3	Privatno	105	Obradivo zemljište/ zemljište I klase
29	3019/3	Privatno	97	Obradivo zemljište/ zemljište I klase
30	3020/3	Privatno	97	Obradivo zemljište/ zemljište I klase
31	3024/3	Privatno	105	Obradivo zemljište/ zemljište I klase
32	3027/3	Privatno	135	Obradivo zemljište/ zemljište I klase
33	3028/3	Privatno	218	Obradivo zemljište/ zemljište I klase
34	3033/3	Privatno	124	Obradivo zemljište/ zemljište I klase
35	3034/3	Privatno	124	Obradivo zemljište/ zemljište I klase
36	3036/3	Privatno	240	Obradivo zemljište/ zemljište II klase
37	3038/3	Privatno	200	Obradivo zemljište/ zemljište I klase
38	3039/3	Privatno	224	Obradivo zemljište/ zemljište I klase
39	3040/3	Privatno	218	Obradivo zemljište/ zemljište I klase
40	3041/3	Privatno	211	Obradivo zemljište/ zemljište I klase
41	3045/3	Privatno	116	Obradivo zemljište/ zemljište I klase
42	3046/3	Privatno	115	Obradivo zemljište/ zemljište I klase
43	3049/3	Privatno	214	Obradivo zemljište/ zemljište I klase
44	3050/3	Privatno	195	Obradivo zemljište/ zemljište I klase
45	3053/3	Privatno	176	Obradivo zemljište/ zemljište I klase
46	3054/3	Privatno	211	Obradivo zemljište/ zemljište I klase
47	3057/3	Privatno	147	Obradivo zemljište/ zemljište I klase
48	3058/3	Privatno	166	Obradivo zemljište/ zemljište I klase
49	3059/3	Privatno	165	Obradivo zemljište/ zemljište I klase
50	3062/3	Privatno	138	Obradivo zemljište/ zemljište I klase
51	3063/3	Privatno	179	Obradivo zemljište/ zemljište II klase
52	3066/3	Privatno	150	Obradivo zemljište/ zemljište II klase
53	3067/2	Privatno	150	Obradivo zemljište/ zemljište II klase
54	3068/3	Privatno	75	Obradivo zemljište/ zemljište II klase
55	3069/2	Privatno	60	Obradivo zemljište/ zemljište II klase

56	3070/2	Privatno	138	Obradivo zemljište/ zemljište II klase
57	3071/2	Privatno	87	Obradivo zemljište/ zemljište II klase
58	3072/2	Privatno	225	Obradivo zemljište/ zemljište II klase
59	3073/3	Privatno	68	Obradivo zemljište/ zemljište II klase
60	3074/2	Privatno	112	Obradivo zemljište/ zemljište II klase
61	3075/2	Privatno	160	Obradivo zemljište/ zemljište II klase
62	3076/2	Privatno	199	Obradivo zemljište/ zemljište I klase
63	3077/2	Privatno	347	Obradivo zemljište/ zemljište I klase
64	3078/2	Privatno	172	Obradivo zemljište/ zemljište I klase
65	3079/2	Privatno	178	Obradivo zemljište/ zemljište I klase
66	3080/2	Privatno	315	Obradivo zemljište/ zemljište I klase
67	3081/2	Privatno	153	Obradivo zemljište/ zemljište I klase
68	3082/2	Privatno	143	Obradivo zemljište/ zemljište I klase
69	3083/2	Privatno	119	Obradivo zemljište/ zemljište I klase
70	3084/2	Privatno	123	Obradivo zemljište/ zemljište I klase
71	3085/2	Privatno	133	Obradivo zemljište/ zemljište I klase
72	3086/2	Privatno	229	Obradivo zemljište/ zemljište II klase
73	3087/2	Privatno	257	Obradivo zemljište/ zemljište III klase
74	3088/2	Privatno	253	Obradivo zemljište/ zemljište III klase
75	3089/2	Privatno	138	Obradivo zemljište/ zemljište III klase
76	3090/2	Privatno	136	Obradivo zemljište/ zemljište III klase
77	3091/2	Privatno	300	Obradivo zemljište/ zemljište III klase
78	3148/2	Privatno	76	Obradivo zemljište/ zemljište III klase
79	3149/2	Privatno	90	Obradivo zemljište/ zemljište III klase
80	3150/3	Privatno	276	Obradivo zemljište/ zemljište II klase
81	3151/3	Privatno	77	Obradivo zemljište/ zemljište II klase
82	3152/3	Privatno	154	Obradivo zemljište/ zemljište II klase
83	3153/3	Privatno	150	Obradivo zemljište/ zemljište II klase
84	3154/3	Privatno	133	Obradivo zemljište/ zemljište II klase
85	3155/3	Privatno	123	Obradivo zemljište/ zemljište II klase
86	3156/3	Privatno	123	Obradivo zemljište/ zemljište II klase
87	3157/3	Privatno	140	Obradivo zemljište/ zemljište I klase

88	3158/3	Privatno	140	Obradivo zemljište/ zemljište I klase
89	3160/3	Privatno	150	Obradivo zemljište/ zemljište I klase
90	3161/3	Privatno	150	Obradivo zemljište/ zemljište I klase
91	3162/3	Privatno	154	Obradivo zemljište/ zemljište I klase
92	3163/3	Privatno	175	Obradivo zemljište/ zemljište I klase
93	3164/3	Privatno	140	Obradivo zemljište/ zemljište I klase
94	3165/3	Privatno	140	Obradivo zemljište/ zemljište I klase
95	3166/3	Privatno	774	Obradivo zemljište/ zemljište I klase
96	3201/3	Privatno	84	Obradivo zemljište/ zemljište II klase
97	3198/2	Privatno	121	Obradivo zemljište/ zemljište II klase
98	3197/2	Privatno	95	Obradivo zemljište/ zemljište II klase
99	3196/2	Privatno	60	Obradivo zemljište/ zemljište II klase
100	3195/3	Privatno	28	Obradivo zemljište/ zemljište II klase
101	3194/2	Privatno	15	Obradivo zemljište/ zemljište II klase
102	3193/2	Privatno	2	Obradivo zemljište/ zemljište II klase
103	487	Privatno	26	Obradivo zemljište/ zemljište II klase
104	486	Privatno	42	Obradivo zemljište/ zemljište II klase
105	485/2	Privatno	54	Obradivo zemljište/ zemljište II klase
106	484/2	Privatno	44	Obradivo zemljište/ zemljište II klase
107	483/2	Privatno	56	Obradivo zemljište/ zemljište I klase
108	482/2	Privatno	86	Obradivo zemljište/ zemljište I klase
109	481/4	Privatno	37	Pristupna cesta
110	481/3	Privatno	51	Obradivo zemljište/ zemljište I klase
111	480/2	Privatno	114	Voćnjak II klase
112	478/2	Privatno	40	Dvorište
113	1772/2	Državno	637	Obradivo zemljište/ zemljište II klase
114	1774/2	Državno	1389	Obradivo zemljište/ zemljište II klase
115	1775/2	Državno	118	Obradivo zemljište/ zemljište II klase
116	1776/2	Državno	120	Obradivo zemljište/ zemljište III klase
117	1777/2	Državno	215	Obradivo zemljište/ zemljište II klase
118	1812/2	Državno	158	Obradivo zemljište/ zemljište II klase
119	1811/2	Državno	88	Obradivo zemljište/ zemljište II klase

120	1810/2	Državno	42	Obradivo zemljište/ zemljište II klase
121	1809/2	Državno	171	Obradivo zemljište/ zemljište II klase
122	1808/2	Državno	383	Obradivo zemljište/ zemljište II klase
123	1807/2	Državno	392	Obradivo zemljište/ zemljište II klase
124	1806/2	Državno	408	Obradivo zemljište/ zemljište II klase
125	1805/2	Državno	436	Obradivo zemljište/ zemljište II klase
126	1804/2	Državno	170	Obradivo zemljište/ zemljište II klase
127	1803/2	Državno	462	Obradivo zemljište/ zemljište II klase
128	1802/2	Državno	126	Obradivo zemljište/ zemljište II klase
129	1801/2	Državno	162	Obradivo zemljište/ zemljište II klase
130	1800/2	Državno	342	Obradivo zemljište/ zemljište II klase
131	1799/2	Državno	335	Obradivo zemljište/ zemljište II klase
132	1798/2	Državno	580	Obradivo zemljište/ zemljište II klase

## 16.2 Parcele koje su eksproprisane prije početka projektnih aktivnosti koje su upisane kao državne u zemljišnim knjigama

Br.	Katastarska parcela	Vrsta	Površina (m <sup>2</sup> )	Klasifikacija
1	914/1	Državno	1170	Zemljište I klase
2	928	Državno	4506	Kuća i zgrada, Dvorište
3	2080	Državno	10340	Željeznička pruga
4	2081	Državno	2069	Pristupna cesta
5	563/3	Državno	102	Obradivo zemljište / zemljište I klase
6	571	Državno	1.681	Pristupna cesta
7	1665	Državno	55.810	Cesta
8	1712	Državno	3.313	Cesta
9	1738	Državno	772	Nekategorizirana cesta
10	2092	Državno	6.760	Cesta
11	2093	Državno	43.920	Cesta
12	2366/2	Državno	90	Pristupna cesta
13	2368	Državno	29.039	Cesta
14	288/8	Državno	30.255	Cesta
15	3204	Državno	11.886	Pristupna cesta
16	3208/2	Državno	80	Pristupna cesta
17	3/6	Državno	1275	Obradivo zemljište / zemljište III klase
18	3/25	Državno	3610	Gradilište
19	556/2	Državno	168	Cesta
20	557/2	Državno	280	Cesta
21	558/2	Državno	254	Cesta
22	560/2	Državno	274	Cesta
23	561/2	Državno	307	Cesta
24	956/1	Državno	9919	Pašnjak I klase
25	956/21	Državno	77	Pašnjak I klase
26	956/22	Državno	54	Poslovni objekt

27	956/39	Državno	67	Gradilište
28	1512/2	Državno	131	Lokalna cesta
29	1729/2	Državno	1.190	Gradilište
30	2422/2	Državno	62	Cesta
31	2423/5	Državno	98	Cesta
32	2423/6	Državno	221	Cesta
33	2426/2	Državno	644	Cesta
34	2427/2	Državno	472	Cesta
35	2429/2	Državno	485	Cesta
36	2430/2	Državno	302	Cesta
37	2431/2	Državno	538	Cesta
38	2432/2	Državno	554	Cesta
39	2434/2	Državno	476	Cesta
40	2435/2	Državno	409	Cesta
41	2437/2	Državno	462	Cesta
42	2438/2	Državno	408	Cesta
43	2439/2	Državno	434	Cesta
44	2440/2	Državno	896	Cesta
45	2441/2	Državno	517	Cesta
46	2450/2	Državno	1.670	Cesta
47	2451/2	Državno	462	Cesta
48	2452/2	Državno	321	Cesta
49	2455/2	Državno	62	Cesta
50	2487/3	Državno	196	Cesta
51	2490/3	Državno	271	Cesta
52	2491/3	Državno	145	Cesta
53	2492/3	Državno	146	Cesta
54	2493/3	Državno	211	Cesta
55	2494/3	Državno	191	Cesta
56	2495/3	Državno	164	Cesta
57	2496/3	Državno	200	Cesta

58	2497/3	Državno	324	Cesta
59	2498/2	Državno	265	Cesta
60	2500/2	Državno	236	Cesta
61	2501/2	Državno	249	Cesta
62	2504/2	Državno	344	Cesta
63	2505/2	Državno	429	Cesta
64	2506/2	Državno	246	Cesta
65	2514/3	Državno	441	Cesta
66	2514/4	Državno	467	Cesta
67	2515/2	Državno	280	Cesta
68	2516/2	Državno	254	Cesta
69	2520/2	Državno	386	Cesta
70	2520/3	Državno	258	Cesta
71	3007/2	Državno	240	Obradivo zemljište / zemljište I klase
72	3010/2	Državno	144	Obradivo zemljište / zemljište I klase
73	3017/2	Državno	120	Obradivo zemljište / zemljište I klase
74	3018/2	Državno	60	Obradivo zemljište / zemljište I klase
75	3019/2	Državno	56	Obradivo zemljište / zemljište I klase
76	3020/2	Državno	48	Obradivo zemljište / zemljište I klase
77	3023/2	Državno	80	Obradivo zemljište / zemljište I klase
78	3024/2	Državno	60	Obradivo zemljište / zemljište I klase
79	3027/2	Državno	76	Obradivo zemljište / zemljište I klase
80	3028/2	Državno	104	Obradivo zemljište / zemljište I klase
81	3033/2	Državno	68	Obradivo zemljište / zemljište I klase
82	3034/2	Državno	776	Obradivo zemljište / zemljište I klase
83	3036/2	Državno	124	Obradivo zemljište / zemljište II klase
84	3038/2	Državno	96	Obradivo zemljište / zemljište I klase
85	3039/2	Državno	108	Obradivo zemljište / zemljište I klase
86	3041/2	Državno	42	Obradivo zemljište / zemljište I klase
87	3045/2	Državno	16	Obradivo zemljište / zemljište I klase
88	3046/2	Državno	8	Obradivo zemljište / zemljište I klase

89	3049/2	Državno	14	Obradivo zemljište / zemljište I klase
90	3050/2	Državno	13	Obradivo zemljište / zemljište I klase
91	3053/2	Državno	12	Obradivo zemljište / zemljište I klase
92	3054/2	Državno	14	Obradivo zemljište / zemljište I klase
93	3057/2	Državno	9	Obradivo zemljište / zemljište I klase
94	3058/2	Državno	11	Obradivo zemljište / zemljište I klase
95	3062/2	Državno	10	Obradivo zemljište / zemljište I klase
96	3063/2	Državno	11	Obradivo zemljište / zemljište II klase
97	3066/2	Državno	10	Obradivo zemljište / zemljište II klase
98	3150/2	Državno	10	Obradivo zemljište / zemljište II klase
99	3151/2	Državno	10	Obradivo zemljište / zemljište II klase
100	3152/2	Državno	16	Obradivo zemljište / zemljište II klase
101	3154/2	Državno	20	Obradivo zemljište / zemljište II klase
102	3155/2	Državno	14	Obradivo zemljište / zemljište II klase
103	3156/2	Državno	13	Obradivo zemljište / zemljište II klase
104	3157/2	Državno	10	Obradivo zemljište / zemljište I klase
105	3158/2	Državno	10	Obradivo zemljište / zemljište I klase
106	3159/2	Državno	10	Obradivo zemljište / zemljište I klase
107	3160/2	Državno	6	Obradivo zemljište / zemljište I klase
108	3161/2	Državno	10	Obradivo zemljište / zemljište I klase
109	3162/2	Državno	12	Obradivo zemljište / zemljište I klase
110	3163/2	Državno	6	Obradivo zemljište / zemljište II klase
111	3164/2	Državno	5	Obradivo zemljište / zemljište I klase
112	3165/2	Državno	10	Obradivo zemljište / zemljište I klase
113	3166/2	Državno	110	Obradivo zemljište / zemljište I klase
114	3201/2	Državno	3	Obradivo zemljište / zemljište II klase
115	3202/2	Državno	33	Obradivo zemljište / zemljište II klase
116	488	Državno	2.519	Pristupna cesta
117	2369	Državno	10.019	Cesta
118	2370	Državno	3.009	Cesta

### 17.3 Parcele koje su eksproprisane prije početka projektnih aktivnosti koje nisu upisane kao državne u zemljišnim knjigama

Br.	Katastarska parcela	Vlasništvo	Površina (m <sup>2</sup> )	Klasifikacija
1	1684/4	Privatno	210	Obradivo zemljište / zemljište I klase
2	1684/3	Privatno	62	Obradivo zemljište / zemljište I klase
3	3203/1	Privatno	390	Obradivo zemljište / zemljište I klase
4	3059/2	Privatno	10	Obradivo zemljište / zemljište I klase
5	3011/2	Privatno	162	Obradivo zemljište / zemljište I klase
6	3012/2	Privatno	160	Obradivo zemljište / zemljište I klase
7	1509/2	Privatno	600	Obradivo zemljište / zemljište I klase
8	554	Privatno	860	Obradivo zemljište / zemljište I klase Ostalo neplodno tlo
9	1683/1	Privatno	389	Obradivo zemljište / zemljište II klase
10	1697/2	Privatno	286	Obradivo zemljište / zemljište II klase
11	1698/2	Privatno	268	Obradivo zemljište / zemljište II klase
12	3200/2	Privatno	76	Obradivo zemljište / zemljište II klase
13	3199/2	Privatno	144	Obradivo zemljište / zemljište II klase
14	1737/3	Privatno	462	Gradilište
15	1736/3	Privatno	760	Gradilište
16	1734/2	Privatno	266	Gradilište
17	1733/2	Privatno	231	Gradilište
18	1732/2	Privatno	975	Gradilište
19	1730/6	Privatno	2135	Gradilište
20	1716/41	Privatno	610	Gradilište
21	1728/8	Privatno	149	Gradilište
22	1727/8	Privatno	137	Gradilište
23	1726/2	Privatno	55	Gradilište
24	1725/2	Privatno	180	Gradilište
25	1722/2	Privatno	230	Gradilište
26	1720/2	Privatno	260	Gradilište

27	1719/4	Privatno	1031	Gradilište
28	1683/3	Privatno	120	Gradilište
29	1694/2	Privatno	308	Gradilište
30	1695/2	Privatno	835	Gradilište
31	1690/2	Privatno	398	Gradilište
32	1696/2	Privatno	271	Gradilište
33	1697/4	Privatno	45	Gradilište
34	1700/2	Privatno	359	Gradilište
35	1702/2	Privatno	99	Gradilište
36	1511/2	Privatno	171	Gradilište
37	1510/2	Privatno	76	Gradilište
38	1503/2	Privatno	80	Gradilište
39	1502/2	Privatno	1031	Gradilište
40	1498/2	Privatno	65	Gradilište
41	1739/2	Privatno	205	Ostalo neplodno tlo
42	555/2	Privatno	183	Cesta
43	559/2	Privatno	232	Cesta
44	562/2	Privatno	230	Cesta
45	564/2	Privatno	853	Cesta
46	567/2	Privatno	697	Cesta
47	569/2	Privatno	614	Cesta
48	2511/2	Privatno	557	Cesta
49	2489/3	Privatno	231	Cesta
50	2488/3	Privatno	206	Cesta
51	2444/1	Privatno	1018	Cesta
52	2436/2	Privatno	479	Cesta
53	2428/2	Privatno	476	Cesta
54	2425/2	Privatno	776	Cesta
55	2424/2	Privatno	1078	Cesta
56	2444/2	Privatno	1018	Voćnjak II klase
57	1513/2	Privatno	458	Dvorište

58	1689/2	Javno	142	Obradivo zemljište / zemljište II klase
59	1688/2	Javno	137	Obradivo zemljište / zemljište II klase
60	1687/2	Javno	232	Obradivo zemljište / zemljište II klase
61	1686/2	Javno	95	Obradivo zemljište / zemljište II klase
62	1685/2	Javno	227	Obradivo zemljište / zemljište II klase
63	1684/2	Javno	300	Obradivo zemljište / zemljište II klase
64	572/1	Javno	2244	Pašnjak I klase
65	572/2	Javno	3660	Pašnjak I klase
66	1711/2	Javno	195	Obradivo zemljište / zemljište II klase
67	1710/2	Javno	174	Obradivo zemljište / zemljište II klase
68	1709/2	Javno	256	Obradivo zemljište / zemljište II klase
69	1708/2	Javno	262	Obradivo zemljište / zemljište II klase
70	1707/2	Javno	722	Obradivo zemljište / zemljište III klase

### 16.3 Katastarske parcele koje tek treba da budu eksproprisanе u okviru projektnog područja

Br.	Katastarska parcela	Vlasništvo	Površina (m <sup>2</sup> )	Klasifikacija
1	3/23	Privatno	422	Gradište
2	921	Privatno	610	Obradivo zemljište I klase 185 Kuća i Zgrada 59 Dvorište 226 Pristupna cesta 140 Ukupna površina (m <sup>2</sup> ) 610
3	1808/1	Privatno	1.718	Obradivo zemljište / zemljište II klase
4	1807/1	Privatno	2.008	Obradivo zemljište / zemljište II klase
5	1806/1	Privatno	1.978	Obradivo zemljište / zemljište II klase
6	1805/1	Privatno	2.028	Obradivo zemljište / zemljište II klase
7	1804/1	Privatno	785	Obradivo zemljište / zemljište II klase
8	1803/1	Privatno	1.926	Obradivo zemljište / zemljište II klase

9	1802/1	Privatno	575	Obradivo zemljište / zemljište I klase Obradivo zemljište / zemljište II klase
10	1801/1	Privatno	662	Obradivo zemljište / zemljište I klase Obradivo zemljište / zemljište II klase
11	1800/1	Privatno	1.248	Obradivo zemljište / zemljište I klase Obradivo zemljište / zemljište II klase
12	1799/1	Privatno	1.243	Obradivo zemljište / zemljište I klase Obradivo zemljište / zemljište II klase
13	1798/1	Privatno	2.058	Obradivo zemljište / zemljište I klase Obradivo zemljište / zemljište II klase
14	1711/1	Privatno	648	Obradivo zemljište / zemljište I klase Obradivo zemljište / zemljište II klase
15	1710/1	Privatno	575	Obradivo zemljište / zemljište I klase Obradivo zemljište / zemljište II klase
16	1709/1	Privatno	919	Obradivo zemljište / zemljište I klase Obradivo zemljište / zemljište II klase
17	1708/1	Privatno	868	Obradivo zemljište / zemljište I klase Obradivo zemljište / zemljište II klase

## 17 ANEKS V – UPITNIK ZA POSLOVNE SUBJEKTE

Broj upitnika:	
Datum i vrijeme anketiranja:	
Vrijeme početka i kraja:	
Anketiranje izvršeno od strane:	

Lokacija/Mjesna zajednica:	
Adresa:	
Broj katastarske parcele:	
Puno ime ispitanika:	
Kontakt ispitanika:	
Pozicija ispitanika u poslovnom subjektu:	

## 1. UVOD

1.3. Jeste li obaviješteni o planiranoj eksproprijaciji? Od koga? Kada?

1.2. Jeste li zadovoljni do sada primljenom količinom informacijama? (ocjena od 1 do 5, pri čemu je 1 najniža)

1.3. Po vašem mišljenju, koji je najefikasniji način da se više informišete o detaljima ovog projekta? (npr. sastanci sa općinskim predstavnicima, putem javnih skupova, letaka, dnevnih novina, radija, televizije ili na neki drugi način?)

## 2. OPĆI PODACI O POSLOVNIM SUBJEKTIMA POGOĐENIM PROJEKTOM

Ukupna površina katastarske parcele:		
Da li je pogođena cijela katastarska parcela:	DA ili NE	Ako NE, navesti površinu pogođene parcele: m <sup>2</sup>
Vrsta poslovne aktivnosti:		
Godina osnivanja:		
Vlasnik(suvlasnik):		
Spol vlasnika:		
Da li je poslovni subjekt formalno registrovan:		
Pravni oblik poslovanja (ako je formalno registrovan):		
Pravni status poslovne strukture:		
Broj zaposlenika:		
Prosječan godišnji obrt:		
Prosječan godišnji bruto prihod:		
Prosječan godišnji neto prihod:		

## 3. Opći podaci o zaposlenicima

8	Nivo obrazovanja i zanimanje	Dob	Spol		Zarada	Dužina radnog odnosa	Broj izdržavanih	Udaljenost mjesta stanovanja do radnog mjesta (km)	Odnos između vlasnika i zaposlenika
1.			M	F					

## 4. UTJECAJ PROJEKTA I PREFERIRANI TIP NAKNADE

4.1. Šta pretpostavljate da bi mogli biti glavni problemi za vas izazvani projektom?

Gubitak sredstava za život	Premještanje poljoprivrednih aktivnosti	Ostalo(precizirati):	Ostalo(precizirati):

(1:Najvažnije,2drugo najvažnije,etc.–0:nije bitno ili nije primijenjivo)

4.2. Po vašem mišljenju, kako bi se problemi mogli riješiti?

4.3. Šta mislite da bi bila najadekvatnija naknada?

Novčana naknada	Obezbeđenje zamjenskog mjesta za poslovanje	Ostalo(precizirati):	Ostalo(precizirati):

4.4. Koji su vaši planovi nakon eksproprijacije?

## 18 ANEKS VI – UPITNIK ZA VLASNIKE I KORISNIKE, FORMALNE I NEFORMALNE

Broj upitnika:	
Datum i vrijeme anketiranja:	
Vrijeme početka i kraja:	
Anketiranje izvršeno od strane:	

Lokacija/ Mjesna zajednica:	
Adresa:	
Broj katastarske parcele:	
Fotografije(ref.br.):	

Puno ime ispitanika:	
Kontakt telefon ispitanika:	
Etnička pripadnost:	

### 1. UVOD

1.1. Jeste li obaviješteni o planiranoj eksproprijaciji? Od koga? Kada?

1.2. Da li ste zadovoljni do sada primljenom količinom informacija?(ocjena od 1do5,pri čemu je 1 najniža)

1.3. Po vašem mišljenju, koji je najefikasniji način da se više informišete o detaljima ovog projekta? (npr. sastanci sa općinskim predstavnicima, putem javnih skupova, letaka, dnevnih novina, radija, televizije ili na neki drugi način?)

### 2. OPĆI PODACI O POGOĐENOJ IMOVINI

Ukupna površina zemljišta: \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

U slučaju da ne znate tačnu ukupnu površinu zemljišta, molimo navedite približnu površinu zemljišta \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

Da li je pogođena cijela parcela: DA ili NE Ako NE,navedite površinu pogođenog dijela: \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

Vrsta imovine:

- a) Stambena kuća bez zemljišta  
 b) Stambena kuća sa poljoprivrednim zemljištem  
 c) Stambena kuća sa zemljištem (navesti tip zemljišta \_\_\_\_\_)  
 d) Stambena kuća sa formalnim ili neformalnim poslovnim prostorom (upitnik za poslovne subjekte također mora biti ispunjen kao dodatak ovom upitniku)  
 e) Vikendica bez zemljišta  
 f) Vikendica sa poljoprivrednim zemljištem  
 g) Ostalo \_\_\_\_\_

Pomoćni objekti(ograda,ostava, itd.):

(upišite vrstu i broj objekata)

(upišite prosječnu starost objekta)

Da li su pomoćni objekti izgrađeni sa ili bez dozvola?

Da li je ispitanik (ili njegova/njena porodica) vlasnik zemljišta? DA ili NE

Ako je zemljište u vlasništvu domaćinstva:

Suvlasništvo? DA ili NE (ako DA,ko su drugi vlasnici?) \_\_\_\_\_

Da li je vlasništvo formalno registrovano? DA ili NE

Da li je process legalizacije u toku? DA ili NE (ako DA,u kojoj je fazi legalizacija?) \_\_\_\_\_

Ako je domaćinstvo korisnik zemljišta:

Formalni stanari? DA ili NE (ako DA,da li je zemljištePRIVATNOiliDRŽAVNO VLASNIŠTVO?Označiti jednu opciju)

Upotrab na osnovu neformalnog dogovora? DA ili NE (ako DA,s kim je postignut dogovor?) \_\_\_\_\_

U potpunosti neformalno? DA ili NE (ako DA,kako i kada ste došli u posjed zemljišta?) \_\_\_\_\_

## INFORMACIJE O ZAKONSKIM SPOROVIMA:

Bilo kakvi zakonski sporovi (raniji ili trenutni) vezani za zemljište ili imovinu na zemljištu? DA ili NE  
Ako DA, molimo kraći opis:

Zapažanja ili komentari:

## 3. POLJOPRIVREDNE I STOČARSKE DJELATNOSTI (ako ih ima)

4.

4.1. Na pogodnom dijelu zemljišne parcele nalazi se:

 Poljoprivredno zemljište

Da li koristite zemljište za žetvu?  Yes  No (preskočite sljedeća pitanja) Šta uzgajate? \_\_\_\_\_

Prosječan prinos na parceli \_\_\_\_\_ kg

Prinos čini približno koji procenat vaše ukupne ishrane?  10%  30%  50%  75%  90%  \_\_\_\_\_Da li prodajete vase prinose?  Yes  No (prekočite sljedeća pitanja)Žetva je vaš primarni izvor prihoda?  Yes  NoŽetva je vaš sekundarni izvor prihoda?  Yes  No

## Voćnjak

Koje vrste se nalaze u voćnjaku: \_\_\_\_\_

Sadnice su stare:  5 years old  20 years old  50 years old  \_\_\_\_\_Da li ubirete voće iz voćnjaka?  Yes  No

Prosječan prinos voćnih stabala: \_\_\_\_\_ kg

Prinos čini približno koji procenat vaše ukupne ishrane?  10%  30%  50%  75%  90%  \_\_\_\_\_Da li prodajete voće?  Yes  No (preskočite sljedeća pitanja)Žetva je vaš primarni izvor prihoda?  Yes  NoŽetva je vaš sekundarni izvor prihoda?  Yes  No
 Livada/pašnjak Da li koristite livadu/pašnjak i u koje svrhe? \_\_\_\_\_

 Da li uzgajate životinje? (koje?) \_\_\_\_\_

 Ako DA, kako koristite životinje?

 Ostalo (a) Za vlastitu upotrebu, b) za prodaju proizvoda, c) oboje navesti šta?

 Zapažanja ili komentari:

## 5. OPĆI PODACI O ČLANOVIMA POGOĐENIH DOMAĆINSTAVA

Informacije o članovima koji žive na zemljišnoj parceli

	Puno ime	Odnos sa glavom domaćinstva (HH)	Godina rođenja	Spol		Nivo obrazovanja	Zaposlen/n ezaposlen	Etnička pripadnost	Da li je član domaćinstva u mogućnosti da čita i piše?	Ranjivost*
1		HH		M	F					
2				M	F					
3				M	F					

\*Ranjivost može biti: fizički invaliditet, mentalni invaliditet, hronična bolest, starija osoba, jednočlano domaćinstvo, nezaposlenost, drugo

Zapažanja ili komentari:

## Plan preseljenja

### SOCIO-EKONOMSKI PODACI O POGOĐENOM DOMAĆINSTVU

#### 5.1. Ukupni prihod domaćinstva

U koju od navedenih kategorijaspadaju ukupna prosječna mjesečna primanja vašeg domaćinstva:

Manje od BAM 400	
Između BAM 400 i BAM 800	
Između BAM 801 i BAM 1500	
Između BAM 1501 i 2000	
Više od BAM 2000	

Od navedenog, koji su vaši glavni izvori prihoda:

Zarada	Penzija
Pojopriv.proizvodi	Državna ili druga pomoć
Mali obrti	Ostalo(naznačiti):
Doznake	Ostalo(naznačiti):

U slučaju da u domaćinstvu više osoba ima redovna primanja, molimo da ih spojite

5.2. Koliko ste zadovoljni sa vašom finansijskom situacijom(ocjena od 1 do 5, pri čemu je 1 najniža): \_\_\_\_\_

Zapažanja ili komentari:

### 6. UTJECAJI PROJEKTA I PREFERIRANA VRSTA NAKNADE

6.1. Šta pretpostavljate da bi za vas mogli biti glavni problemi uzrokovani projektom

	Gubitak uvjeta za život	Premještanje poljoprivrednih aktivnosti	Drugo (naznačiti):	Drugo (naznačiti):
Muški članovi domaćinstva				
Ženski članovi domaćinstva				

(1 najvažnije, 2 drugo najvažnije, itd. -0: nije značajnije primjenjivo)

6.2. Po vašem mišljenju, kako bi se problem mogli riješiti?

6.3. Šta mislite da bi bila najadekvatnija naknada za vas?

	Novčana naknada	Obezbeđenje druge obradive površine	Obezbeđenje druge obradive površine	Drugo (naznačiti):
Muški članovi domaćinstva				
Ženski članovi domaćinstva				

6.4. Koji su vaši planovi nakon eksproprijacije?

Zapažanja ili komentari:

Komentari i zapažanja anketara (bilo kakve poteškoće, dodatna zapažanja, itd.)

Vrijeme završetka anketiranja

\_\_\_\_\_h, \_\_\_\_\_min

## 19 ANEKS VII – PROCJENA BUDŽETA

Metodologija procjene budžeta data je u donjoj tabeli, na osnovu formalnosti poslovnog subjekta pod utjecajem projekta ili OPP, a u skladu sa nacionalnom legislativom i PZ 5 EBRD-a (poglavlje 6 Prava na naknade).

Vrsta prava, imovine ili gubitka uzrokovanih projektom	Prava	Metodologija procjene za formalne poslovne subjekte	Metodologija procjene za neformalne poslovne subjekte
Gubitak mjesta poslovanja i gubitak poslovnog prihoda	Novčana naknada za troškove prenosa i ponovne instalacije postrojenja, mašina ili druge opreme	Visina naknade procijenjena je prikupljanjem informacija od privrednih subjekata, a zatim provjeravanjem kod transportnih i uslužnih kompanija koje izvide pripreme radove (kao što je isključenje na električnu mrežu i sl.).	N/a (ne postoje takvi neformalni poslovni subjekti u području Projekta).
	Novčana naknada za izgubljeni dobit kao rezultat projekta (do potpunog obnavljanja poslovnih aktivnosti na drugom mjestu, procijenit će se od slučaja do slučaja (na osnovu računovodstvenih izvještaja ili drugih primjenjivih dokumenata)	Nivoi zarade procijenjeni su prikupljanjem informacija iz preduzeća i obrađeni na osnovu iskustava stručnog tima	N/a (pokriveno kroz pravo na naknade usljed Privremenih gubitaka poslovnog prihoda tokom građevinskih radova)
Gubitak zarade	Pomoć će pružiti Općina Iliža (npr. mogućnosti zapošljavanja)	Ovi troškovi su potencijalni i zavise od toga da li je neko od zaposlenih u pogođenim poslovnim subjektima voljan istražiti druge prilike za posao. Iznos ove naknade je zasnovan na istraživanju koje je izvršio projektni tim.	Ovi troškovi su potencijalni i zavise od toga da li je neko od pogođenih neformalnih OPP, u ovom slučaju prodavači, voljni da istraže druge prilike za posao. Iznos ove naknade je zasnovan na istraživanju koje je izvršio projektni tim.
	U slučaju privremenog prekida poslovanja i posljedičnog privremenog prekida rada zaposlenog naknade za gubitak zarade zaposlenima, u visini prosječne plate za posljednjih šest mjeseci (isplaćuje se direktno poslodavcu koji je dužan da priloži dokaz o isplati plate u prelaznom periodu)	Ovo se međusobno isključuje sa drugim, dole navedenim, pravom na naknade usljed Gubitak zarade, Vrsta prava ili imovine ili gubitaka uzrokovanih projektom.  Iznos za obračun se zasniva na: Iznos = N x A x E Gdje je: N - Broj zaposlenih A - Prosječna plata u FBiH	N/a (pokriveno kroz pravo na naknade usljed Privremenih gubitaka poslovnog prihoda tokom građevinskih radova)

Vrsta prava, imovine ili gubitka uzrokovanih projektom	Prava	Metodologija procjene za formalne poslovne subjekte	Metodologija procjene za neformalne poslovne subjekte
	U slučaju prestanka poslovanja kao rezultat projekta: naknada za otpremnine zaposlenima u iznosu isplaćenih plata u posljednjih šest mjeseci (isplaćuje ga poslodavac direktno zaposlenima, a poslodavac dostavlja dokaz o isplaćena otpremnina)	E - Očekivano trajanje prekida poslovanja <sup>43</sup> Ovo se međusobno isključuje sa drugim, gore navedenim, pravom na Gubitak zarade, Vrsta prava ili imovine ili gubitka uzorkovanih projektom. Iznos naknade za otpremninu se obračunava na osnovu: Iznos = $1/3 \times N \times A \times T$ gdje je: N - Broj zaposlenih A - Prosječna plata u FBiH T – šest mjeseci	N/a (pokriveno kroz pravo na naknade usljed Privremenih gubitaka poslovnog prihoda tokom građevinskih radova)
Privremeni gubici poslovnih prihoda tokom građevinskih radova (poslovni subjekti koji se ne premještaju)	Novčana naknada za gubitak prihoda do završetka građevinskih radova koji direktno utiču na poslovanje poslovnog subjekta, prema ocjeni sudskih vještaka	Ova procjena troškova zasniva se na pretpostavci da su oni poslovni subjekti, koji su u prilici, spremni da se vrate na ili blizu lokacije na kojoj su prethodno bili stacionirani. Ova naknada uključuje troškove transporta i pripremnih radova.	S obzirom da neformalni OPP ne mogu dati objerne računovodstvene izvještaje ili druge važeće dokumente, naknada se procjenjuje na sljedeći način: Naknada = $1/3 \times S \times Nv \times Tv$ S – minimalna plaća u FBiH Nv – Ukupan broj neformalnih OPP Tv – tri mjeseca

<sup>43</sup>Očekivano trajanje prekida poslovanja na osnovu procjene stručnog tima i inputa poslovnog subjekta

## Obračun budžeta za formalne poslovne subjekte dat je u tabeli ispod.

Vrsta prava, imovine ili gubitka uzrokovanih projektom	Pravo na naknadu	Poslovni subjekt 1	Poslovni subjekt 2	Poslovni subjekt 3	Poslovni subjekt 4	Poslovni subjekt 5	Poslovni subjekt 6	Ukupno (KM)	Ukupno zaokruženo (KM)
Gubitak mjesta poslovanja i gubitak poslovnog prihoda	Novčana naknada za troškove prenosa i ponovne instalacije postrojenja, mašina ili druge opreme	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	400	0	8.400,00	8.400,00
	Novčana naknada za izgubljenu dobit kao rezultat projekta (do potpunog obnavljanja poslovnih aktivnosti na drugom mjestu, procijenit će se od slučaja do slučaja (na osnovu računovodstvenih izvještaja ili drugih primjenjivih dokumenata)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	21.000,00	21.000,00
	Pomoć će pružiti Općina Iliđa (npr. mogućnosti zapošljavanja)	500	500	500	500	500	0,00	2.500,00	2.500,00
Gubitak plata (prava na naknadu se međusobno isključuju)	U slučaju privremenog prekida poslovanja i posljedično privremenog prekida rada zaposlenog, naknade za gubitak zarade zaposlenima, u visini prosječne plate za posljednjih šest mjeseci (isplaćuje se direktno poslodavcu koji je dužan da priloži dokaz o isplati plate u prelaznom periodu)	5.169,00	5.169,00	3.446,00	5.169,00	6.892,00	6.892,00	32.737,00	32.800,00
	U slučaju prestanka poslovanja kao rezultat projekta: naknada za otpremnine zaposlenima u visini plata isplaćenih u posljednjih šest mjeseci (isplaćuje ga poslodavac direktno zaposlenima, a poslodavac dostavlja dokaz o isplaćena otpremnina)	10.338,00	10.338,00	6.892,00	10.338,00	13.646,16	0,00	51.552,16	51.600,00
Privremeni gubici poslovnih prihoda tokom građevinskih radova (poslovni subjekti koji se ne premještaju)	Novčana naknada za gubitak prihoda do završetka građevinskih radova koji direktno utiču na poslovanje preduzeća, prema ocjeni sudskih vještaka	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	9.600,00	17.600,00	17.600,00

Vrsta prava, imovine ili gubitka uzrokovanih projektom	Pravo na naknadu	Poslovni subjekt 1	Poslovni subjekt 2	Poslovni subjekt 3	Poslovni subjekt 4	Poslovni subjekt 5	Poslovni subjekt6	Ukupno (KM)	Ukupno zaokruženo (KM)
<b>UKUPNO</b>									
								<b>133.789,16</b>	<b>133.900,00<sup>44</sup></b>

Obračun budžeta za neformalne poslovne subjekte dat je u tabeli ispod.

Vrsta prava, imovine ili gubitka uzrokovanih projektom	Pravo na naknadu	Ulični prodavači	Ukupno (KM)	Ukupno zaokruženo (KM)
	Privremeni gubici poslovnih prihoda tokom građevinskih radova (subjekti koji se ne premještaju)	8,145.00	8,145.00	8,200.00
	Pomoć će pružiti Općina Iliđa (npr. mogućnosti zapošljavanja)	2,500.00	2,500.00	2,500.00
<b>UKUPNO</b>			<b>10,645.00</b>	<b>10,700.00<sup>45</sup></b>

<sup>44</sup>Budući da su proračuni zasnovani na procjenama, brojevi su zaokruženi.

<sup>45</sup>Budući da su proračuni zasnovani na procjenama, brojevi su zaokruženi.

Tabela ispod predstavlja procijenjene troškove otkupa zemljišta za projektno područje.

Vrsta prava, imovine ili gubitak uzrokovanih projektom	Pravo na naknadu	Iznos	Jedinica	Cijena jedinice (KM)	Ukupno (KM)
Gubitak katastarske parcele	Novčana naknada za zemljišnu parcelu po tržišnoj ili ugovorenoj vrijednosti za katastarsku parcelu (određena prema vrsti parcele)	4.159 <sup>46</sup>	m <sup>2</sup>	100,00 <sup>47</sup>	415.900,00
	Transakcioni troškovi kao što su porezi, takse, pravne takse i naknade za ovjeru, naknade za registraciju, putni troškovi i svi drugi takvi troškovi koji mogu nastati kao rezultat transakcije ili prijenosa imovine	17*	per PAP	200,00 <sup>48</sup>	3.400,00
	Pomoć za obnavljanje sredstava za život (gdje je primjenjivo)	2*	per eligible PAP	1.000,00 <sup>49</sup>	2.000,00
	Dotatna pomoć za ranjive osobe/porodice/domaćinstva ako je identifikovana	3*	per eligible PAP	1.500,00 <sup>50</sup>	4.500,00
Gubitak pomoćnih objekata	Izgrađeno bez dozvole: novčana naknada u visini građevinske vrijednosti	120**	per structure	700,00 <sup>51</sup>	84.000,00
Gubitak godišnjih usjeva	Pravo na žetvu usjeva ili (ako žetva nije moguća) novčana naknada za usjeve po zamjenskoj vrijednosti	3*	per cadastral parcel	500,00 <sup>52</sup>	1.500,00
<b>UKUPNO</b>					<b>497.300,00</b>

\* Na osnovu podataka iz poglavlja 5 OSNOVNI PODACI O OSOBAMA I IMOVINI POD UTIJECAJEM PROJEKTA

\*\*Procjene na osnovu površine objekata u skladu sa podacima sa internet stranice Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i spratnosti

<sup>46</sup>Utvrđeno na osnovu Elaborata eksproprijacije za okretnicu Hrasnica (2022) i površinu katastarskih parcela na petiji lliđža<sup>47</sup>Na osnovu tržišne procjene područja i prethodno sprovedene eksproprijacije na tom području<sup>48</sup>Na osnovu prethodnih informacija Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina i procijenjenih od strane stručnog tima<sup>49</sup>Na osnovu procjene: Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina, Službe za obrazovanje, kulturu, sport i omladinu, Službe za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica, Službe za boračka pitanja i proračuna projektnog tima<sup>50</sup>Na osnovu procjene: Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina, Službe za obrazovanje, kulturu, sport i omladinu, Službe za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica, Službe za boračka pitanja i proračuna projektnog tima<sup>51</sup>Na osnovu istraživanja tržišta i doprinosa građevinskih kompanija koje posluju u Sarajevu<sup>52</sup>Na osnovu procjene: Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina i proračuna od strane projektnog tima kako je dato u 6.1.4 Naknade za usjeve i stabla